

Leabhar Enoch

CAIBIDIL 1

1. Focail bheannacht Enoch, lenar bheannaigh sé na daoine tofa agus na fíréan, a bheidh beo i lá na trioblóide, nuair a bhainfear na drochdhaoine agus na daoine gan dia go léir.
2. Agus thóg sé suas a pharabal agus dúirt sé – Chonaic Enoch, fear fíréanta, a raibh a shúile oscailte ag Dia, fís an Aoine Naoimh sna flaithis, a thaispeáin na haingil dom; agus chuala mé gach a bhfuil uathu, agus thuig mé uathu mar a chonaic mé; ach ní don ghlúin seo, ach don ghlúin atá i bhfad i gcéin atá le teacht.
3. Maidir leis na daoine tofa dúirt mé, agus thóg mé mo pharabal fúthu: Tiocfaidh an tAon Naofa Mór amach as a áit chónaithe,
4. Agus siúlfaidh an Dia síoraí ar an talamh, fiú ar Shliabh Shíonáí, Agus feicfidh sé óna champa, Agus feicfidh sé i neart a chumhachta ó neamh na bhflaitheas.
5. Agus beidh eagla ar gach duine, agus crithfidh na Faireoirí, agus gabhfaidh eagla agus crith mhór iad go dtí foircinn an domhain.
6. Agus croithfear na sléibhte arda, agus ísleofar na cnoic arda, agus leáfaidh siad cosúil le céir os comhair na lasrach,
7. Agus scoiltfear an talamh go hiomlán ina phíosaí, agus rachaidh gach a bhfuil ar an talamh i léig, agus beidh breithiúnas ar gach duine.
8. Ach déanfaidh Sé síocháin leis na fíréin. Agus cosnóidh Sé na daoine roghnaithe, Agus beidh trócaire orthu. Agus beidh siad uile faoi úinéireacht Dé, Agus beidh rath orthu, Agus beidh siad uile beannaithe. Agus cabhróidh Sé leo uile, Agus beidh solas le feiceáil dóibh, Agus déanfaidh Sé síocháin leo.
9. Agus féach! Tagann sé le deich mílte dá naoimh, chun breithiúnas a chur i gcrích ar chách, agus chun na daoine mídhiaga go léir a scriosadh: agus chun gach feoil a chiontú as gach uile ghníomh mídhiaga a rinne siad go mídhiaga, agus as na rudaí crua go léir a labhair peacaigh mídhiaga ina choinne.

CAIBIDIL 2

1. Tabhair faoi deara gach a tharlaíonn ar neamh, conas nach n-athraíonn siad a bhfithis, agus na soilse atá ar neamh, conas a éiríonn siad agus a luíonn siad go léir in ord gach ceann ina shéasúr, agus nach sáraíonn siad a n-ord ceaptha.
2. Féach ar an talamh, agus tabhair aird ar na rudaí a tharlaíonn air ó thús go deireadh, cé chomh daingean is atá siad, nach n-athraíonn aon rud ar talamh, ach go bhfeictear oibreacha Dé go léir daoibh.
3. Féach ar an samhradh agus ar an ngeimhreadh, an talamh ar fad lán d'uisce, agus scamaill, drúcht agus báisteach ina luí air.

CAIBIDIL 3

Féach agus tabhair faoi deara sa gheimhreadh conas a bhíonn cuma ar na crainn go léir amhail is dá mbeadh siad críon agus a nduilleoga go léir caite acu, seachas ceithre chrann déag, nach gcaillfidh a nduilleoga ach a choinníonn an seanduilleog ar feadh dhá nó trí bliana go dtí go dtagann an duilleog nua.

CAIBIDIL 4

Agus arís, tabhair faoi deara laethanta an tsamhraidh an chaoi a bhfuil an ghrian os cionn na talún os a comhair. Agus lorgaíonn tú scáth agus foscadh de bharr teas na gréine, agus dóitear an talamh freisin le teas atá ag dul i méid, agus mar sin ní féidir leat siúl ar an talamh, ná ar charraig de bharr a teasa.

CAIBIDIL 5

1. Tabhair faoi deara conas a chlúdaíonn na crainn iad féin le duilleoga glasa agus a thugann siad toradh: dá bhrí sin tabhair aird agus bíodh a fhios agat maidir lena chuid oibreacha uile, agus aithnigh conas a rinne an Té a mhaireann go deo iad amhlaidh.
2. Agus leanann a chuid oibreacha uile ar aghaidh mar sin ó bhliain go bliain go deo, agus ní athraíonn na tascanna uile a chomhlíonann siad dó, ná a gcuid tascanna, ach de réir mar a ordaigh Dia, déantar é.
3. Agus féach conas a chomhlíonann an fharraige agus na haibhneacha ar an gcaoi chéanna a ndualgais agus nach n-athraíonn siad ó na horduithe sin.
4. Ach ní raibh sibh daingean, ná níor chomhlíon sibh aitheanta an Tiarna, ach d'iompaigh sibh uaidh agus labhair sibh focail uaibhreacha agus chrua le bhur mbéal neamhghlan i gcoinne a mhéide. A dhaoine crua-chroíocha, ní bhfaighidh sibh síocháin.
5. Dá bhrí sin, maslaíonn sibh bhur laethanta, agus imeoidh blianta bhur saoil, agus iolrófar blianta bhur scriosta i masla síoraí, agus ní bhfaighidh sibh trócaire ar bith.
6. Sna laethanta sin déanfaidh sibh bhur n-ainmneacha ina masla síoraí do na fíréin go léir, Agus tríbhse déanfaidh gach duine a mhallaíonn mallacht, Agus déanfaidh na peacaigh agus na daoine gan Dia uile masla tríbhse, Agus beidh mallacht ar na daoine gan Dia agaibhse. Agus déanfaidh na ... uile lúcháir, Agus beidh maithiúnas peacaí ann, Agus gach trócaire agus síocháin agus foighne: Beidh

slánú ann dóibh, solas maith. Agus ní bheidh aon slánú ann daoibhse go léir, a pheacaigh, Ach fanfaidh mallacht oraibh go léir.
7. Ach beidh solas, áthas agus síocháin ann do na daoine tofa, agus gheobhaidh siad an talamh mar oidhreacht.
8 Agus ansin bronnfar eagna ar na daoine tofa, Agus mairfidh siad uile agus ní pheacóidh siad arís, Trí mhí-dhiagacht nó trí uabhar: Ach beidh siad siúd atá críonna umhal.
9 Agus ní dhéanfaidh siad peaca arís, Ná ní pheacóidh siad gach lá dá saol, Ná ní bhfaighidh siad bás de bharr feirge ná corraí Dé, Ach comhlánóidh siad líon laethanta a saoil. Agus méadófar a saol i síocháin, Agus iolrófar blianta a n-áthais, I lúcháir agus i síocháin shíoraí, Gach lá dá saol.

CAIBIDIL 6

1. Agus tharla nuair a bhí clann na ndaoine iolraithe gur rugadh iníonacha áille agus deasa dóibh sna laethanta sin.
2. Agus chonaic na haingil, clann na bhflaitheas, iad agus bhí dúil acu iontu, agus dúirt siad lena chéile: ‘Tagaigí, roghnaímis mná céile dúinn féin as measc chlann na ndaoine agus ginfimis clann dúinn.’
3. Agus dúirt Semjâzâ, a bhí ina cheannaire orthu, leo: ‘Tá eagla orm nach n-aontóidh sibh i ndáiríre leis an ngníomh seo a dhéanamh, agus go mbeidh orm féin pionós peaca mhóir a íoc.’
4. Agus d’fhreagair siad uile é agus dúirt siad: ‘Mionnaímis uile mionn, agus geallaimis uile sinn féin trí easaontas frithpháirteach gan an plean seo a thréigean ach an rud seo a dhéanamh.’
5. Ansin mhionnaigh siad go léir le chéile agus cheangail siad iad féin le mallachtaí frithpháirteacha air.
6. Agus bhí dhá chéad duine acu san iomlán; a tháinig anuas i laethanta Iaréid ar bharr Shliabh Hermon, agus thug siad Sliabh Hermon air, mar gur mhionnaigh siad agus gur cheangail siad iad féin le mallachtaí frithpháirteacha air.
7. Agus seo iad ainmneacha a gceannairí: Sêmîazâz, a gceannaire, Arâkîba, Râmêêl, Kôkabîêl, Tâmîêl, Râmîêl, Dânêl, Êzêqêêl, Barâqîjâl, Asâêl, Armârôs, Batârêl, Anânêl, Zaqî, Samsâêl, Zaqîjâl, Anânêl, Zaqîjâl, Anânêl, Zaqî, Sariêl.
8. Seo iad a gceannairí deich.

CAIBIDIL 7

1. Agus ghlac na daoine eile go léir leo mná céile, agus roghnaigh gach duine acu ceann dó féin, agus thosaigh siad ag dul isteach chucu agus ag truailliú iad féin leo, agus mhúin siad geasa agus draíocht dóibh, agus gearradh fréamhacha, agus chuir siad eolas ar phlandaí ar fáil dóibh.
2. Agus d’éirigh siad torrach, agus rug siad fathaigh mhóra, a raibh a n-airde trí mhíle eille:
3. A d'ith gach rud a fuair fir. Agus nuair nach raibh fir in ann iad a chothú a thuilleadh,
4. Chas na fathaigh ina gcoinne agus shluig siad an cine daonna.
5. Agus thosaigh siad ag peaca in aghaidh éan, agus beithíoch, agus reiptílí, agus iasc, agus ag ithe feola a chéile, agus ag ól na fola.
6. Ansin chuir an talamh cúiseamh i gcoinne na n-éagóireach.

CAIBIDIL 8

1. Agus mhúin Azâzêl do na fir conas claímhte, agus sceana, agus sciatha, agus cótaí cíche a dhéanamh, agus chuir sé miotail na talún agus ealaín a n-oibriú, agus bráisléid, agus ornáidí, agus úsáid antamóin, agus maisiú na n-eyelids, agus gach cineál cloch luachmhar, agus gach cineál dathúcháin in iúl dóibh.
2. Agus tháinig mórán easumhlaíochta chun cinn, agus rinne siad striapachas, agus cuireadh ar strae iad, agus thruailligh siad ina mbealaí go léir. Mhúin Semjâzâ geasa agus gearrthóga fréimhe, Armârôs réiteach geasa, mhúin Barâqîjâl réalteolaíocht, Kôkabêl na réaltbhuíonta, Ezêqêêl eolas na scamaill, Araqiêl comharthaí na talún, Shamsiêl comharthaí na gréine, agus Sariêl cúrsa na gealaí. Agus de réir mar a fuair fir bás, ghlaodh siad, agus chuaigh a nglaoch suas go neamh...

CAIBIDIL 9

1. Agus ansin d’fhéach Mícheál, Úiríéal, Rafael, agus Gabriel anuas ó neamh agus chonaic siad go leor fola á doirteadh ar an talamh, agus gach cineál mídhleathach á dhéanamh ar an talamh.
2. Agus dúirt siad lena chéile: ‘Tá an talamh gan áitritheoir ag scairteadh guth a nglaoch suas go geataí na bhflaitheas.
3. Agus anois chugaibhse, a naoimh na bhflaitheas, déanann anamacha na ndaoine a n-achainí, ag rá, "Tabhair ár gcúis os comhair an Té is Airde."
4. Agus dúirt siad le Tiarna na n-aois: ‘A Thiarna na dtiarnaí, a Dhia na ndéithe, a Rí na ríthe, agus a Dhia na n-aois, seasann ríchathaoir do ghlóire do ghlúin go glúin, agus d’ainm naofa agus glórmhar agus beannaithe go n-aois!
5. Is tusa a chruthaigh gach ní, agus tá cumhacht agat thar gach ní: agus tá gach ní nocht agus oscailte i do radharc, agus feiceann tú gach ní, agus ní féidir le haon ní é féin a cheilt uait.
6. Feiceann tú cad a rinne Azâzêl, a mhúin gach éagóir ar talamh agus a nocht na rúin shíoraí a caomhnaíodh ar neamh, a raibh daoine ag iarraidh a fhoghlaim:
7. Agus Semjâzâ, dár thug tú údarás riail a ghlacadh ar a chomhghleacaithe.
8. Agus chuaigh siad chuig iníonacha na bhfear ar an talamh, agus chodail siad leis na mná, agus thruailligh siad iad féin, agus nocht siad gach cineál peacaí dóibh.
9. Agus rug na mná fathaigh, agus dá bharr sin líonadh an domhan ar fad le fuil agus éagóir.
10. Agus anois, féach, tá anamacha na ndaoine a fuair bás ag caoineadh agus ag déanamh a n-achainí chuig geataí na bhflaitheas, agus tá a gcuid caointe ag ardú: agus ní féidir leo stopadh mar gheall ar na gníomhartha mídhleathacha a dhéantar ar an talamh.
11. Agus tá a fhios agat gach rud sula dtarlaíonn siad, agus feiceann tú na rudaí seo agus glacann tú leo, agus ní deir tú linn cad atá le déanamh againn leo maidir leis seo.’

CAIBIDIL 10

1. Ansin labhair an Té is Airde, an Té Naofa agus Mór, agus chuir sé Úráil chuig mac Lamech, agus dúirt leis:
2. Téigh chuig Naoi agus abair leis i m’ainm “Folaigh thú féin!” agus nocht dó an deireadh atá ag druidim: go scriosfar an domhan ar fad, agus go bhfuil díle ar tí teacht ar an domhan ar fad, agus go scriosfaidh sí gach a bhfuil air.
3. Agus anois tabhair treoir dó go bhféadfadh sé éalú agus go gcaomhnófar a shliocht do ghlúin uile an domhain.'
4. Agus dúirt an Tiarna le Raphael arís: ‘Ceangail lámh agus cos Azâzêl, agus caith isteach sa dorchadas é: agus déan poll sa bhfásach, atá i nDûdâêl, agus caith isteach ann é.’
5. Agus cuir carraigeacha garbha agus bioracha air, agus clúdaigh é le dorchadas, agus lig dó fanacht ann go deo, agus clúdaigh a aghaidh ionas nach bhfeicfidh sé solas.
6. Agus ar lá an bhreithiúnais mhóir, caitheadh isteach sa tine é. Agus leighisfidh sé an talamh a thruailligh na haingil, agus fógróidh sé leigheas na talún, ionas go leigheasfaidh siad an plá, agus nach gcaillfear clann na ndaoine go léir de bharr na rúndachta go léir a nocht na Faireoirí agus a mhúin siad dá mic.
8. Agus tá an domhan ar fad truaillithe trí na hoibreacha a mhúin Azâzêl: cuir gach peaca i leith é.
9. Agus dúirt an Tiarna le Gabriel: ‘Téigh i gcoinne na mbastard agus na ndrochdhaoine, agus i gcoinne chlann na striapachta: agus scrios clann na striapachta agus clann na bhFaireadóirí ó measc na ndaoine agus tabhair amach iad: seol iad i gcoinne a chéile ionas go scriosfaidh siad a chéile sa chath: mar ní bheidh fad laethanta acu.’
10. Agus ní dheonófar dá n-aithreacha aon iarratas a dhéanfaidh siad ort, a n-aithreacha; óir tá súil acu go mairfidh siad saol síoraí, agus go mairfidh gach duine acu cúig chéad bliain.
11. Agus dúirt an Tiarna le Mícheál: ‘Imigh, ceangail Semjâzâ agus a chomhghleacaithe a chuaigh i bpáirt le mná ionas gur thruailligh siad iad féin leo ina n-uile-ghlanacht.’
12. Agus nuair a mharaíonn a mic a chéile, agus nuair a fheiceann siad scrios a ngaolta, ceangail go daingean iad ar feadh seachtó glúin i ngleannta na talún, go dtí lá a mbreithiúnais agus a gcríochnaithe, go dtí go gcríochnófar an breithiúnas a mhairfidh go deo na ndeor.
13. Sna laethanta sin tabharfar iad chuig an tine dhúbailte agus chuig an bpian agus an phríosún ina mbeidh siad faoi ghlas go deo.
14. Agus cibé duine a dhaorfar agus a scriosfar, beidh sé ceangailte leo as sin amach go dtí deireadh na nglún uile.
15. Agus scrios gach spiorad na ndaoine neamhchiontach agus clann na bhFaireadóirí, mar gur rinne siad éagóir ar an gcine daonna.
16. Scrios gach éagóir de dhromchla na talún agus lig deireadh le gach drochobair: agus lig do phlanda na fíréantachta agus na fírinne teacht chun solais: agus beidh sé ina bheannacht; cuirfear oibreacha na fíréantachta agus na fírinne i bhfírinne agus in áthas go deo.
17 Agus ansin éalóidh na fíréin go léir, Agus mairfidh siad go dtí go nginfidh siad mílte clainne, Agus críochnóidh siad laethanta a n-óige agus a seanaoise i síocháin.
18 Agus ansin déanfar an talamh ar fad a shaothrú i bhfíréantacht, agus beidh crainn curtha ann agus beidh sé lán de bheannacht.
19. Agus cuirfear gach crann inmhianaithe air, agus cuirfidh siad fíniúnacha air: agus tabharfaidh an fhíniúna a chuirfidh siad air fíon go flúirseach, agus maidir leis an síol go léir a chuirtear air, tabharfaidh gach tomhas de mhíle, agus tabharfaidh gach tomhas ológ deich mbrú ola.
20. Agus glan an talamh ó gach leatrom, agus ó gach éagóir, agus ó gach peaca, agus ó gach easpa diaga: agus scrios an neamhghlaine go léir a dhéantar ar an talamh den talamh.
21. Agus beidh clann na ndaoine uile ina bhfíréan, agus tabharfaidh na náisiúin uile adhradh agus molfaidh siad mé, agus adhróidh siad mé go léir. Agus glanfar an talamh ó gach salachar, agus ó gach peaca, agus ó gach pionós, agus ó gach céasadh, agus ní chuirfidh mé iad air arís ó ghlúin go glúin agus go deo na ndeor.

CAIBIDIL 11

1. Agus sna laethanta sin osclóidh mé seomraí stórais na beannachta atá ar neamh, chun iad a sheoladh anuas ar an talamh thar obair agus saothair chlann na ndaoine.
2. Agus beidh an fhírinne agus an tsíocháin ceangailte le chéile ar feadh laethanta an domhain agus ar feadh glúnta na ndaoine.

CAIBIDIL 12

1. Roimh na rudaí seo bhí Enoch i bhfolach, agus ní raibh a fhios ag aon duine de chlann na ndaoine cá raibh sé i bhfolach, agus cá raibh cónaí air, agus cad a tharla dó.
2. Agus bhain a ghníomhaíochtaí leis na Faireoirí, agus bhí a laethanta leis na naoimh.
3. Agus mise, Enoch, ag beannú Tiarna na Maorga agus Rí na n-aoiseanna, agus féuch! thug na Faireoirí Enoch an scríobhaí orm agus dúirt siad liom:
4. ‘A Enoch, a scríobhaí na fíréantachta, imigh, fógair do lucht faire na bhflaitheas a d’fhág na flaithis arda, an áit naofa shíoraí, agus a thruailligh iad féin le mná, agus a rinne mar a dhéanann clann na talún, agus a ghlac mná céile dóibh féin: “Rinne sibh scrios mór ar an talamh:
5. Agus ní bheidh síocháin ná maithiúnas peaca agaibh: agus a mhéid a bhíonn siad sásta lena gclann,
6. Feicfidh siad dúnmharú a ngaolta, agus déanfaidh siad caointe faoi scrios a gclainne, agus déanfaidh siad achainí go deo, ach ní bhainfidh sibh trócaire ná síocháin amach."

CAIBIDIL 13

1. Agus chuaigh Enoch agus dúirt: ‘A Azâzêl, ní bheidh síocháin agat: tá breith throm eisithe i do choinne le tú a chur i ngéibheann:
2. Agus ní bheidh caoinfhulaingt ná iarratas á dheonú duit, mar gheall ar an éagórach a mhúin tú, agus mar gheall ar na hoibreacha uile neamhdhiagachta agus éagóra agus peaca a léirigh tú do dhaoine.
3. Ansin chuaigh mé agus labhair mé leo go léir le chéile, agus bhí eagla orthu go léir, agus ghabh eagla agus crith iad.

4. Agus d’impigh siad orm achainí a dhréachtú dóibh ionas go bhfaighidís maithiúnas, agus a n-achainí a léamh i láthair Thiarna na bhflaitheas.
5. Óir ó shin i leith ní fhéadfaidís labhairt leis ná a súile a ardú chun na bhflaitheas le náire as a bpeacaí a raibh siad daoraithe astu.
6. Ansin scríobh mé amach a n-achainí, agus an paidir maidir lena spiorad agus a ngníomhartha ina n-aonar agus maidir lena n-iarratais go mbeadh maithiúnas agus fad saoil acu.
7. Agus chuaigh mé amach agus shuigh mé síos ag uiscí Dhán, i dtír Dhán, ó dheas ó thiar Hermon: léigh mé a n-achainí go dtí gur thit mé i mo chodladh.
8. Agus féuch, tháinig aisling chugam, agus thit físí orm, agus chonaic mé físí pionóis, agus tháinig guth ag rá liom é a insint do mhic na bhflaitheas, agus iad a cháineadh.
9. Agus nuair a dhúisigh mé, tháinig mé chucu, agus bhí siad uile ina suí bailithe le chéile, ag gol in 'Abelsjâîl, atá idir an Liobáin agus Sênêsêr, agus a n-aghaidheanna clúdaithe.
10. Agus d’inis mé os a gcomhair na físí uile a chonaic mé i mo chodladh, agus thosaigh mé ag labhairt focail na fíréantachta, agus ag cáineadh na bhFaireoirí neamhaí.

CAIBIDIL 14

1. Leabhar bhriathar na fíréantachta, agus achmhas na bhFaireadóirí síoraí de réir ordú an Mhóir Naofa sa fhís sin.
2. Chonaic mé i mo chodladh an rud a déarfaidh mé anois le teanga fheola agus le hanáil mo bhéil: a thug an tAthair Mór do dhaoine chun comhrá a dhéanamh leis agus tuiscint a fháil leis an gcroí.
3. Mar a chruthaigh Sé agus a thug sé don duine an chumhacht chun focal na heagna a thuiscint, mar sin chruthaigh Sé mise freisin agus thug Sé dom an chumhacht chun na Faireoirí, clann na bhflaitheas, a cháineadh.
4. Scríobh mé amach d’achainí, agus i mo fhís bhí an chuma air seo, nach ndeonófar d’achainí duit ar feadh laethanta na síoraíochta, agus go bhfuil breithiúnas tugtha ort sa deireadh: sea, ní dheonófar d’achainí duit.
5. Agus as seo amach ní rachaidh tú suas ar neamh go deo na ndeor, agus i ngéibheann na talún tá an foraithne sínte amach chun tú a cheangal ar feadh laethanta an domhain.
6. Agus go bhfeicfidh sibh scrios bhur mac ionúin roimhe seo agus nach mbeidh aon taitneamh agaibh iontu, ach go dtitfidh siad romhaibh leis an gclaíomh.
7. Agus ní dheonófar d’achainí ar a son, ná ar do shon féin fós: cé go n-uilleann tú agus go n-urraíonn tú agus go ndéarfaidh tú na focail uile atá sa scríbhinn a scríobh mé.
8. Agus taispeánadh an fhís dom mar seo: Féach, sa fhís thug scamaill cuireadh dom agus ghlaoigh ceo orm, agus luasghéaraigh agus chuir cúrsa na réaltaí agus na dtintreach mé, agus chuir na gaotha sa fhís ag eitilt mé agus thóg siad suas mé, agus thug siad mé suas chun na bhflaitheas.
9. Agus chuaigh mé isteach go dtí gur tháinig mé i ngar do bhalla a bhí tógtha de chriostail agus timpeallaithe ag teangacha tine: agus thosaigh sé ag cur eagla orm.
10. Agus chuaigh mé isteach i dteangacha na tine agus tháinig mé i ngar do theach mór a bhí tógtha as criostail. Bhí ballaí an tí cosúil le hurlár criostail teiséalaithe, agus bhí a bhunchloch déanta as criostal.
11. Bhí a síleáil cosúil le cosán na réaltaí agus na dtintreach, agus eatarthu bhí ceiribíní tine, agus a neamh chomh soiléir le huisce.
12. Bhí tine lasrach timpeall na mballaí, agus bhí a doirse ag lasadh le tine.
13. Agus chuaigh mé isteach sa teach sin, agus bhí sé te mar thine agus fuar mar oighear: ní raibh aon sólás saoil ann: chlúdaigh eagla mé, agus ghabh crith greim orm.
14. Agus mé ag crith agus ag crith, thit mé ar m’aghaidh.
15. Agus chonaic mé fís, agus féach! bhí an dara teach ann, níos mó ná an ceann roimhe, agus bhí an doras ar fad oscailte os mo chomhair, agus é tógtha as lasracha tine.
16. Agus i ngach slí bhí sé chomh sármhaith ó thaobh glóire agus áilne agus fairsinge de nach féidir liom a ghlóir agus a fairsinge a chur in iúl duit.
17. Agus bhí a urlár déanta as tine, agus os a chionn bhí tintreach agus cosán na réaltaí, agus bhí a shíleáil chomh maith ina tine lasrach.
18. Agus d’fhéach mé agus chonaic mé ríchathaoir ard ann; bhí cuma criostail uirthi, agus a rotha cosúil leis an ngrian lonrach, agus bhí radharc na gceiribí ann.
19. Agus tháinig sruthanna tine lasrach ó bhun an ríchathaoir ionas nach bhféadfainn breathnú orthu.
20. Agus shuigh an Glóir Mhór air, agus lonraigh a chuid éadaigh níos gile ná an ghrian agus bhí siad níos gile ná aon sneachta.
21. Ní fhéadfadh aon cheann de na haingil dul isteach agus a aghaidh a fheiceáil de bharr a mhaise agus a ghlóire agus ní fhéadfadh aon fheoil é a fheiceáil.
22. Bhí an tine lasrach timpeall air, agus sheas tine mhór os a chomhair, agus ní fhéadfadh aon duine timpeall teacht i ngar dó: sheas deich míle uair deich míle os a chomhair, ach ní raibh comhairleoir de dhíth air.
23. Agus níor imigh na daoine is naofa a bhí gar dó san oíche ná níor imigh siad uaidh.
24. Agus go dtí sin bhí mé ar mo shuaimhneas ar m’aghaidh, ag crith: agus ghlaoigh an Tiarna orm lena bhéal féin, agus dúirt sé liom: ‘Tar anseo, a Enoch, agus éist le mo bhriathar.’
25. Agus tháinig duine de na naoimh chugam agus dhúisigh sé mé, agus thug sé orm éirí suas agus druidim leis an doras: agus chrom mé m’aghaidh síos.

CAIBIDIL 15

1. Agus d’fhreagair sé agus dúirt sé liom, agus chuala mé a ghlór: ‘Ná bíodh eagla ort, a Enoch, a fhir fhíréanta agus a scríobhaí na fíréantachta: tar anseo agus éist le mo ghlór.’
2. Agus imigh, abair le Faireadóirí na bhflaitheas, a chuir chugat chun idirghuí a dhéanamh ar a son: "Ba chóir duit idirghuí" ar son fir, agus ní fir ar do shon féin:
3. Cén fáth ar thréig sibh na flaithis ard, naofa agus síoraí, agus ar luigh sibh le mná, agus ar thruailligh sibh sibh féin le hiníonacha na bhfear agus ar ghlac sibh mná céile daoibh féin, agus ar rinne sibh cosúil le clann na talún, agus ar ghin sibh fathaigh mar bhur mic?
4. Agus cé gur naofa sibh, spioradálta, ag maireachtáil na beatha síoraí, thruailligh sibh sibh féin le fuil na mban, agus ghin sibh clann le fuil na feola, agus, mar chlann na bhfear, bhí fonn agaibh ar fheoil agus ar fhuil mar a dhéanann siad siúd a fhaigheann bás agus a théann amú.

5. Dá bhrí sin thug mé mná céile dóibh freisin ionas go bhféadfadh siad iad a thoirchiú, agus clann a ghiniúint leo, ionas nach mbeadh aon rud in easnamh orthu ar talamh.
6. Ach bhí sibh spioradálta roimhe seo, ag maireachtáil na beatha síoraí, agus neamhbhásmhar ar feadh gach glúin den domhan.
7. Agus dá bhrí sin níor cheap mé mná céile daoibh; óir maidir leis na spioradálta atá ar neamh, is ar neamh atá a n-áit chónaithe.
8. Agus anois, glaofar drochspioraid ar na fathaigh, a ghintear ó na spioraid agus ón bhfeoil, ar an talamh, agus beidh a n-áit chónaithe ar an talamh.
9. Tá drochspioraid tagtha as a gcorp; mar is ó dhaoine a rugadh iad, agus is ó na Faireoirí Naofa a dtosach agus a mbunús bunaidh; beidh siad ina ndrochspioraid ar talamh, agus tabharfar drochspioraid orthu.
10. Maidir le spioraid na bhflaitheas, ar neamh a bheidh a n-áit chónaithe, ach maidir le spioraid na talún a rugadh ar an talamh, ar an talamh a bheidh a n-áit chónaithe.
11. Agus bíonn spioraid na bhfathach ag cur as dóibh, ag strus, ag scriosadh, ag ionsaí, ag cathú, agus ag scriosadh an domhain, agus ag cruthú trioblóide: ní itheann siad bia, ach bíonn ocras agus tart orthu, agus bíonn cionta orthu. Agus éireoidh na spioraid seo i gcoinne leanaí na bhfear agus na mban, mar gur eascair siad astu.

CAIBIDIL 16

1. Ó laethanta ár agus scriosta agus báis na bhfathach, as anamacha a gcuid feola a scriosfaidh na spioraid, tar éis dóibh imeacht, gan breithiúnas a thabhairt dóibh -- mar sin scriosfaidh siad go dtí lá an chomhlánaithe, an breithiúnas mór ina gcomhlánófar an ré, thar na Faireoirí agus na daoine gan Dia, sea, comhlánófar go hiomlán í.
2. Agus anois maidir leis na Faireoirí a chuir chugat chun idirghuí a dhéanamh ar a son, a bhí ar neamh roimhe seo, abair leo:
3. "Bhí sibh ar neamh, ach ní raibh na rúndiamhra uile nochtaithe daoibh fós, agus bhí aithne agaibh ar rúndiamhra gan luach, agus i gcruas bhur gcroí chuir sibh iad seo in iúl do na mná, agus trí na rúndiamhra seo déanann mná agus fir go leor uilc ar talamh."
4. Abair leo dá bhrí sin: "Níl síocháin agaibh."

CAIBIDIL 17

1. Agus thug siad mé go dtí áit ina raibh na daoine a bhí ann cosúil le tine lasrach, agus nuair a theastaigh uathu, bhíodar le feiceáil mar fhir.
2. Agus thug siad mé go dtí áit an dorchadais, agus go dtí sliabh a raibh a bharr ag sroicheadh go dtí na flaithis.
3. Agus chonaic mé áiteanna na soilse agus stórtha na réaltaí agus an toirní, agus sna doimhneachtaí is faide, áit a raibh bogha tine agus saigheada agus a gciabhán, agus claíomh tine agus na tintreach go léir.
4. Agus thug siad mé chuig na huiscí beo, agus chuig tine an iarthair, a ghlacann le gach luí gréine.
5. Agus tháinig mé chuig abhainn tine ina sreabhann an tine cosúil le huisce agus a scaoileann í féin isteach sa bhfarraige mhór siar.
6. Chonaic mé na haibhneacha móra agus tháinig mé chuig an abhainn mhór agus chuig an dorchadas mór, agus chuaigh mé go dtí an áit nach siúlann aon fheoil ann.
7. Chonaic mé sléibhte dorchadas an gheimhridh agus an áit as a dtagann uiscí uile na doimhne.
8. Chonaic mé béal uile aibhneacha an domhain agus béal na doimhne.

CAIBIDIL 18

1. Chonaic mé taiscí na ngaoth uile: chonaic mé conas a chuir Sé an chruthú ar fad agus bunús daingean an domhain ar fáil leo.
2. Agus chonaic mé cloch choirnéil an domhain: chonaic mé na ceithre ghaoth a iompraíonn an talamh agus firmimint na bhflaitheas.
3. Agus chonaic mé conas a shín na gaotha amach cruinneacháin na bhflaitheas, agus go bhfuil a seasamh idir neamh agus talamh: is iad seo piléir na bhflaitheas.
4. Chonaic mé gaotha na bhflaitheas ag casadh agus ag tabhairt imlíne na gréine agus na réaltaí uile chuig a luí.
5. Chonaic mé na gaotha ar an talamh ag iompar na scamaill: chonaic mé cosáin na n-aingeal. Chonaic mé ag deireadh an domhain firmimint na bhflaitheas thuas.
6. Agus chuaigh mé ar aghaidh agus chonaic mé áit a dhólann de lá agus d'oíche, áit a bhfuil seacht sliabh de chlocha iontacha, trí cinn soir agus trí cinn ó dheas.
7. Agus maidir leo siúd soir, bhí ceann amháin déanta as cloch dhaite, agus ceann amháin as péarla, agus ceann amháin as hiacint, agus iad siúd ó dheas déanta as cloch dhearg.
8. Ach shroich an ceann lár suas go neamh cosúil le ríchathaoir Dé, déanta as alabastar, agus ba é barr na ríchathaoireach saifír.
9. Agus chonaic mé tine lasrach. Agus taobh thiar de na sléibhte seo tá críoch an domhain mhóir: críochnaíodh na flaithis ansin.
10. Agus chonaic mé duibheagán domhain, le colúin tine neamhaí, agus ina measc chonaic mé colúin tine ag titim, a bhí thar a bheith cosúil le chéile i dtreo airde agus i dtreo doimhneachta.
11. Agus taobh thiar den uaigneas sin chonaic mé áit nach raibh aon chruinne neamha thuas, agus gan talamh faoi bhunáite: ní raibh uisce air, ná éin, ach ba áit uafásach agus fásach í.
12. Chonaic mé seacht réalta ansin cosúil le sléibhte móra lasracha, agus nuair a d'fhiafraigh mé fúthu,
13. Dúirt an t-aingeal: 'Is í an áit seo deireadh na bhflaitheas agus na talún: tá sé seo ina phríosún do na réaltaí agus do shlua na bhflaitheas.'
14. Agus na réaltaí a rolladh os cionn na tine, is iadsan a sháraigh ordú an Tiarna ag tús a n-éirí, mar nár tháinig siad amach ag a n-amanna ceaptha.
15. Agus bhí fearg air leo, agus cheangail sé iad go dtí an t-am a mbeadh a gciontacht críochnaithe, fiú ar feadh deich míle bliain.'

CAIBIDIL 19

1. Agus dúirt Uriel liom: 'Seo iad na haingil a cheangail iad féin le mná, agus a spioraid ag glacadh go leor

foirmeacha éagsúla ag truailliú an chine dhaonna agus cuirfidh siad ar strae iad chun íobairtí a dhéanamh do dheamhain mar dhéithe, seasfaidh siad anseo, go dtí lá an bhreithiúnais mhóir ina ndéanfar breithiúnas orthu go dtí go mbeidh deireadh leo.'
2. Agus beidh mná na n-aingeal a chuaigh ar strae ina siréiní freisin.
3. Agus mise, Enoch, amháin a chonaic an fhís, críocha na n-uile ní: agus ní fheicfidh aon duine mar a chonaic mise.

CAIBIDIL 20

1. Agus seo iad ainmneacha na n-aingeal naofa a bhíonn ag faire.
2. Úiríel, duine de na haingil naofa, atá os cionn an domhain agus os cionn Tartaras.
3. Raphael, duine de na haingil naofa, atá os cionn spioraid na ndaoine.
4. Raguel, duine de na haingil naofa a dhéanann díoltas ar shaol na soilse.
5. Mícheál, duine de na haingil naofa, is é sin le rá, an té atá socraithe os cionn an chuid is fearr den chine daonna agus os cionn anord.
6. Saraqâêl, duine de na haingil naofa, atá suite os cionn na spioraid, a pheacaíonn sa spiorad.
7. Gabriel, duine de na haingil naofa, atá os cionn Pharthais agus na nathracha agus na gCeiribí.
8. Remiel, duine de na haingil naofa, a chuir Dia os cionn na ndaoine a éiríonn.

CAIBIDIL 21

1. Agus chuaigh mé ar aghaidh go dtí an áit a raibh rudaí trína chéile.
2. Agus chonaic mé rud uafásach ann: ní fhaca mé neamh thuas ná talamh daingean, ach áit chaotic agus uafásach.
3. Agus chonaic mé seacht réalta na bhflaitheas ceangailte le chéile ann, cosúil le sléibhte móra agus ag lasadh le tine.
4. Ansin dúirt mé: 'Cén peaca a chuireadh i ngeall orthu, agus cén fáth ar caitheadh isteach anseo iad?'
5. Ansin dúirt Úráil, duine de na haingil naofa, a bhí liom, agus a bhí i gceannas orthu, agus dúirt sé: 'A Enoch, cén fáth a bhfuil tú ag fiafraí, agus cén fáth a bhfuil tú fonnmhar don fhírinne?
6. Tá siad seo de líon réaltaí na bhflaitheas, a sháraigh ordú an Tiarna, agus atá ceangailte anseo go dtí go mbeidh deich míle bliain, an t-am a bhaineann lena bpeacaí, críochnaithe.
7. Agus as sin chuaigh mé go dtí áit eile, a bhí níos uafásaí fós ná an ceann roimhe, agus chonaic mé rud uafásach: tine mhór ann a dhóigh agus a lasadh, agus bhí an áit scoilte chomh fada leis an aibéis, lán de cholúin mhóra tine ag teacht anuas: ní fhéadfainn a mhéid ná a fairsinge a fheiceáil, ná ní fhéadfainn buille faoi thuairim a thabhairt.
8. Ansin dúirt mé: 'Nach uafásach an áit agus nach uafásach an radharc!'
9. Ansin d'fhreagair Uriel mé, duine de na haingil naofa a bhí liom, agus dúirt sé liom: 'A Enoch, cén fáth a bhfuil an oiread sin eagla agus uafáis ort?' Agus d'fhreagair mé: 'Mar gheall ar an áit uafásach seo, agus mar gheall ar an bpian a fheictear.'
10. Agus dúirt sé liom: 'Is é seo príosún na n-aingeal, agus beidh siad i bpríosún anseo go deo.'

CAIBIDIL 22

1. Agus as sin chuaigh mé go háit eile, agus thaispeáin sé dom san iarthar sliabh mór ard eile, déanta as carraig chrua.
2. Agus bhí ceithre áit log ann, domhain agus leathan agus an-réidh. Nach réidh iad na háiteanna log agus domhain agus dorcha le breathnú orthu.
3. Ansin d'fhreagair Raphael, duine de na haingil naofa a bhí liom, agus dúirt sé liom:
4. 'Cruthaíodh na háiteanna folamha seo chun na críche seo féin, ionas go dtiocfadh spioraid anamacha na marbh le chéile iontu, sea, go dtiocfadh anamacha uile chlann na ndaoine le chéile anseo. Agus rinneadh na háiteanna seo chun iad a ghlacadh go dtí lá a mbreithiúnais agus go dtí a dtréimhse ceaptha go dtí an tréimhse ceaptha, go dtí go dtiocfaidh an breithiúnas mór orthu.'
5. Chonaic mé spioraid chlann na ndaoine a bhí marbh, agus chuaigh a nglór amach chun na bhflaitheas agus rinne siad achainí.
6. Ansin d'fhiafraigh mé de Raphael an t-aingeal a bhí liom, agus dúirt mé leis: 'An spiorad seo - cé leis a thagann a ghlór amach agus a dhéanann a achainí?'
7. Agus d'fhreagair sé mé ag rá: 'Seo an spiorad a tháinig amach as Ábel, a mharaigh a dheartháir Cáin, agus déanann sé a chás ina choinne go dtí go scriosfar a shliocht de dhromchla na talún, agus go scriosfar a shliocht ó mheascán shliocht na ndaoine.'
8. Ansin d'fhiafraigh mé faoi, agus faoi na háiteanna folamha go léir: 'Cén fáth a bhfuil ceann scartha ón gceann eile?'
9. Agus d'fhreagair sé mé agus dúirt sé liom: 'Tá an triúr seo déanta chun go ndéanfaí spioraid na marbh a dheighilt. Agus tá deighilt den sórt sin déanta do spioraid na bhfíréan, ina bhfuil tobar geal uisce.'
10. Agus rinneadh a leithéid do pheacaigh nuair a fhaigheann siad bás agus nuair a chuirtear sa talamh iad agus nár cuireadh breithiúnas orthu le linn a saoil.
11. Anseo cuirfear a spioraid ar leithligh sa phian mhór seo go dtí an lá mór breithiúnais agus pionóis agus céasta dóibh siúd a mhallaíonn go deo, agus díoltais as a spioraid. Ansin ceanglóidh Sé iad go deo.
12. Agus tá deighilt den sórt sin déanta do spioraid na ndaoine a dhéanann a n-achainí, a nochtann a scriosadh, nuair a maraíodh iad i laethanta na bpeacach.
13. Rinneadh a leithéid do spioraid na ndaoine nárbh fíréanta iad ach peacaigh, a bhí iomlán ina gcionta, agus do na ciontóirí. Beidh siad ina gcomrádaithe: ach ní mharófar a spioraid i lá an bhreithiúnais ná ní thógfar as sin iad.
14. Ansin bheannaigh mé Tiarna na glóire agus dúirt mé: 'Go raibh beannacht ar mo Thiarna, Tiarna na fíréantachta, a rialaíonn go deo.'

CAIBIDIL 23

1. As sin chuaigh mé go háit eile siar ó fhoircinn an domhain.
2. Agus chonaic mé tine ag lasadh a bhí ag rith gan stad, agus nár stad a cúrsa de lá ná d'oíche ach ag rith go rialta.

3. Agus d’fhiafraigh mé ag rá: ‘Cad é seo nach bhfuil ag scíth?’
4. Ansin d’fhreagair Raguel, duine de na haingil naofa a bhí liom, mé agus dúirt sé liom: ‘An cúrsa tine seo a chonaic tú, is é an tine san iarthar é a ghéarleann gach soilse ar neamh.’

CAIBIDIL 24

1. Agus as sin chuaigh mé go háit eile ar domhan, agus thaispeáin sé dom sliabhraon tine a dhóigh i rith an lae agus na hoíche.
2. Agus chuaigh mé thar an sliabh agus chonaic mé seacht sliabh iontacha, gach ceann acu difriúil óna chéile, agus bhí a gclocha iontach agus álainn, iontach ina n-iomláine, le cuma ghlórmhar agus le taobh amuigh deas: trí cinn soir, ceann bunaithe ar an gceann eile, agus trí cinn ó dheas, ceann ar an gceann eile, agus gleannta garbha domhain, gan aon cheann acu ceangailte le chéile.
3. Agus bhí an seachtú sliabh i lár na sliabh seo, agus sháraigh sé iad ó thaobh airde de, cosúil le suíochán ríchathaoir, agus bhí crainn chumhra timpeall na ríchathaoir.
4. Agus ina measc bhí crann nár bholadh mé riamh cheana, agus ní raibh aon cheann eile cosúil leis ina measc ná ina measc: bhí boladh air thar aon bholadh eile, agus ní shearg a dhuilleoga, a bhláthanna agus a adhmad go deo: agus tá a thoradh álainn, agus tá a thoradh cosúil le dátaí pailme.
5. Ansin dúirt mé: ‘Nach álainn an crann seo, agus cumhra, agus tá a dhuilleoga geala, agus tá a bhláthanna an-taitneamhach ó thaobh cuma de.’
6. Ansin d’fhreagair Mícheál, duine de na haingil naofa agus onóracha a bhí liom, agus a bhí ina cheannaire orthu.

CAIBIDIL 25

1. Agus dúirt sé liom: ‘A Enoch, cén fáth a bhfuil tú ag fiafraí díom faoi bholadh an chrainn, agus cén fáth ar mhaith leat an fhírinne a fhoghlaim?’
2. Ansin d’fhreagair mé é ag rá: ‘Ba mhaith liom eolas a fháil faoi gach rud, ach go háirithe faoin gcrann seo.’
3. Agus d’fhreagair sé ag rá: ‘An sliabh ard seo a chonaic tú, a bhfuil a bharr cosúil le ríchathaoir Dé, is é a ríchathaoir é, áit a suífidh an tAon Naofa Mór, Tiarna na Glóire, an Rí Síoraí, nuair a thiocfaidh sé anuas chun cuairt a thabhairt ar an talamh le maitheas.’
4. Agus maidir leis an gcrann cumhra seo, ní cheadaítear d’aon duine básmhar teagmháil a dhéanamh leis go dtí an breithiúnas mór, nuair a dhéanfaidh Sé díoltas ar gach duine agus a thabharfaidh sé gach rud chun críche go deo. Ansin tabharfar é do na fíréin agus na naoimh.
5. Beidh a thoradh mar bhia do na daoine tofa: cuirfear san áit naofa é, i dteampall an Tiarna, an Rí Síoraí.
6 Ansin déanfaidh siad lúcháir agus áthas, agus rachaidh siad isteach san áit naofa; agus beidh a chumhracht ina gcnámha, agus mairfidh siad saol fada ar talamh, mar a mhair d’aithreacha: agus ní bhainfidh brón ná plá ná crá ná tubaiste leo ina laethanta.
7. Ansin bheannaigh mé Dia na Glóire, an Rí Síoraí, a d’ullmhaigh rudaí den sórt sin do na fíréin, agus a chruthaigh iad agus a gheall a thabhairt dóibh.

CAIBIDIL 26

1. Agus chuaigh mé as sin go lár an domhain, agus chonaic mé áit bheannaithe ina raibh crainn le craobhacha ag seasamh agus ag bláthú mar chrann dícheangailte.
2. Agus chonaic mé sliabh naofa ansin, agus faoin sliabh soir bhí sruthán agus shreabh sé i dtreo an deiscirt.
3. Agus chonaic mé sliabh eile níos airde ná seo soir, agus eatarthu gleann domhain caol: rith sruthán ann faoin sliabh freisin.
4. Agus siar uaidh bhí sliabh eile, níos ísle ná an ceann roimhe agus beagán airde, agus gleann domhain tirim eatarthu: agus gleann domhain tirim eile ag foircinn na dtrí shliabh.
5. Agus bhí na gleannta uile domhain agus caol, déanta as carraig chrua, agus ní raibh crainn curtha iontu.
6. Agus rinne mé ionadh de na carraigeacha, agus rinne mé ionadh den ghleann, sea, rinne mé ionadh an-mhór.

CAIBIDIL 27

1. Ansin dúirt mé: ‘Cén cuspóir atá leis an talamh beannaithe seo, atá lán de chrainn, agus an gleann mallaithe seo eatarthu?’
2. Ansin d’fhreagair Úiriéil, duine de na haingil naofa a bhí liom, agus dúirt sé: ‘Is dóibh siúd atá mallaithe go deo atá an gleann mallaithe seo: Anseo a bhaileofar le chéile na daoine mallaithe go léir a labhraíonn focail mhí-oiriúnacha in aghaidh an Tiarna agus a labhraíonn rudaí crua faoina ghlóir. Anseo a bhaileofar le chéile iad, agus anseo a bheidh a n-áit bhreithiúnais.’
3. Sna laethanta deireanacha beidh radharc breithiúnais fhíréanta orthu i láthair na bhfíréan go deo: anseo beannóidh na trócaireach Tiarna na glóire, an Rí Síoraí.
4. I laethanta an bhreithiúnais ar na daoine roimhe sin, beannóidh siad É as an trócaire a shann Sé dóibh de réir a gcinnidh.'
5. Ansin bheannaigh mé Tiarna na Glóire agus chuir mé a ghlóir i láthair agus mhol mé go glórmhar é.

CAIBIDIL 28

1. Agus as sin chuaigh mé soir, isteach i lár shléibhte an fhásaigh, agus chonaic mé fásach uaigneach, lán de chrainn agus de phlandaí.
2. Agus shruthlaigh uisce amach ón spéir.
3. Ag ruaigeadh cosúil le sruthchúrsa flúirseach a shreabhadh i dtreo an iarthuaiscirt, chuir sé scamaill agus drúcht ag ardú ar gach taobh.

CAIBIDIL 29

1. Agus as sin chuaigh mé go háit eile sa bhfásach, agus chuaigh mé i ngar soir ón sliabhraon seo.
2. Agus chonaic mé crainn chumhra ag scaoileadh boladh na túise agus na mire, agus bhí na crainn cosúil leis an gcrann almón freisin.

CAIBIDIL 30

1. Agus thar na cinn seo, chuaigh mé i bhfad soir, agus chonaic mé áit eile, gleann lán d’uisce.
2. Agus bhí crann ann, dath crainn chumhra ar nós an mhaistigh.
3. Agus ar thaobhanna na ngleannta sin chonaic mé cainéal cumhra. Agus thar na gleannta seo chuaigh mé soir.

CAIBIDIL 31

1. Agus chonaic mé sléibhte eile, agus ina measc bhí crainn fhásta, agus shreabh neachtar amach astu, ar a dtugtar sarara agus galbanum.
2. Agus taobh thiar de na sléibhte seo chonaic mé sliabh eile soir ó fhoircinn an domhain, áit a raibh crainn aló, agus bhí na crainn go léir lán de stacte, cosúil le crainn almón.
3. Agus nuair a dhódh duine é, bhí boladh níos binne air ná aon bholadh cumhra.

CAIBIDIL 32

1. Agus tar éis na mboladh cumhra seo, agus mé ag breathnú ó thuaidh thar na sléibhte chonaic mé seacht sliabh lán de nard rogha agus crainn chumhra agus cainéal agus piobar.
2. Agus as sin chuaigh mé thar bharr na sléibhte seo go léir, i bhfad i dtreo oirthear an domhain, agus chuaigh mé thar Mhuir Erythraea agus chuaigh mé i bhfad uaithi, agus chuaigh mé thar an aingeal Zotîêl.
3. Agus tháinig mé go dtí Gairdín na Fíréantachta, agus chonaic mé crainn mhóra ag fás ann, crainn a raibh boladh deas orthu, crainn mhóra, an-álainn agus glórmhar, agus crann na heagna a itheann siad agus a bhfuil eagna mhór acu.
4. Tá an crann sin ar airde cosúil leis an ngiús, agus tá a dhuilleoga cosúil le duilleoga an chairóib: agus tá a thoradh cosúil le braislí na fíniúna, an-álainn: agus téann boladh an chrainn i bhfad.
5. Ansin dúirt mé: ‘Nach álainn an crann, agus nach tarraingteach a chuma!’
6. Ansin d’fhreagair Raphael an t-aingeal naofa, a bhí liom, mé agus dúirt sé: ‘Seo crann na heagna, a d’ith d’athair sean agus do mháthair aosta, a bhí romhat, de. D’fhoghlaim siad eagna agus osclaíodh a súile, agus thuig siad go raibh siad nocht agus cuireadh amach as an ngairdín iad.’

CAIBIDIL 33

1. Agus as sin chuaigh mé go foircinn an domhain agus chonaic mé beithígh mhóra ann, agus gach ceann acu difriúil óna chéile; agus chonaic mé éin freisin a raibh cuma, áilleacht agus guth difriúil orthu, an ceann difriúil óna chéile.
2. Agus soir ó na beithígh sin chonaic mé foircinn an domhain ina bhfuil an spéir suite, agus geataí na spéire oscailte.
3. Agus chonaic mé réaltaí na bhflaitheas ag teacht amach, agus chomhaireamh mé na geataí as a dtéann siad amach, agus scríobh mé síos a n-aschur go léir, gach réalta ar leithligh, de réir a líon agus a n-ainmneacha, a gcúrsaí agus a suíomhanna, agus a n-amanna agus a míonna, mar a léirigh Uriel an t-aingeal naofa a bhí liom dom.
4. Thaispeáin sé gach rud dom agus scríobh sé síos iad dom: scríobh sé a n-ainmneacha dom freisin, agus a ndlíthe agus a gcuideachtaí.

CAIBIDIL 34

1. Agus as sin chuaigh mé ó thuaidh go foircinn an domhain, agus chonaic mé gléas mór glórmhar ansin ag foircinn an domhain ar fad.
2. Agus chonaic mé trí gheata neamh oscailte sa spéir: trí gach ceann acu tagann gaotha an tuaiscirt: nuair a shéideann siad bíonn fuacht, clocha sneachta, sioc, sneachta, drúcht agus báisteach ann.
3. Agus as geata amháin séideann siad chun maitheasa: ach nuair a shéideann siad tríd an dá gheata eile, bíonn sé le foréigean agus le crá croí ar an talamh, agus séideann siad le foréigean.

CAIBIDIL 35

1. Agus as sin chuaigh mé i dtreo an iarthair go foircinn an domhain, agus chonaic mé ansin trí gheata neamh oscailte mar a chonaic mé san oirthear, an líon céanna geataí, agus an líon céanna asraonta.

CAIBIDIL 36

1. Agus as sin chuaigh mé ó dheas go foircinn an domhain, agus chonaic mé trí gheata oscailte na bhflaitheas ann: agus as sin tagann drúcht, báisteach agus gaoth.
2. Agus as sin chuaigh mé soir go dtí foircinn na bhflaitheas, agus chonaic mé trí gheata thoir na bhflaitheas oscailte agus geataí beaga os a gcionn.
3. Trí gach ceann de na geataí beaga seo a théann réaltaí na bhflaitheas agus ritheann siad a gcúrsa siar ar an gcosán a thaispeántar dóibh.
4. Agus chomh minic agus a chonaic mé, bheannaigh mé Tiarna na Glóire i gcónaí, agus lean mé orm ag beannú Tiarna na Glóire a rinne míorúiltí móra agus glórmhara, chun mórgacht a shaothair a thaispeáint do na haingil agus do na spioraid agus do na daoine, ionas go molfaidís a shaothar agus a chruthú go léir: ionas go bhfeicfidís saothar a chumhachta agus go molfaidís saothar mór a lámha agus go mbeannaídís é go deo.

CAIBIDIL 37

1. An dara fís a chonaic sé, fís na heagna—a chonaic Enoch mac Iaréid, mac Mahalalel, mac Chéinán, mac Enos, mac Seth, mac Ádhaimh.
2. Agus seo tús na bhfocal eagna a d’ardaigh mé mo ghlór le labhairt leo siúd a chónaíonn ar talamh: Éist, a fhir na sean-aimsire, agus féach, a thiocfaidh ina dhiaidh, ar fhocail an Duine Naoimh a labhróidh mé os comhair Thiarna na Spiorad.
3. B’fhearr iad a fhógairt do na seanfhir amháin, ach fiú amháin uathu siúd a thiocfaidh ina dhiaidh ní choinneoidh muid tús na heagna siar.

4. Go dtí an lá atá inniu ann níor thug Tiarna na Spiorad eagna den chineál céanna domsa agus a fuair mé de réir mo léargais, de réir thoil mhaith Thiarna na Spiorad a thug dom crannchur na beatha síoraí.
5. Anois tugadh trí pharabal dom, agus thóg mé mo ghlór agus d'inis mé iad dóibh siúd a chónaíonn ar an talamh.

CAIBIDIL 38

1. An Chéad Parabal. Nuair a bheidh comhthionól na bhfíréan le feiceáil, agus go ndéanfar breithiúnas ar pheacaigh as a bpeacaí, agus go ndéanfar iad a dhíbirt ón talamh:
2. Agus nuair a bheidh an Fíréan le feiceáil os comhair na bhfíréan, a bhfuil a shaothair roghnaithe ag brath ar Thiarna na Spiorad, agus solas le feiceáil do na fíréin agus do na daoine roghnaithe a chónaíonn ar an talamh, cá mbeidh áit chónaithe na bpeacach ansin, agus cá mbeidh áit scíthe na ndaoine a shéan Tiarna na Spiorad? Ba mhaith dóibh mura mbeadh siad rugadh.
3. Nuair a nochtfar rúin na bhfíréan agus a dhéanfar breithiúnas ar na peacaigh, agus na daoine gan Dia a dhíbirt ó láthair na bhfíréan agus na dtoghtha,
4. Ón am sin amach ní bheidh cumhacht ná ardú céime ag lucht seilbhe na talún a thuilleadh: Agus ní bheidh siad in ann aghaidh na naomh a fheiceáil, óir tá a sholas le feiceáil ag Tiarna na Spiorad ar aghaidh na naomh, na bhfíréan agus na dtoghthach.
5. Ansin rachaidh na ríthe agus na cumhachtach i léig agus tabharfar iad i lámha na bhfíréan agus na naomh.
6. Agus as sin amach ní iarrfaidh aon duine trócaire ar Thiarna na Spiorad mar go bhfuil deireadh lena saol.

CAIBIDIL 39

1. Agus tarlóidh sna laethanta sin go dtiocfaidh clann tofa agus naofa anuas ó na flaithis arda, agus go mbeidh a sliocht ina haon le clann na ndaoine.
2. Agus sna laethanta sin fuair Enoch leabhair faoi dhíograis agus faoi fheirg, agus leabhair faoi mhíshuaimhneas agus faoi dhíbirt. Agus ní thabharfar trócaire dóibh, a deir Tiarna na Spiorad.
3. Agus sna laethanta sin thug cuarán gaoithe mé ón talamh, agus leag sí síos mé ag deireadh na bhflaitheas.
4. Agus chonaic mé fís eile ansin, áiteanna cónaithe na naomh, agus áiteanna scíthe na bhfíréan.
5. Anseo chonaic mo shúile a n-áiteanna cónaithe lena aingil fhíréanta, agus a n-áiteanna scíthe leis na daoine naofa. Agus rinne siad achainí agus idirghuí agus paidreacha ar son clann na ndaoine, agus shreabh an fhíréantacht rompu mar uisce, agus an trócaire mar dhrúcht ar an talamh: mar sin atá sé ina measc go deo na ndeor.
6a. Agus sa áit sin chonaic mo shúile an Toghthóir fíréantachta agus creidimh,
7a. Agus chonaic mé a áit chónaithe faoi sciatháin Thiarna na Spiorad.
6b. Agus beidh an fhíréantacht i réim ina laethanta, agus beidh na fíréin agus na daoine tofa gan líon ina láthair go deo na ndeor.
7b. Agus beidh na fíréin agus na daoine tofa go léir ina láthair chomh láidir le soilse tine, Agus beidh a mbéal lán de bheannacht, Agus molfaidh a liopaí ainm Tiarna na Spiorad, Agus ní theipfidh ar an bhfíréantacht ina láthair choíche, Agus ní theipfidh ar an ionracas ina láthair choíche.
8. Ansin ba mhian liom cónaí, agus bhí fonn ar mo spiorad an áit chónaithe sin: agus ansin a bhí mo chuid go dtí seo, mar is amhlaidh atá sé socraithe dom os comhair Thiarna na Spiorad.
9. Sna laethanta sin mhol mé agus ardaigh mé ainm Tiarna na Spiorad le beannachtaí agus le moladh, mar gur cheap sé mé le haghaidh beannachta agus glóire de réir thoil mhaith Thiarna na Spiorad.
10. Ar feadh i bhfad d'fhéach mo shúile ar an áit sin, agus bheannaigh mé é agus mhol mé é, ag rá: 'Is beannaithe é, agus go raibh beannacht air ó thús agus go deo na ndeor.'
11. Agus níl stad ar bith ina chomhair. Sular cruthaíodh an domhan, tá a fhios aige cad atá ann go deo agus cad a bheidh ann ó ghlúin go glúin.
12. Beannaíonn siadsan nach gcodlann thú: seasann siad os comhair do ghlóire agus beannaíonn, molann agus ardaíonn siad, ag rá: "Naofa, naofa, naofa, is é Tiarna na Spiorad: líonann sé an talamh le spiorada."
13. Agus chonaic mo shúile anseo iad siúd uile nach gcodladh: seasann siad os a chomhair agus beannaíonn siad agus deir siad: 'Go raibh beannacht ort, agus go raibh ainm an Tiarna beannaithe go deo na ndeor.'
14. Agus athraíodh m'aghaidh; óir ní raibh mé in ann breathnú níos mó.

CAIBIDIL 40

1. Agus ina dhiaidh sin chonaic mé na mílte mílte agus deich míle uair deich míle, chonaic mé slua thar a bheith líonmhar agus gan áireamh, a sheas os comhair Thiarna na Spiorad.
2. Agus ar cheithre thaobh Thiarna na Spiorad chonaic mé ceithre láithreacht, difriúil ó na cinn nach gcodlaíonn, agus d'fhoghlaim mé a n-ainmneacha: óir thug an t-aingeal a chuaigh liom a n-ainmneacha dom, agus thaispeáin sé dom na rudaí rúnda go léir.
3. Agus chuala mé guthanna na gceithre láithreacht sin agus iad ag moladh os comhair Thiarna na glóire.
4. Beannaíonn an chéad ghlór Tiarna na Spiorad go deo na ndeor.
5. Agus an dara guth a chuala mé ag beannú an Toghtha agus na ndaoine roghnaithe atá crochta ar Thiarna na Spiorad.
6. Agus chuala mé an tríú guth ag guí agus ag idirghuí ar son na ndaoine a chónaíonn ar an talamh agus ag impí in ainm Tiarna na Spiorad.
7. Agus chuala mé an ceathrú guth ag cur bac ar na Sátáin agus ag cosc orthu teacht os comhair Thiarna na Spiorad chun cúiseamh a thabhairt dóibh siúd a chónaíonn ar an talamh.
8. Ina dhiaidh sin d'fhiafraigh mé den aingeal síochána a chuaigh liom, a thaispeáin dom gach a bhí i bhfolach: 'Cé hiad na ceithre láithreacht seo a chonaic mé agus a chuala mé a gcuid focal agus a scríobh mé síos?'
9. Agus dúirt sé liom: 'Is é seo an chéad duine, Mícheál, an trócaireach agus an foighneach. An dara duine, atá i gceannas ar gach galar agus ar gach créacht de chlann na

ndaoine, is é Raphael. An tríú duine, atá i gceannas ar gach cumhacht, is é Gabriel. An ceathrú duine, atá i gceannas ar an aithrí chun dóchais dóibh siúd a oidhríonn an bheatha shíoraí, tugtar Fanuel air.' Seo iad ceithre aingeal Thiarna na Spiorad agus na ceithre ghlór a chuala mé sna laethanta sin.

CAIBIDIL 41

1. Agus ina dhiaidh sin chonaic mé rúin uile na bhflaitheas, agus conas a roinntear an ríocht, agus conas a mheáítear gníomhartha na ndaoine sa mheá.
2. Agus chonaic mé ansin tithe na ndaoine roghnaithe agus tithe na ndaoine naofa, agus chonaic mé na peacaigh uile á dtiomáint as sin a shéanann ainm Thiarna na Spiorad, agus á dtarraingt ar shiúl: agus ní raibh siad in ann seasamh leis an bpionós a thagann ó Thiarna na Spiorad.
3. Agus chonaic mo shúile rúin an tintreach agus an toirní, agus rúin na ngaoth, conas a roinntear iad chun séideadh thar an talamh, agus rúin na scamaill agus an drúchta, agus chonaic mé ansin cá as a dtagann siad san áit sin agus cá as a sáithíonn siad an talamh deannach.
4. Agus chonaic mé seomraí dúnta ansin as a scarann na gaotha, seomra na gclocha sneachta agus na ngaoth, seomra na ceo agus na scamall, agus bhí a scamall ag crochadh os cionn na talún ó thús an domhain.
5. Agus chonaic mé seomraí na gréine agus na gealaí, as a dtagann siad agus cá dtagann siad ar ais, agus a bhfilleadh glórmhar, agus conas atá ceann acu níos fearr ná an ceann eile, agus a bhfithis stáitse, agus conas nach bhfágann siad a bhfithis, agus nach gcuireann siad aon rud leis an bhfithis agus nach nglacann siad aon rud uaidh, agus go gcoinníonn siad dílseacht dá chéile, de réir an mhionn lenar cheangail siad le chéile.
6. Agus ar dtús téann an ghrian amach agus siúlann sí a cosán de réir ordú Thiarna na Spiorad, agus is cumhachtach a ainm go deo na ndeor.
7. Agus ina dhiaidh sin chonaic mé cosán na gealaí, i bhfolach agus infheicthe, agus í ag déanamh a cosáin san áit sin i rith an lae agus na hoíche, agus iad i seasamh os comhair Thiarna na Spiorad. Agus thug siad buíochas agus moladh, ach ní raibh siad ag scíth a ligean, mar is leo a bhí a gcuid buíochais.
8. Óir is minic a athraíonn an ghrian le beannacht nó le mallacht, Agus is solas do na fíréanaigh agus dorchadas do na peacaigh cúrsa na gealaí in ainm an Tiarna, A rinne scaradh idir an solas agus an dorchadas, Agus a roinn spioraid na ndaoine, Agus a neartaigh spioraid na bhfíréan, In ainm a fhíréantachta.
9. Óir ní chuireann aon aingeal bac agus níl aon chumhacht in ann bac a chur orthu; óir ceapann sé breitheamh dóibh uile agus tugann sé breithiúnas orthu uile os a chomhair.

CAIBIDIL 42

1. Ní bhfuair an eagna áit chónaithe; ansin tugadh áit chónaithe di sna flaithis.
2. Chuaigh an eagna amach chun cónaí a dhéanamh i measc chlann na ndaoine, agus ní bhfuair sí aon áit chónaithe: D'fhill an eagna ar a háit féin, agus shuigh sí i measc na n-aingeal.
3. Agus chuaigh éagóir amach as a seomraí: Cé nach raibh sí ag lorg, fuair sí, agus chónaigh sí leo, mar bháisteach i bhfásach, agus drúcht ar thalamh tartmhar.

CAIBIDIL 43

1. Agus chonaic mé tintreach eile agus réaltaí na bhflaitheas, agus chonaic mé conas a thug sé ainmneacha orthu uile agus gur éist siad leis.
2. Agus chonaic mé conas a mheáigh mé iad i gcothromaíocht cheart de réir a gcion solais: chonaic mé leithead a spásanna agus lá a dtaispeántais, agus conas a chruthaíonn a rothlú tintreach: agus chonaic mé a rothlú de réir líon na n-aingeal, agus conas a choinníonn siad dílseacht dá chéile.
3. Agus d'fhiafraigh mé den aingeal a chuaigh liom a thaispeáin dom an rud a bhí i bhfolach: 'Cad iad seo?'
4. Agus dúirt sé liom: 'Léirigh Tiarna na Spiorad a mbrí parabólach duit: is iad seo ainmneacha na ndaoine naofa a chónaíonn ar an talamh agus a chreideann in ainm Tiarna na Spiorad go deo na ndeor.'

CAIBIDIL 44

Feiniméan eile a chonaic mé freisin maidir leis na tintreach: conas a thagann cuid de na réaltaí chun cinn agus a n-éiríonn siad ina dtintreach agus nach féidir leo scaradh lena bhfoirm nua.

CAIBIDIL 45

1. Agus seo an Dara Parabal a bhaineann leo siúd a shéanann ainm áit chónaithe na naomh agus Tiarna na Spiorad.
2. Agus ní rachaidh siad suas ar neamh, agus ní thiocfaidh siad ar an talamh: Is mar sin a bheidh crannchur na bpeacach, a shéan ainm Thiarna na Spiorad, atá caomhnaithe mar seo do lá na fulaingthe agus an trioblóide.
3. An lá sin suífidh mo Dhuine Tofa ar ríchathaoir na glóire, agus déanfaidh sé tástáil ar a gcuid oibre, agus beidh a n-áiteanna scíthe gan áireamh. Agus neartóidh a n-anamacha iontu nuair a fheicfidh siad mo Dhuine Tofa, agus iad siúd a ghlaoigh ar m'ainm glórmhar:
4. Ansin cuirfidh mé mo Thoghadh ina measc. Agus athróidh mé na flaithis agus déanfaidh mé beannacht agus solas síoraí de.
5. Agus claochlóidh mé an talamh agus déanfaidh mé beannacht de: Agus cuirfidh mé mo thoghtha ina gcónaí air: Ach ní leagfaidh na peacaigh ná na drochdhaoine cos air.
6. Óir sholáthraigh mé agus shásaigh mé mo fhíréan le síocháin, agus chuir mé faoi deara dóibh cónaí i mo láthair: Ach tá breithiúnas ag druidim liom do na peacaigh, ionas go scriosfaidh mé iad de dhromchla na talún.

CAIBIDIL 46

1. Agus chonaic mé ansin duine a raibh ceann laethanta air, agus a cheann bán cosúil le olann, agus leis bhí créatúr eile a raibh cuma fir air, agus a aghaidh lán de ghrásta, cosúil le ceann de na haingil naofa.

2. Agus d'fhiafraigh mé den aingeal a chuaigh liom agus a léirigh dom na rudaí ceilte go léir a bhain le Mac an Duine, cé hé féin, agus cá as a tháinig sé, agus cén fáth ar chuaigh sé le Ceann na Laethanta? Agus d'fhreagair sé agus dúirt sé liom: Seo Mac an Duine a bhfuil an fhíréantacht aige, a bhfuil cónaí ar an bhfíréantacht, agus a nochtann gach seoda atá ceilte,
3. Mar gur roghnaigh Tiarna na Spiorad é, agus go bhfuil an tosaíocht aige os comhair Thiarna na Spiorad in ionracas go deo.
4. Agus tógfaidh Mac an Duine seo, a chonaic tú, na ríthe agus na cumhachtach as a suíocháin, agus na láidre as a ríchathaoireacha, agus scaoilfidh sé sreanga na ndaoine láidre, agus brisfidh sé fiacla na bpeacach.
5. Agus cuirfidh sé na ríthe as a ríchathaoireacha agus a ríocht, mar nach ndéanann siad moladh ná ardú céime dó, agus nach n-aithníonn siad go humhal cá as a tugadh an ríocht dóibh.
6. Agus cuirfidh sé síos aghaidh na ndaoine láidre, agus líonfaidh sé iad le náire. Agus beidh dorchadas mar áit chónaithe acu, agus péisteanna mar leaba acu, agus ní bheidh aon dóchas acu éirí as a leapacha, mar ní mholann siad ainm Tiarna na Spiorad.
7. Agus is iad seo a dhéanann breithiúnas ar réaltaí na bhflaitheas, agus a thógann a lámha i gcoinne an Uasail, agus a shiúlann ar an talamh agus a chónaíonn ann. Agus léiríonn a ngníomhartha uile éagóir, agus tá a gcumhacht bunaithe ar a saibhreas, agus tá a gcreideamh sna déithe a rinne siad lena lámha, agus séanann siad ainm Thiarna na Spiorad.
8. Agus géarleann siad tithe a phobail, agus na dílseoirí a bhfuil dúil acu in ainm Tiarna na Spiorad.

CAIBIDIL 47

1. Agus sna laethanta sin beidh paidir na bhfíréan ag ardú, agus fuil na bhfíréan ón talamh os comhair Thiarna na Spiorad.
2. Sna laethanta sin, tiocfaidh na naoimh a chónaíonn thuas sna flaithis le chéile le guth amháin agus déanfaidh siad achainí agus guí agus moladh, agus tabharfaidh siad buíochas agus beannóidh siad ainm Thiarna na Spiorad, ar son fuil na bhfíréan a doirteadh, agus nach mbeidh paidir na bhfíréan in neamh i láthair Thiarna na Spiorad, go ndéanfar breithiúnas orthu, agus nach mbeidh orthu fulaingt go deo.
3. Sna laethanta sin chonaic mé Ceann na Laethanta nuair a shuigh sé ar ríchathaoir a ghlóire, agus osclaíodh leabhair na mbeo os a chomhair: agus sheas a shlua uile atá ar neamh thuas agus a chomhairleoirí os a chomhair,
4. Agus líonadh croíthe na naomh le lúcháir; Mar gur tairgeadh líon na bhfíréan, Agus gur éisteadh le paidir na bhfíréan, Agus gur éilíodh fuil na bhfíréan os comhair Thiarna na Spiorad.

CAIBIDIL 48

1. Agus san áit sin chonaic mé tobar na fíréantachta gan teorainn: Agus timpeall air bhí go leor tobair eagna; Agus d'ól na daoine tartmhara go léir astu, Agus líonadh iad le heagna, Agus bhí a n-áit chónaithe leis na fíréanta agus na naofa agus na daoine roghnaithe.
2. Agus ag an uair sin ainmníodh Mac an Duine i láthair Thiarna na Spiorad, agus a ainm os comhair Cheann na Laethanta.
3. Sea, sular cruthaíodh an ghrian agus na comharthaí, sular cruthaíodh réaltaí na bhflaitheas, tugadh a ainm os comhair Thiarna na Spiorad.
4. Beidh sé ina bhata do na fíréin chun iad féin a choinneáil slán agus gan titim, agus beidh sé ina sholas do na Gintlithe, agus ina dhóchas dóibh siúd atá cráite ina gcroí.
5. Titfidh gach duine a chónaíonn ar talamh síos agus adhróidh siad os a chomhair, Agus molfaidh agus beannóidh agus ceiliúrfaidh siad le hamhrán Tiarna na Spiorad.
6. Agus ar an gcúis seo a roghnaíodh agus a cuireadh i bhfolach os a chomhair é, roimh chruthú an domhain agus go deo na ndeor.
7. Agus nocht eagna Thiarna na Spiorad é do na naoimh agus do na fíréanaigh; Óir choinnigh sé crannchur na bhfíréan, Mar gur fhuath agus gur dhearmad siad an saol éagórach seo, Agus gur fhuath leo a chuid oibre agus bealaí go léir in ainm Thiarna na Spiorad: Óir ina ainm a shábháiltear iad, Agus de réir a thoile féin a rinneadh é maidir lena saol.
8. Sna laethanta seo beidh ríthe na talún faoi dhraíocht, agus na daoine láidre a shealbhaíonn an tír de bharr oibreacha a lámha; óir ní bheidh siad in ann iad féin a shábháil lá a n-anró agus a n-anró.
9. Agus tabharfaidh mé iad i lámha mo thoghtha: mar thuí sa tine, mar sin dófaidh siad os comhair na naomh: mar luaidhe san uisce, báfaidh siad os comhair na bhfíréan, agus ní bheidh rian díobh le fáil feasta.
10. Agus lá a n-anró beidh suaimhneas ar an talamh, agus titfidh siad rompu agus ní éireoidh siad arís: agus ní bheidh aon duine ann a thógfaidh iad lena lámha agus a thógfaidh iad: mar shéan siad Tiarna na Spiorad agus a Ungtha. Go raibh ainm Tiarna na Spiorad beannaithe.

CAIBIDIL 49

1. Óir doirtear eagna amach mar uisce, agus ní theipeann ar ghlóir ina láthair go deo.
2. Óir tá sé cumhachtach i ngach rún den fhíréantacht, agus imeoidh an éagóir mar scáth, agus ní bheidh aon leanúnachas ann; mar go seasann an Té Roghnaithe os comhair Thiarna na Spiorad, agus maireann a ghlóir go deo na ndeor, agus a chumhacht go dtí na glúinte uile.
3. Agus ann a chónaíonn spiorad na heagna, agus spiorad na léargais, agus spiorad na tuisceana agus na cumhachta, agus spiorad na ndaoine atá ina gcodladh sa bhfíréantacht.
4. Agus tabharfaidh sé breithiúnas ar na rudaí rúnda, agus ní bheidh aon duine in ann focal bréagach a rá os a chomhair; óir is é an Toghthóir é os comhair Thiarna na Spiorad de réir a thoile féin.

CAIBIDIL 50

1. Agus sna laethanta sin tarlóidh athrú ar na naoimh agus na daoine roghnaithe, agus fanfaidh solas na laethanta orthu, agus casfaidh glóir agus onóir ar na naoimh,

2. Ar lá na trioblóide a mbeidh an t-olc curtha i dtaisce i gcoinne na bpeacach. Agus beidh na fíréanaigh buacach in ainm Tiarna na Spiorad: Agus cuirfidh sé faoi deara go mbeidh na daoine eile ina bhfinnéithe seo ionas go ndéanfaidh siad aithrí agus go dtréigfidh siad oibreacha a lámha.
3. Ní bheidh onóir acu trí ainm Thiarna na Spiorad, ach trína ainm a shábhálfar iad, agus beidh trua ag Tiarna na Spiorad orthu, óir is mór a thrócaire.
4. Agus tá sé fíréanta ina bhreithiúnas freisin, agus i láthair a ghlóire ní sheasfaidh an éagóir leis féin: ag a bhreithiúnas, básfar na daoine gan aithreachas os a chomhair.
5. Agus as seo amach ní bheidh aon trócaire agam orthu, a deir Tiarna na Spiorad.

CAIBIDIL 51

1. Agus sna laethanta sin tabharfaidh an talamh ar ais an méid a cuireadh ar iontaoibh dó, agus tabharfaidh an tSéol ar ais an méid a fuair sé, agus tabharfaidh ifreann ar ais an méid atá dlite dó.
2. Agus roghnóidh sé na fíréan agus na naofa as measc: Óir tá an lá druidte chun iad a shábháil.
3. Agus suífidh an Té Roghnaithe sna laethanta sin ar mo ríchathaoir, agus doirtfidh a bhéal amach rúin na heagna agus na comhairle: Óir thug Tiarna na Spiorad dó iad agus thug sé glóir dó.
4. Agus sna laethanta sin léimfidh na sléibhte cosúil le reithe, agus léimfidh na cnoic cosúil le huain atá sáite le bainne, agus beidh aghaidheanna na n-aingeal uile ar neamh lonraithe le lúcháir.
5. Óir sna laethanta sin éireoidh an Toghadh, agus beidh an talamh sásta, agus beidh na fíréin ina gcónaí air, agus siúlfaidh na daoine roghnaithe air.

CAIBIDIL 52

1. Agus tar éis na laethanta sin san áit sin inar chonaic mé na físí uile den rud atá i bhfolach -- óir tugadh ar shiúl mé i gcuairt agus thug siad mé i dtreo an iarthair.
2. Chonaic mo shúile ansin gach rún a bheidh ar neamh, sliabh iarainn, agus sliabh copair, agus sliabh airgid, agus sliabh óir, agus sliabh miotail bhog, agus sliabh luaidhe.
3. Agus d'fhiafraigh mé den aingeal a chuaigh liom, ag rá, 'Cad iad na rudaí seo a chonaic mé i ngan fhios?'
4. Agus dúirt sé liom: 'Beidh na rudaí seo go léir a chonaic tú ina bhfeidhm do réimeas a Ungtha ionas go mbeidh sé cumhachtach agus cumhachtach ar an talamh.'
5. Agus d'fhreagair an t-aingeal síochána sin, ag rá liom: 'Fan beagán, agus nochtfar duit na rúndiamhra go léir a bhaineann le Tiarna na Spiorad.'
6. Agus na sléibhte seo a chonaic do shúile, sliabh an iarainn, agus sliabh an chopair, agus sliabh an airgid, agus sliabh an óir, agus sliabh an mhiotail bhog, agus sliabh an luaidhe, beidh siad seo go léir i láthair an Té Roghnaithe mar chéir: os comhair na tine, agus cosúil leis an uisce a shreabhann anuas ó thuas ar na sléibhte sin, agus beidh siad gan chumhacht os comhair a chosa.
7. Agus tarlóidh sna laethanta sin nach sábhálfar aon duine, le hór ná le hairgead, agus ní bheidh aon duine in ann éalú.
8. Agus ní bheidh iarann ann don chogadh, Ná ní chuirfidh duine cóta uchtaigh air féin. Ní bheidh cré-umha úsáideach, Agus ní bheidh stáin úsáideach agus ní bheidh meas air, Agus ní bheidh luaidhe inmhianaithe.
9. Agus diúltófar agus scriosfar na rudaí seo go léir ó dhromchla an domhain, Nuair a bheidh an Toghadh le feiceáil os comhair Tiarna na Spiorad.

CAIBIDIL 53

1. Chonaic mo shúile gleann domhain ann le béal oscailte, agus tabharfaidh gach duine a chónaíonn ar an talamh, ar an bhfarraige agus ar na hoileáin bronntanais agus bronntanais agus comharthaí ómóis dó, ach ní líonfar an gleann domhain sin.
2. Agus déanann a lámha gníomhartha mídhleathacha, agus slugann na peacaigh gach duine a ndéanann siad faoi chois go mídhleathach: Ach scriosfar na peacaigh os comhair Tiarna na Spiorad, agus díbreofar iad as aghaidh a chruinne, agus rachaidh siad amú go deo na ndeor.
3. Óir chonaic mé aingil an phionóis go léir ag fanacht ann agus ag ullmhú uirlisí uile Shátain.
4. Agus d'fhiafraigh mé den aingeal síochána a chuaigh liom: 'Cé dó a bhfuil na huirlisí seo á n-ullmhú acu?'
5. Agus dúirt sé liom: 'Tá siad ag ullmhú iad seo do ríthe agus do chumhachtaigh an domhain seo, ionas go scriosfar iad dá bharr.'
6. Agus ina dhiaidh sin cuirfidh an Fíréan agus an Duine Tofa teach a phobail i láthair: feasta ní chuirfear bac orthu níos mó in ainm Thiarna na Spiorad.
7. Agus ní sheasfaidh na sléibhte seo mar an talamh os comhair a fhíréantachta, ach beidh na cnoic mar thobar uisce, agus gheobhaidh na fíréin suaimhneas ó fhoiréigean na bpeacach.

CAIBIDIL 54

1. Agus d'fhéach mé agus chas mé go dtí cuid eile den domhan, agus chonaic mé gleann domhain ann le tine dhóite.
2. Agus thug siad na ríthe agus na cumhachtacha leo, agus thosaigh siad á gcaitheamh isteach sa ghleann domhain seo.
3. Agus chonaic mo shúile ansin conas a rinne siad na huirlisí seo, slabhraí iarainn de mheáchan dochreidte.
4. Agus d'fhiafraigh mé den aingeal síochána a chuaigh liom, ag rá: 'Cé dó a bhfuil na slabhraí seo á n-ullmhú?'
5. Agus dúirt sé liom: 'Tá siad seo á n-ullmhú do shluaite Azâzêl, ionas gur féidir leo iad a thógáil agus a chaitheamh isteach i ndubhach an chiontaithe iomláin, agus clúdóidh siad a ngialla le clocha garbha mar a d'ordaigh Tiarna na Spiorad.
6. Agus glacfaidh Mícheál, agus Gabriel, agus Raphael, agus Fanuel greim orthu an lá mór sin, agus caithfidh siad isteach san fhoirnéis dhóite iad an lá sin, ionas go ndéanfaidh Tiarna na Spiorad díoltas orthu as a n-éagórach trí bheith faoi smacht Shátain agus iad siúd a chónaíonn ar an talamh a chur ar strae.
7. 'Agus sna laethanta sin tiocfaidh pionós ó Thiarna na Spiorad, agus osclóidh sé gach seomra uisce atá os cionn na bhflaitheas, agus na dtobair atá faoi thalamh.'

8. Agus beidh na huiscí uile ceangailte leis na huiscí: an rud atá os cionn na bhflaitheas is é an fhirinscneach é, agus an t-uisce atá faoi thalamh is é an baininscneach é.
9. Agus scriosfaidh siad gach a bhfuil ina gcónaí ar an talamh agus iad siúd atá ina gcónaí faoi fhoircinn na bhflaitheas.
10. Agus nuair a aithneoidh siad a n-éagóra a rinne siad ar an talamh, ansin trína n-éagóra sin a rachaidh siad amú.

CAIBIDIL 55

1. Agus ina dhiaidh sin, rinne Ceann na Laethanta aithrí agus dúirt sé: 'Is gan chúis a scrios mé gach a chónaíonn ar an talamh.'
2. Agus mhionnaigh sé dá ainm mór: 'Feasta ní dhéanfaidh mé amhlaidh do gach duine a chónaíonn ar an talamh, agus cuirfidh mé comhartha ar neamh: agus beidh sé seo ina ghealltanas dea-chreidimh idir mise agus iad go deo, fad a bheidh neamh os cionn na talún. Agus tá sé seo de réir m'ordaithe.'
3. Nuair a bheidh fonn orm greim a fháil orthu le láimh na n-aingeal ar lá na trioblóide agus an phian mar gheall air seo, cuirfidh mé mo phionós agus mo fhearg orthu, a deir Dia, Tiarna na Spiorad.
4. A ríthe cumhachtacha a chónaíonn ar an talamh, beidh oraibh féachaint ar mo Thoghthóir, mar a shuíonn sé ar ríchathaoir na glóire agus a bhreithníonn Azâzêl, agus a chomhghleacaithe go léir, agus a shluaite go léir in ainm Tiarna na Spiorad.

CAIBIDIL 56

1. Agus chonaic mé sluaite aingeal an phionóis ag imeacht ann, agus sciúirsí agus slabhraí iarainn agus cré-umha acu.
2. Agus d'fhiafraigh mé den aingeal síochána a chuaigh liom, ag rá: 'Cé leis na daoine seo a choinníonn na sciúirsí ag dul?'
3. Agus dúirt sé liom: 'Chun a ndaoine roghnaithe agus a ngrá leo, ionas go gcaithfear iad i ndoimhneacht an ghleanna.'
4. Agus ansin líonfar an gleann sin lena ndaoine roghnaithe agus a ngrá, Agus beidh deireadh le laethanta a saoil, Agus ní dhéanfar laethanta a seachrán a áireamh feasta.
5. Sna laethanta sin, fillfidh na haingil, agus caithfidh siad iad féin soir ar na Parthaigh agus na Meidigh. Cuirfidh siad corraíl ar na ríthe, ionas go dtiocfaidh spiorad corraí orthu, agus cuirfidh siad as a ríchathaoireacha iad, ionas go mbrisfidh siad amach mar leoin as a n-áiteanna, agus mar mhac tíre ocracha i measc a dtréada.
6. Agus rachaidh siad suas agus shaltóidh siad faoi chosa tír a thoghtha, agus beidh tír a thoghtha ina hurlár buailte agus ina mhórbhealach rompu.
7. Ach beidh cathair mo fhíréan ina bac ar a gcapaill. Agus tosóidh siad ag troid eatarthu féin, Agus beidh a lámh dheas láidir ina gcoinne féin, Agus ní aithneoidh fear a dhearthái, Ná mac a athair ná a mháthair, Go dtí go mbeidh líon na gcorp maraithe de bharr a n-ár, Agus nach mbeidh a bpionós in aisce.
8. Sna laethanta sin osclóidh an tSiol a ghialla, agus slogfar suas iad ann, agus beidh deireadh lena scriosadh; slogfaidh an tSiol na peacaigh i láthair na ndaoine roghnaithe.

CAIBIDIL 57

1. Agus tharla ina dhiaidh sin gur chonaic mé slua eile vaigíní, agus fir ag marcaíocht orthu, agus iad ag teacht ar na gaotha ón oirthear, agus ón iarthar go dtí an deisceart.
2. Agus chualathas torann a vaigíní, agus nuair a tharla an trioblóid seo thug na naoimh ó neamh faoi deara é, agus bogadh piléir na talún óna n-áit, agus chualathas a bhfuaim ó cheann ceann na bhflaitheas go dtí an ceann eile, in aon lá amháin.
3. Agus tiocfaidh siad uile síos agus adhróidh siad Tiarna na Spiorad. Agus seo deireadh an dara Parabail.

CAIBIDIL 58

1. Agus thosaigh mé ag labhairt an tríú parabal faoi na fíréan agus na daoine roghnaithe.
2. Is beannaithe sibh, a fhíréan agus a thoghtha, óir beidh glórmhar agaibh.
3. Agus beidh na fíréin i solas na gréine. Agus na daoine tofa i solas na beatha síoraí: Beidh laethanta a saoil gan teorainn, Agus laethanta na naomh gan uimhir.
4. Agus lorgóidh siad an solas agus gheobhaidh siad fíréantacht le Tiarna na Spiorad: Beidh síocháin ann do na fíréanaigh in ainm an Tiarna Síoraí.
5. Agus ina dhiaidh seo déarfar leis na naoimh ar neamh, Go gcuirfidís rúin na fíréantachta, oidhreacht an chreidimh, ar lorg: Óir tá sé geal mar an ghrian ar talamh, agus tá an dorchadas thart.
6. Agus beidh solas ann nach mbeidh deireadh leis go deo, Agus ní thiocfaidh siad go ceann laethanta, Mar scriosfar an dorchadas ar dtús, Agus bunófar an solas os comhair Thiarna na Spiorad, Agus bunófar solas na fíréantachta go deo os comhair Thiarna na Spiorad.

CAIBIDIL 59

1. Sna laethanta sin chonaic mo shúile rúin na dtintreach, agus na soilse, agus na breithiúnais a chuireann siad i gcrích agus a lasann siad le haghaidh beannachta nó mallachta de réir mar is mian le Tiarna na Spiorad.
2. Agus chonaic mé rúin an toirní ansin, agus conas a chloistear a fhuaim nuair a bhíonn sí ag athfhuaimniú ar neamh. Thug sé faoi deara dom na breithiúnais a cuireadh i bhfeidhm ar an talamh, cibé acu chun leasa agus beannachta nó chun mallachta a bhí siad, de réir bhriathar Thiarna na Spiorad.
3. Agus ina dhiaidh sin taispeánadh dom rúin na soilse agus na dtintreach, agus lasann siad chun beannachta agus chun sásaimh.

CAIBIDIL 60

1. Sa bhliain cúig chéad, sa seachtú mí, ar an gceathrú lá déag den mhí i saol Enoch. Sa pharabal sin chonaic mé conas a chuir crith mór neamh na bhflaitheas ag crith, agus gur chuir slua an Té is Airde, agus na haingil, míle míle agus deich míle uair deich míle, suaimhneas mór orthu.
2. Agus shuigh Ceann na Laethanta ar ríchathaoir a ghlóire, agus sheas na haingil agus na fíréin timpeall air.

3. Agus ghabh crith mhór mé, agus ghabh eagla greim orm, agus thug mo leasracha uaim, agus leáigh mo chuid réineacha, agus thit mé ar m’aghaidh.

4. Agus chuir Mícheál aingeal eile ó na naoimh agus thóg sé mé suas, agus nuair a thóg sé mé suas, d’fhill mo spiorad; mar ní raibh mé in ann breathnú an tslua seo, agus an torann agus crith na bhflaitheas a sheasamh. Agus dúirt Mícheál liom: ‘Cén fáth a bhfuil tú buartha faoin bhfís seo? Go dtí an lá seo mhair lá a thrócaire; agus bhí sé trócaireach agus foighneach leo siúd a chónaíonn ar an talamh.’

5. Agus nuair a thiocfaidh an lá, agus an chumhacht, agus an pionós, agus an breithiúnas, a d’ullmhaigh Tiarna na Spiorad dóibh siúd nach adhrann an dlí fíréanta, agus dóibh siúd a shéanann an breithiúnas fíréanta, agus dóibh siúd a thugann a ainm go neamhbhalbh - tá an lá sin ullmhaithe, do na daoine roghnaithe conradh, ach do na peacaigh fiosrúchán.

6. Nuair a bheidh pionós Tiarna na Spiorad orthu, beidh sé ina stad ionas nach dtiocfaidh pionós Tiarna na Spiorad, gan tairbhe, agus maróidh sé na páistí lena máithreacha agus na páistí lena n-aithreacha. Ina dhiaidh sin, déanfar an breithiúnas de réir a thrócaire agus a fhoighne.

7. Agus an lá sin scar dhá ollphéist, ollphéist baineann darbh ainm Leviathan, le cónaí i ndoimhneacht an aigéin os cionn tobair na n-uiscí.

8. Ach is é Behemoth ainm an fhir, a raibh cónaí air lena chíoch i bhfásach tréigthe darb ainm Dûidâin, ar an taobh thoir den ghairdín ina gcónaíonn na daoine roghnaithe agus na fíréanta, áit ar tógadh mo sheanathair, an seachtú duine ó Ádhamh, an chéad fhear a chruthaigh Tiarna na Spiorad.

9. Agus d’impigh mé ar an aingeal eile cumhacht na n-ollphéisteanna sin a thaispeáint dom, conas a scaradh iad lá amháin agus a caitheadh iad, ceann amháin i ndoimhneacht na farraige, agus an ceann eile i dtír thirim an fhásaigh.

10. Agus dúirt sé liom: ‘A mhic an duine, anseo atá tú ag iarraidh a fháil amach cad atá i bhfolach.’

11. Agus an t-aingeal eile a chuaigh liom agus a thaispeáin dom an rud a bhí i bhfolach, dúirt sé liom an chéad rud agus an rud deireanach ar neamh san airde, agus faoin talamh san doimhneacht, agus ag foircinn na bhflaitheas, agus ar bhunús na bhflaitheas.

12. Agus seomraí na ngaoth, agus conas a roinntear na gaotha, agus conas a mheáitear iad, agus conas a ríomhtar geataí na ngaoth, gach ceann de réir chumhacht na gaoithe, agus cumhacht shoilse na gealaí, agus de réir na cumhachta atá oiriúnach: agus rannáin na réaltaí de réir a n-ainmneacha, agus conas a roinntear na rannáin go léir.

13. Agus na toirní de réir na n-áiteanna ina dtiteann siad, agus na rannáin uile a dhéantar i measc na dtintreach ionas go bhféadfadh sé lonrú, agus a n-arm ionas go bhféadfadh siad géilleadh láithreach.

14. Óir tá áiteanna scíthe ag an toirneach atá sannta di agus í ag fanacht lena bhuille; agus tá an toirneach agus an tintreach doscartha, agus cé nach bhfuil siad ina n-aonar agus gan scartha, téann siad le chéile tríd an spiorad agus ní dhealaíonn siad.

15. Óir nuair a lonraíonn an tintreach, scaoileann an toirneach a ghlór, agus cuireann an spiorad sos i bhfeidhm le linn an bhuille, agus roinneann sé go cothrom eatarthu; óir tá stór a mbuille cosúil leis an ngaineamh, agus coinnítear gach ceann acu le srian agus é ag bualadh, agus casann cumhacht an spioraid ar ais é, agus brúitear ar aghaidh é de réir go leor ceathrúna an domhain.

16. Agus tá spiorad na farraige firinscneach agus láidir, agus de réir neart a neart tarraingíonn sé ar ais é le srian, agus ar an gcaoi chéanna tiomáintear ar aghaidh é agus scaipeann sé i measc shléibhte uile an domhain.

17. Agus is é spiorad an tsioc liath a aingeal féin, agus is é spiorad na clocha sneachta aingeal maith.

18. Agus tá spiorad an tsneachta tar éis a sheomraí a thréigean mar gheall ar a neart -- tá spiorad speisialta ann, agus an rud a thagann suas uaidh is cosúil le deatach é, agus is sioc a ainm.

19. Agus níl spiorad an cheo aontaithe leo ina seomraí, ach tá seomra speisialta aige; óir tá a chúrsa glórmhar i solas agus i ndorchadas araon, agus sa gheimhreadh agus sa samhradh, agus ina sheomra tá aingeal.

20. Agus tá áit chónaithe ag spiorad an drúchta ag foircinn na bhflaitheas, agus tá sé ceangailte le seomraí na báistí, agus bíonn a chúrsa sa gheimhreadh agus sa samhradh: agus tá a scamaill agus scamaill an cheo ceangailte, agus tugann an ceann don cheann eile.

21. Agus nuair a théann spiorad na báistí amach as a sheomra, tagann na haingil agus osclaíonn siad an seomra agus treoraíonn siad amach é, agus nuair a scaiptear é thar an talamh ar fad, aontaíonn sé leis an uisce ar an talamh. Agus aon uair a aontaíonn sé leis an uisce ar an talamh...

22. Óir is dóibh siúd a chónaíonn ar an talamh na huiscí; óir is beatha don talamh iad ón Té is Airde atá ar neamh: dá bhrí sin tá tomhas ann don bháisteach, agus glacann na haingil é i gceannas.

23. Agus chonaic mé na rudaí seo i dtreo Ghairdín na bhFíréan.

24. Agus dúirt aingeal na síochána a bhí liom liom: ‘Beathóidh an dá ollphéist seo, atá ullmhaithe de réir mhéid Dé, …

CAIBIDIL 61

1. Agus chonaic mé sna laethanta sin cé chomh fada agus a tugadh cordaí do na haingil sin, agus ghlac siad sciatháin dóibh féin agus d’eitil siad, agus chuaigh siad i dtreo an tuaiscirt.

2. Agus d’fhiafraigh mé den aingeal, ag rá leis: ‘Cén fáth ar thóg na haingil na cordaí seo agus gur imigh siad?’ Agus dúirt sé liom: ‘Chuaigh siad chun tomhas.’

3. Agus dúirt an t-aingeal a chuaigh liom: ‘Tabharfaidh siad seo tomhas na bhfíréan, agus rópaí na bhfíréan chuig na fíréin, ionas go mbeidh siad in ann tacú le hainm Tiarna na Spiorad go deo na ndeor.’

4. Tosóidh na daoine tofa ag maireachtáil leis na daoine tofa, Agus sin iad na bearta a thabharfar don chreideamh, Agus a neartóidh an fhíréantacht.

5. Agus nochtfaidh na bearta seo rúin dhoimhneacht an domhain, agus iad siúd a scrios an fásach, agus iad siúd a d'ith na beithígh, agus iad siúd a d'ith iasc na farraige, ionas go bhfillfidh siad agus go seasfaidh siad leo féin, ar lá an Toghtha; mar ní scriosfar aon duine os comhair Thiarna na Spiorad, agus ní féidir aon duine a scrios.

6. Agus fuair gach duine a chónaíonn thuas sna flaithis ordú agus cumhacht agus guth amháin agus solas amháin cosúil le tine.

7. Agus bheannaigh siad an Duine sin lena gcéad fhocail, agus mhol siad agus mhol siad é le heagna, agus bhí siad críonna i gcaint agus i spiorad na beatha.

8. Agus chuir Tiarna na Spiorad an duine roghnaithe ar ríchathaoir na glóire. Agus breithneoidh sé gach saothar na naomh thuas ar neamh, agus meáfar a ngníomhartha sa mheáchan,

9. Agus nuair a ardóidh sé a aghaidh, chun breithiúnas a thabhairt ar a mbealaí rúnda de réir bhriathar ainm Thiarna na Spiorad, agus a gcosán de réir shlí bhreithiúnais chóir Thiarna na Spiorad, ansin labhróidh siad go léir le guth amháin agus beannóidh siad, agus glóireoidh agus ardóidh agus naomhóidh siad ainm Thiarna na Spiorad.

10. Agus glaofaidh sé ar uile shlua na bhflaitheas, agus ar na naoimh uile thuas, agus ar shlua Dé, an Cherúbach, Seraphin agus Ophannin, agus ar uile aingil na cumhachta, agus ar uile aingil na dtaoiseach, agus an Toghadh, agus ar na cumhachtaí eile ar an talamh agus os cionn an uisce.

11. Ar an lá sin ardóidh siad aon ghlór amháin, agus beannóidh siad, glóireoidh siad agus ardóidh siad i spiorad an chreidimh, agus i spiorad na heagna, agus i spiorad na foighne, agus i spiorad na trócaire, agus i spiorad an bhreithiúnais agus na síochána, agus i spiorad na maitheasa, agus déarfaidh siad uile le haon ghlór amháin: "Go mbeannaítear é, agus go mbeannaítear ainm Tiarna na Spiorad go deo na ndeor."

12. Gach duine nach gcodlaíonn thuas ar neamh, beannóidh siad é: Beannóidh na daoine naofa uile atá ar neamh é, Agus na daoine roghnaithe uile a chónaíonn i ngairdín na beatha: Agus gach spiorad solais atá in ann d'ainm beannaithe a bheannú, a ghlóiriú, a ardú agus a naomhú, Agus glóireoidh agus beannóidh gach feoil d'ainm thar a bheith mór go deo na ndeor.

13. Óir is mór trócaire Thiarna na Spiorad, agus tá sé fadfhulangach, agus nocht sé a chuid saothar go léir agus gach a chruthaigh sé do na fíréin agus na daoine tofa, in ainm Thiarna na Spiorad.

CAIBIDIL 62

1. Agus mar sin a d'ordaigh an Tiarna do na ríthe agus do na cumhachtaigh agus na hard-uaisle, agus dóibh siúd a chónaíonn ar an talamh, agus dúirt sé: 'Oscail bhur súile agus tóg bhur n-adharca má tá sibh in ann an Té Roghnaithe a aithint.'

2. Agus shuigh Tiarna na Spiorad é ar ríchathaoir a ghlóire, agus doirteadh spiorad na fíréantachta air, agus mharaigh focal a bhéil na peacaigh uile, agus scriosadh na héagóracha uile óna aghaidh.

3. Agus seasfaidh na ríthe agus na cumhachtacha uile suas an lá sin, agus na hard-uaisle agus iad siúd a shealbhaíonn an talamh, agus feicfidh siad agus aithneoidh siad go bhfuil sé ina shuí ar ríchathaoir a ghlóire, agus breithneofar an fhíréantacht os a chomhair, agus ní labhraítear aon bhréag os a chomhair.

4. Ansin tiocfaidh pian orthu mar a thiocfaidh bean i saothair, Agus beidh pian uirthi ag breith, Nuair a théann a leanbh isteach i mbéal na broinne, Agus beidh pian uirthi ag breith.

5. Agus féachfaidh cuid amháin díobh ar an gcuid eile, Agus beidh uafás orthu, Agus beidh a n-aghaidheanna síos, Agus gabhfaidh pian iad, Nuair a fheicfidh siad Mac an Duine ina shuí ar ríchathaoir a ghlóire.

6. Agus beannóidh agus glóireoidh agus ardóidh na ríthe agus na cumhachtaí agus gach duine a bhfuil seilbh acu ar an talamh an té a rialaíonn thar gach rud, an té a bhí i bhfolach.

7. Óir ó thús bhí Mac an Duine i bhfolach, agus choinnigh an Teachta is Airde é i láthair a chumhachta, agus nocht sé é do na daoine tofa.

8. Agus cuirfear síol ar phobal na ndaoine tofa agus naofa, Agus seasfaidh na daoine tofa go léir os a chomhair an lá sin.

9. Agus na ríthe uile, na cumhachtacha, na hard-uaisle, agus iad siúd a rialaíonn an domhan, titfidh siad síos os a chomhair ar a n-aghaidh, agus adhróidh siad agus cuirfidh siad a ndóchas i Mac an Duine, agus iarrfaidh siad air agus impífidh siad trócaire uaidh.

10. Ach cuirfidh Tiarna na Spiorad brú orthu, go n-imeoidh siad as a láthair go tapaidh, agus líonfar a n-aghaidheanna le náire, agus rachaidh an dorchadas níos doimhne ar a n-aghaidheanna.

11. Agus tabharfaidh sé faoi chúram na n-aingeal iad le haghaidh pionóis, chun díoltas a dhéanamh orthu mar gheall ar a chlann agus a thoghtha a bheith faoi chois acu,

12. Agus beidh siad ina radharc do na fíréin agus dá thoghtha: Beidh siad sásta leo, mar go bhfuil fearg Tiarna na Spiorad orthu, agus go bhfuil a chlaíomh ar meisce lena gcuid fola.

13. Agus sábhálfar na fíréan agus na daoine roghnaithe an lá sin, agus ní fheicfidh siad aghaidh na bpeacach agus na n-éagórach go deo feasta.

14. Agus fanfaidh Tiarna na Spiorad os a gcionn, agus ithfidh siad leis an Mac sin, agus luífidh siad síos agus éireoidh siad suas go deo na ndeor.

15. Agus éireoidh na fíréan agus na daoine roghnaithe ón talamh, agus scoirfidh siad de bheith ag déanamh gruaime. Agus cuirfear éadaí glóire orthu,

16. Agus seo iad éadaí na beatha ó Thiarna na Spiorad: Agus ní rachaidh bhur n-éadaí in aois, Ná ní imeoidh bhur nglóir as radharc Thiarna na Spiorad.

CAIBIDIL 63

1. Sna laethanta sin impeoidh na cumhachtaí agus na ríthe a bhfuil seilbh acu ar an talamh air beagán faoisimh a thabhairt dóibh óna aingil phionóis ar tugadh dóibh iad, ionas go bhféadfadh siad titim síos agus adhradh a dhéanamh os comhair Thiarna na Spiorad, agus a bpeacaí a admháil os a chomhair.

2. Agus beannóidh agus glóireoidh siad Tiarna na Spiorad, agus déarfaidh siad: 'Is beannaithe Tiarna na Spiorad agus Tiarna na ríthe, agus Tiarna na gcumhachtach agus Tiarna na saibhre, agus Tiarna na glóire agus Tiarna na heagna,

3. Agus tá do chumhacht iontach i ngach rún ó ghlúin go glúin, agus do ghlóir go deo na ndeor: tá do rúin uile domhain agus gan áireamh, agus tá do fhíréantacht thar a bheith dochreidte.

4. Tá foghlamtha againn anois gur cheart dúinn glóir a thabhairt, agus beannacht a thabhairt do Thiarna na ríthe agus don té atá ina rí thar na ríthe uile.'

5. Agus déarfaidh siad: 'B'fhearr dá mbeadh suaimhneas againn le glóir agus buíochas a ghabháil, Agus ár gcreideamh a admháil os comhair a ghlóire!'

6. Agus anois táimid ag tnúth le beagán suaimhnis ach ní bhfaighimid í: Leanaimid go dian í ach ní fhaighimid í: Agus imigh an solas uainn, Agus is é an dorchadas ár n-áit chónaithe go deo na ndeor:

7. Óir níor chreid muid ina láthair, Ná níor ghlóireamar ainm Tiarna na Spiorad, Ná níor ghlóireamar ár dTiarna, Ach bhí ár ndóchas i slat ár ríochta, Agus inár nglóir féin.

8. Agus i lá ár bhfulainge agus ár dtrioblóid ní shábhálann sé sinn, agus ní bhfaighimid aon sos le admháil, go bhfuil ár dTiarna fíor ina chuid oibreacha uile, agus ina bhreithiúnais agus ina cheartas, agus nach ndéanann a bhreithiúnais aon urchóid do dhuine ar bith.

9. Agus imímid óna aghaidh mar gheall ar ár n-oibreacha, agus déantar ár bpeacaí uile a áireamh i bhfíréantacht.

10. Anois déarfaidh siad leo féin: 'Tá ár n-anamacha lán de ghnóthachan éagórach, ach ní choisceann sé sin orainn dul síos as a lár isteach in ualach Sheol.'

11. Agus ina dhiaidh sin líonfar a n-aghaidheanna le dorchadas, agus náire os comhair Mhac an Duine, agus díbreofar iad óna láthair, agus fanfaidh an claíomh ina measc os a chomhair.

12. Mar seo a labhair Tiarna na Spiorad: 'Seo an t-ordachán agus an breithiúnas maidir leis na cumhachtaigh agus na ríthe agus na hard-uaisle agus leo siúd a bhfuil an talamh acu os comhair Thiarna na Spiorad.'

CAIBIDIL 64

1. Agus foirmeacha eile a chonaic mé i bhfolach san áit sin.

2. Chuala mé guth an aingil ag rá: 'Seo iad na haingil a tháinig anuas go dtí an talamh, agus a nocht an rud a bhí i bhfolach do chlann na ndaoine agus a mheall clann na ndaoine chun peaca a dhéanamh.'

CAIBIDIL 65

1. Agus sna laethanta sin chonaic Naoi an talamh go raibh sé imithe agus go raibh a scriosadh i ngar.

2. Agus d'éirigh sé as sin agus chuaigh sé go dtí foircinn an domhain, agus ghlaoigh sé os ard ar a sheanathair Enoch: agus dúirt Naoi trí huaire le guth searbh: Éist liom, éist liom, éist liom.

3. Agus dúirt mé leis: 'Inis dom cad atá ag titim amach ar an talamh a fhágann go bhfuil an talamh i staid chomh dona agus chomh croite sin, ar eagla go ndéanfainn bás leis?'

4. Agus ansin bhí círéib mhór ar an talamh, agus chualathas guth ó neamh, agus thit mé ar m'aghaidh.

5. Agus tháinig Enoch, mo sheanathair, agus sheas sé liom, agus dúirt sé liom: 'Cén fáth ar ghlaodh tú orm le caoineadh searbh?'

6. Agus tá ordú eisithe ó láthair an Tiarna maidir leo siúd a chónaíonn ar an talamh, go bhfuil a scriosadh críochnaithe mar gur fhoghlaim siad rúin na n-aingeal, agus foréigean na Sátan, agus a gcumhachtaí uile - na cinn is rúnda - agus cumhacht na ndaoine a chleachtann draíochta, agus cumhacht na draíochta, agus cumhacht na ndaoine a dhéanann íomhánna leáite don domhan ar fad:

7. Agus conas a tháirgtear airgead as deannach na talún, agus conas a thagann miotal bog ón talamh.

8. Óir ní as an talamh a thagann luaidhe ná stáin mar a tháinig siad ar dtús: is tobar a thagann as, agus seasann aingeal ann, agus is é an t-aingeal sin atá i réim.'

9. Agus ina dhiaidh sin, rug mo sheanathair Enoch orm i mo lámh agus thóg sé mé suas, agus dúirt sé liom: "Imigh, mar d'iarr mé ar Thiarna na Spiorad an raic seo ar an talamh."

10. Agus dúirt sé liom: "De bharr a n-éagóra, tá a mbreithiúnas socraithe agus ní choinneoidh mé siar é go deo. De bharr na ndraíocht a rinne siad a chuardach agus a fhoghlaim, scriosfar an talamh agus a chónaíonn ann."

11. Agus níl aon áit aithrí acu seo go deo, mar gur léirigh siad dóibh an rud a bhí i bhfolach, agus is iadsan atá damnaithe: ach maidir leatsa, a mhic, tá a fhios ag Tiarna na Spiorad go bhfuil tú íon, agus gan chiontacht sa cháineadh seo a bhaineann leis na rúin.

12. Agus tá sé tar éis do ainm a bheith i measc na naomh, agus coimeádfaidh sé thú i measc na ndaoine a chónaíonn ar an talamh, agus tá sé tar éis do shliocht fíréanta a cheapadh le haghaidh ríogachta agus le haghaidh mór-onóracha araon, agus as do shliocht tiocfaidh tobar na bhfíréan agus naofa gan áireamh go deo.

CAIBIDIL 66

1. Agus ina dhiaidh sin thaispeáin sé dom na haingil phionóis atá réidh le teacht agus cumhacht uile na n-uiscí atá thíos faoin talamh a scaoileadh saor chun breithiúnas agus scrios a thabhairt ar gach duine a chónaíonn agus a chónaíonn ar an talamh.

2. Agus thug Tiarna na Spiorad ordú do na haingil a bhí ag dul amach gan na huiscí a ardú ach iad a choinneáil faoi smacht, óir bhí na haingil sin i gceannas ar na huiscí.

3. Agus d'imigh mé ó láthair Enoch.

CAIBIDIL 67

1. Agus sna laethanta sin tháinig focal Dé chugam, agus dúirt sé liom: 'A Naoi, tá do chrannchur tagtha suas i mo láthair, crannchur gan locht, lán de ghrá agus d'ionracas.'

2. Agus anois tá na haingil ag tógáil foirgneamh adhmaid, agus nuair a bheidh an tasc sin críochnaithe acu cuirfidh mé mo lámh air agus caomhnóidh mé é, agus tiocfaidh síol na beatha uaidh, agus tiocfaidh athrú isteach ionas nach bhfanfaidh an domhan gan áitritheoir.

3. Agus daingneoidh mé do shliocht os mo chomhair go deo na ndeor, agus scaipfidh mé amach iad siúd a chónaíonn leat: ní bheidh sé gan toradh ar dhromchla na talún, ach beidh sé beannaithe agus iomadóidh sé ar an talamh in ainm an Tiarna.

4. Agus cuirfidh sé na haingil sin i ngéibheann, a léirigh éagóir, sa ghleann dóite sin a thaispeáin mo sheanathair Enoch dom roimhe seo san iarthar i measc na sléibhte óir agus airgid agus iarainn agus miotail bhog agus stáin.

5. Agus chonaic mé an gleann sin ina raibh crith mhór agus crith na n-uiscí.

6. Agus nuair a tharla seo go léir, as an miotal leáite tine sin agus as a chreathadh san áit sin, tháinig boladh sulfair as, agus bhí baint aige leis na huiscí sin, agus bhí gleann na n-aingeal a chuir an cine daonna ar strae dóite faoin talamh sin.

7. Agus trína ghleannta ritheann sruthanna tine, áit a ndéantar pionós ar na haingil seo a chuir ar strae iad siúd a chónaíonn ar an talamh.

8. Ach sna laethanta sin, feidhmeoidh na huiscí sin do na ríthe agus do na cumhachtaigh agus do na hard-uaisle, agus dóibh siúd a chónaíonn ar an talamh, chun an corp a leigheas, ach chun an spiorad a phionósú; anois tá a spiorad lán de mhian, ionas go ndéanfar iad a phionósú ina gcorp, óir shéan siad Tiarna na Spiorad agus feiceann siad a bpionós go laethúil, agus fós ní chreideann siad ina ainm.

9. Agus de réir mar a éiríonn dóiteán a gcorp dian, tarlóidh athrú comhfhreagrach ina spiorad go deo na ndeor; óir ní labhróidh aon duine focal gan bhrí os comhair Thiarna na Spiorad.

10. Óir tiocfaidh an breithiúnas orthu, mar chreideann siad i mian a gcorp agus séanann siad Spiorad an Tiarna.

11. Agus beidh athrú ar na huiscí céanna sna laethanta sin; óir nuair a phionósófar na haingil sna huiscí seo, athróidh teocht na dtoibreacha seo, agus nuair a rachaidh na haingil suas, athróidh uisce na dtoibreacha seo agus fuaróidh sé.

12. Agus chuala mé Mícheál ag freagairt agus ag rá: ‘Is fianaise é an breithiúnas seo a thugtar ar na haingil do na ríthe agus do na cumhachtaí a bhfuil seilbh acu ar an talamh.’

13. Ós rud é go bhfreastalaíonn na huiscí breithiúnais seo ar leigheas chorp na ríthe agus ar mhian a gcorp; dá bhrí sin ní fheicfidh siad agus ní chreidfidh siad go n-athróidh na huiscí sin agus go n-éireoidh siad ina dtine a dhófaidh go deo.

CAIBIDIL 68

1. Agus ina dhiaidh sin thug mo sheanathair Enoch múineadh dom faoi na rúin uile a bhí sa leabhar Parabail a tugadh dó, agus chuir sé le chéile iad dom i bhfocail leabhar na Parabail.

2. Agus an lá sin d’fhreagair Mícheál Raphael agus dúirt sé: ‘Cuireann cumhacht an spioraid crith orm agus cuireann sé crith orm mar gheall ar dhéine bhreithiúnas na rúin, breithiúnas na n-aingeal: cé a fhéadfaidh an breithiúnas dian a sheasamh a cuireadh i gcrích, agus a leáíonn siad roimhe?’

3. Agus d’fhreagair Mícheál arís, agus dúirt sé le Raphael: ‘Cé hé nach bhfuil a chroí bogtha faoi seo, agus nach bhfuil a chuid srianta buartha faoin mbreithiúnas seo a tháinig amach orthu mar gheall ar na daoine a threoraigh amach iad ar an mbealach seo?’

4. Agus nuair a sheas sé os comhair Thiarna na Spiorad, dúirt Mícheál le Raphael: ‘Ní ghlacfaidh mé a bpáirt faoi shúil an Tiarna; óir tá fearg ar Thiarna na Spiorad leo mar gheall ar a ndéanamh amhail is dá mba é an Tiarna iad. Dá bhrí sin, tiocfaidh gach a bhfuil i bhfolach orthu go deo na ndeor; óir ní bheidh a bpáirt féin ag aingeal ná ag fear ann, ach is iadsan amháin a fuair a mbreithiúnas go deo na ndeor.’

CAIBIDIL 69

1. Agus tar éis an bhreithiúnais seo beidh uafás agus crith orthu mar gur léirigh siad é seo do chónaitheoirí an domhain.

2. Agus féach ainmneacha na n-aingeal sin agus seo iad a n-ainmneacha: an chéad cheann acu Samjâzâ, an dara Artâqîfâ, agus an tríú Armên, an ceathrú Kôkabêl, an cúigiú Tûrâêl, an séú Rûmjâl, an seachtú Dânjâl, an t-ochtú Nêqâêl, an naoú Barâqêl, an deichiú Azâzêl, an t-aonú Armârôs déag, an dara ceann déag Batarjâl, an tríú ceann déag Busasêjal, an ceathrú ceann déag Hanânêl, an cúigiú ceann déag Tûrêl, agus an séú Sîmâpêsîêl déag, an seachtú ceann déag Jetrêl, an t-ochtú Tûmâêl déag, an naoú Tûrêl déag, an fichiú Rumâêl, an t-aonú ceann is fiche Azâzêl.

3. Agus seo iad ceannairí a n-aingeal agus a n-ainmneacha, agus a gceannairí thar na céadta agus thar na caoga agus thar na deich.

4. Ainm an chéad Jeqôn: is é sin, an té a threoraigh mic Dé uile ar strae, agus a thug anuas iad go dtí an talamh, agus a threoraigh iad ar strae trí iníonacha na bhfear.

5. Agus Asbeêl ab ainm don dara duine: thug sé drochchomhairle do mhic naofa Dé, agus threoraigh sé ar strae iad ionas gur thruailligh siad a gcorp le hiníonacha na bhfear.

6. Agus Gâdreêl ab ainm don tríú duine: is é a thaispeáin do chlann na ndaoine buillí an bháis go léir, agus a threoraigh Éabha ar strae, agus a thaispeáin airm an bháis do chlann na ndaoine an sciath agus an cóta lúireach, agus an claíomh catha, agus airm an bháis go léir do chlann na ndaoine.

7. Agus as a láimh chuaigh siad ar aghaidh i gcoinne na ndaoine a chónaíonn ar an talamh ón lá sin amach agus go deo na ndeor.

8. Agus tugadh Pênêmûe ar an gceathrú ceann: mhúin sé do chlann na ndaoine an searbh agus an milis, agus mhúin sé dóibh rúin a n-eagna uile.

9. Agus thug sé treoir don chine daonna i scríbhinn le dúch agus páipéar, agus ar an gcaoi sin pheacaigh go leor ó shíoraíocht go síoraíocht agus go dtí an lá atá inniu ann.

10. Óir níor cruthaíodh fir chun críche den sórt sin, chun a ndea-chreideamh a dhaingniú le peann agus dúch.

11. Óir cruthaíodh fir díreach cosúil leis na haingil, leis an aidhm go bhfanfaidís íon agus fíréanta, agus ní fhéadfadh an bás, a scriosann gach rud, greim a fháil orthu, ach tríd an eolas seo atá siad ag dul in éag, agus tríd an gcumhacht seo tá sé ag ithe mé.

12. Agus tugadh Kâsdejâ ar an gcúigiú duine: seo é a thaispeáin do chlann na ndaoine na drochbhuailtí uile a dhéanann na spioraid agus na ndeamhain, agus na buillí a dhéanann an suth sa bhroinn, ionas go n-imeodh sé, agus na buillí a dhéanann an anam, greim na nathrach, agus na buillí a tharlaíonn le linn teas na meán lae, mac na nathrach darb ainm Tabââ'ĕt.

13. Agus seo tasc Kâsbeêl, príomhfheidhmeannach an mhionn a léirigh sé do na naoimh nuair a bhí cónaí air ard thuas i nglóir, agus is é Bîqâ a ainm.

14. D’iarr an t-aingeal seo ar Mhícheál an t-ainm ceilte a thaispeáint dó, ionas go bhféadfadh sé é a fhógairt sa mhionn, ionas go mbeadh crith orthu siúd a nocht gach a

raibh i rún do chlann na ndaoine roimh an ainm agus an mhionn sin.
15. Agus seo cumhacht an mhionn seo, óir tá sé cumhachtach agus láidir, agus chuir sé an mionn seo Akâe i lámh Mhichíl.
16. Agus seo iad rúin an mhionn seo... Agus tá siad láidir trína mhionn: Agus cuireadh an neamh ar fionraí sular cruthaíodh an domhan, Agus go deo na ndeor.
17. Agus tríd sin bunaíodh an talamh ar an uisce, Agus ó dhúnadh rúnda na sléibhte tagann uiscí áille, Ó chruthú an domhain agus go dtí an tsíoraíocht.
18. Agus tríd an mionn sin cruthaíodh an fharraige, agus mar bhunús dó leag sé an gaineamh i gcoinne am a fheirge, agus ní leomhfadh sé dul thar an bhfarraige ó chruthú an domhain go dtí an tsíoraíocht.
19. Agus tríd an mionn sin déantar na doimhneachtaí a dhaingniú, Agus fanann siad agus ní bhogann siad óna n-áit ó shíoraíocht go síoraíocht.
20. Agus tríd an mionn sin comhlánaíonn an ghrian agus an ghealach a gcúrsa, Agus ní chlaonann siad óna n-orduithe ó shíoraíocht go síoraíocht.
21. Agus tríd an mionn sin críochnaíonn na réaltaí a gcúrsa, Agus glaonn Sé orthu de réir a n-ainmneacha, Agus freagraíonn siad É ó shíoraíocht go síoraíocht.
22. Agus ar an gcuma chéanna spioraid an uisce, agus na ngaoth, agus na n-zeifir uile, agus a gcosáin ó gach cearn den ghaoth.
23. Agus tá guthanna na toirní agus solas na dtintreach caomhnaithe ann: agus tá seomraí na clocha sneachta agus seomraí an tsioc liath, agus seomraí an cheo, agus seomraí na báistí agus an drúchta caomhnaithe ann.
24. Agus creideann siad seo go léir agus tugann siad buíochas os comhair Thiarna na Spiorad, agus tugann siad glóir dó le gach uile chumhacht, agus is é a gcuid bia ná gach gníomh buíochais: tugann siad buíochas, glóir agus ardú céime d’ainm Thiarna na Spiorad go deo na ndeor.
25. Agus tá an mionn seo cumhachtach os a gcionn, Agus tríd sin caomhnaítear iad agus caomhnaítear a gcosáin, Agus ní scriostar a gcúrsa.
26. Agus bhí áthas mór ina measc, agus bheannaigh siad agus thug siad glóir agus ardmholadh mar gheall gur nochtadh ainm Mhac an Duine dóibh.
27. Agus shuigh sé ar ríchathaoir a ghlóire, agus tugadh breithiúnas iomlán do Mhac an Duine, agus chuir sé na peacaigh ar shlí na fírinne agus scriosadh iad de dhromchla na talún, agus iad siúd a threoraigh an domhan ar strae.
28. Ceanglófar iad le slabhraí, agus ina n-áit chruinnithe scriosta cuirfear i bpríosún iad, agus imeoidh a gcuid saothar go léir ó aghaidh na talún.
29. Agus as seo amach ní bheidh aon rud truaillithe ann; Óir tá Mac an Duine sin le feiceáil, Agus tá sé ina shuí ar ríchathaoir a ghlóire, Agus imeoidh gach olc os a chomhair, Agus rachaidh focal an Mhic Duine sin amach agus beidh sé láidir os comhair Thiarna na Spiorad.

CAIBIDIL 70

1. Agus tharla ina dhiaidh sin gur ardaíodh a ainm le linn a shaoil go dtí an Mac an Duine sin agus go dtí Tiarna na Spiorad ó measc na ndaoine a chónaíonn ar an talamh.
2. Agus tógadh suas é ar charbad an spioraid agus d’imigh a ainm ina measc.
3. Agus ón lá sin ar aghaidh ní raibh mé san áireamh ina measc a thuilleadh: agus chuir sé mé idir an dá ghaoth, idir an Tuaisceart agus an tIarthar, áit ar thóg na haingil na cordaí chun áit na ndaoine roghnaithe agus na bhfíréan a thomhas dom.
4. Agus chonaic mé ansin na chéad athair agus na fíréin a bhí ina gcónaí san áit sin ón tús.

CAIBIDIL 71

1. Agus tharla ina dhiaidh sin gur aistríodh mo spiorad, Agus chuaigh sé suas sna flaithis: Agus chonaic mé mic naofa Dé. Bhí siad ag siúl ar lasracha tine: Bhí a gcuid éadaí bán agus a gcuid éadaí, Agus lonraigh a n-aghaidheanna cosúil le sneachta.
2. Agus chonaic mé dhá shruth tine, agus lonraigh solas na tine sin cosúil le hiacint, agus thit mé ar m'aghaidh os comhair Thiarna na Spiorad.
3. Agus rug an t-aingeal Mícheál, ceann de na hardaingil, ar mo lámh dheas, agus thóg sé mé suas agus threoraigh sé mé isteach sna rúin uile, agus thaispeáin sé dom rúin uile na fíréantachta.
4. Agus thaispeáin sé dom rúin uile fhoirceann na bhflaitheas, agus seomraí uile na réaltaí uile, agus na soilse uile, as a dtagann siad os comhair aghaidh na naomh.
5. Agus aistrigh sé mo spiorad go neamh na bhflaitheas, Agus chonaic mé ansin mar a bheadh struchtúr déanta as criostail, Agus idir na criostail sin teangacha tine bheo.
6. Agus chonaic mo spiorad an crios a chuir timpeall an tí tine sin, agus ar a cheithre thaobh bhí sruthanna lán de thine bheo, agus chuir siad timpeall an tí sin.
7. Agus timpeall orthu bhí Seraphin, Cherubic, agus Ophannin: Agus is iad seo iad nach gcodladh, Agus a chosnaíonn ríchathaoir a ghlóire.
8. Agus chonaic mé aingil nach bhféadfaí a chomhaireamh, míle mílte, agus deich míle uair deich míle, ag timpeallú an tí sin. Agus Mícheál, agus Rafael, agus Gabriel, agus Fanuéil, agus na haingil naofa atá os cionn na bhflaitheas, ag dul isteach agus amach as an teach sin.
9. Agus tháinig siad amach as an teach sin, agus Mícheál agus Gabriel, Raphael agus Fanuel, agus a lán aingeal naofa gan líon.
10. Agus leo Ceann na Laethanta, a cheann bán agus íon mar olann, agus a chuid éadaigh dothuigthe.
11. Agus thit mé ar m’aghaidh, Agus scíth a ligeadh mo chorp ar fad, Agus athraíodh mo spiorad; Agus ghlaodh mé le guth ard, . . .le spiorad na cumhachta, Agus bheannaigh agus glóirigh agus ardaigh mé.
12. Agus bhí na beannachtaí seo a tháinig amach as mo bhéal taitneamhach os comhair Cheann na Laethanta sin.
13. Agus tháinig Ceann na Laethanta sin le Mícheál agus Gabriel, Raphael agus Fanuéil, na mílte agus na deich mílte aingeal gan líon.
14. Agus tháinig sé chugam agus chuir sé fáilte romham lena ghlór, agus dúirt sé liom: ‘Seo Mac an Duine a rugadh don fhíréantacht; agus maireann an fhíréantacht air, agus ní thréigfidh fíréantacht Cheann na Laethanta é.’
15. Agus dúirt sé liom: ‘Fógraíonn sé síocháin duit in ainm an tsaoil atá le teacht; Óir as seo a tháinig síocháin ó

chruthú an domhain, Agus mar sin a bheidh sí duit go deo na ndeor agus na ndeor.’

16. Agus siúlfaidh cách ina bhealaí óir ní thréigfidh an fhíréantacht é choíche: Beidh a n-áiteanna cónaithe leis, agus a n-oidhreacht leis, agus ní scarfar uaidh iad go deo na ndeor.

17. Agus mar sin beidh fad laethanta leis an Mac Duine sin, Agus beidh síocháin agus bealach díreach ag na fíréin, In ainm Tiarna na Spiorad go deo na ndeor.

CAIBIDIL 72

1. Leabhar cúrsaí soilse na bhflaitheas, gaolta gach duine acu, de réir a n-aicmí, a réimeas agus a séasúir, de réir a n-ainmneacha agus a n-áiteanna tionscnaimh, agus de réir a míonna, a léirigh Úiríel, an t-aingeal naofa, a bhí liom, atá ina threoraí dóibh, dom; agus léirigh sé dom a ndlíthe go léir díreach mar atá siad, agus conas atá sé maidir le blianta uile an domhain agus go dtí an tsíoraíocht, go dtí go gcríochnófar an chruthú nua a mhaireann go dtí an tsíoraíocht.

2. Agus seo é an chéad dlí de na soilse: éiríonn an ghrian ag soilse na gréine i ngeata thoir na bhflaitheas, agus luíonn sí i ngeata thiar na bhflaitheas.

3. Agus chonaic mé sé gheata trína n-éiríonn an ghrian, agus sé gheata trína luíonn an ghrian agus an ghealach, agus ceannairí na réaltaí agus iad siúd a threoraíonn siad: sé san oirthear agus sé san iarthar, agus iad uile i ndiaidh a chéile in ord cruinn comhfhreagrach: chomh maith le go leor fuinneoga ar dheis agus ar chlé na ngeata seo.

4. Agus ar dtús tagann an solas mór amach, ar a dtugtar an Ghrian, agus tá a imlíne cosúil le himlíne na bhflaitheas, agus tá sé lán de thine lonrúil agus teasa.

5. An carbad ar a n-ardaíonn sé, tiomáineann an ghaoth é, agus téann an ghrian síos ón spéir agus filleann sí tríd an tuaisceart chun an t-oirthear a bhaint amach, agus treoraítear é sa chaoi is go dtagann sé chuig an tairseach chuí agus go lonraíonn sé i n-aghaidh na bhflaitheas.

6. Ar an mbealach seo éiríonn sé sa chéad mhí sa tairseach mhór, arb é an ceathrú ceann de na sé thairseach sin sa teilgean é.

7. Agus sa cheathrú doras sin as a n-éiríonn an ghrian sa chéad mhí tá dhá fhuinneog déag, as a dtagann lasair nuair a osclaítear iad ina séasúr.

8. Nuair a éiríonn an ghrian ar neamh, tagann sí amach tríd an gceathrú geata sin tríocha maidin as a chéile, agus luíonn sí go beacht sa cheathrú geata in iarthar na bhflaitheas.

9. Agus le linn na tréimhse seo éiríonn an lá níos faide gach lá agus an oíche níos giorra gach oíche go dtí an tríochadú maidin.

10. Ar an lá sin bíonn an lá níos faide ná an oíche faoi naoú cuid, agus bíonn deich gcuid den lá agus ocht gcuid den oíche.

11. Agus éiríonn an ghrian ón gceathrú geata sin, agus luíonn sí sa cheathrú geata agus filleann sí ar an gcúigiú geata soir tríocha maidin, agus éiríonn sí uaidh agus luíonn sí sa chúigiú geata.

12. Agus ansin éiríonn an lá níos faide faoi dhá chuid agus is ionann é agus aon chuid déag, agus éiríonn an oíche níos giorra agus is ionann í agus seacht gcuid.

13. Agus filleann sé soir agus téann sé isteach sa séú geata, agus éiríonn sé agus luíonn sé sa séú geata tríocha a chlog ar maidin mar gheall ar a chomhartha.

14. Ar an lá sin bíonn an lá níos faide ná an oíche, agus bíonn an lá faoi dhó níos faide ná an oíche, agus bíonn an lá dhá chuid déag, agus giorraítear an oíche agus bíonn sé chuid aici.

15. Agus éiríonn an ghrian suas chun an lá a ghiorrú agus an oíche a fhadú, agus filleann an ghrian soir agus téann sí isteach sa séú geata, agus éiríonn sí as sin agus luíonn sí tríocha maidin.

16. Agus nuair a bhíonn tríocha maidin críochnaithe, laghdaíonn an lá cuid amháin go díreach, agus éiríonn sé aon chuid déag, agus an oíche seacht gcuid.

17. Agus téann an ghrian amach ón séú geata sin san iarthar, agus téann sí soir agus éiríonn sí sa chúigiú geata ar feadh tríocha maidin, agus luíonn sí san iarthar arís sa chúigiú geata thiar.

18. Ar an lá sin laghdaíonn an lá faoi dhá chuid, agus is ionann é agus deich gcuid agus an oíche go hocht gcuid.

19. Agus téann an ghrian amach ón gcúigiú geata sin agus luíonn sí sa chúigiú geata san iarthar, agus éiríonn sí sa cheathrú geata ar feadh tríocha maidin mar gheall ar a comhartha, agus luíonn sí san iarthar.

20. Ar an lá sin bíonn an lá cothrom leis an oíche, agus bíonn sé comhfhad, agus bíonn naoi gcuid san oíche agus naoi gcuid sa lá.

21. Agus éiríonn an ghrian ón doras sin agus luíonn sí san iarthar, agus filleann sí ar an oirthear agus éiríonn sí tríocha maidin sa tríú doras agus luíonn sí san iarthar sa tríú doras.

22. Agus ar an lá sin bíonn an oíche níos faide ná an lá, agus bíonn an oíche níos faide ná an oíche, agus an lá níos giorra ná an lá go dtí an tríochadú maidin, agus bíonn deich gcuid san oíche agus ocht gcuid san lá.

23. Agus éiríonn an ghrian ón tríú geata sin agus luíonn sí sa tríú geata san iarthar agus filleann sí ar an oirthear, agus ar feadh tríocha maidin éiríonn sí sa dara geata san oirthear, agus ar an gcaoi chéanna luíonn sí sa dara geata in iarthar na bhflaitheas.

24. Agus ar an lá sin is ionann an oíche agus aon chuid déag agus an lá agus seacht gcuid.

25. Agus éiríonn an ghrian an lá sin ón dara geata sin agus luíonn sí san iarthar sa dara geata, agus filleann sí soir isteach sa chéad geata ar feadh maidin tríocha a chloig, agus luíonn sí sa chéad geata in iarthar na bhflaitheas.

26. Agus ar an lá sin éiríonn an oíche níos faide agus dúbailt an lá: agus is ionann an oíche agus dhá chuid déag agus an lá agus sé chuid.

27. Agus leis sin, tá an ghrian tar éis dul trasna rannáin a fithise agus casann sí arís ar na rannáin sin dá fithise, agus téann sí isteach sa tairseach sin tríocha maidin agus luíonn sí san iarthar os a chomhair freisin.

28. Agus an oíche sin laghdaigh fad na hoíche faoi naoú cuid, agus tá aon chuid déag den oíche agus seacht gcuid den lá.

29. Agus tá an ghrian tar éis filleadh agus dul isteach sa dara geata san oirthear, agus filleann sí ar na rannáin dá fithis ar feadh tríocha maidin, ag éirí agus ag luí.

30. Agus ar an lá sin laghdaíonn fad na hoíche, agus is ionann an oíche agus deich gcuid agus an lá agus ocht gcuid.

31. Agus an lá sin éiríonn an ghrian ón tairseach sin, agus luíonn sí san iarthar, agus filleann sí ar an oirthear, agus éiríonn sí sa tríú tairseach ar feadh aon mhaidin is tríocha, agus luíonn sí san iarthar na bhflaitheas.
32. Ar an lá sin laghdaíonn an oíche agus bíonn sí naoi gcuid, agus an lá naoi gcuid, agus bíonn an oíche cothrom leis an lá agus bíonn an bhliain díreach mar a bhíonn a laethanta trí chéad seasca a ceathair.
33. Agus fad an lae agus na hoíche, agus giorracht an lae agus na hoíche – trí chúrsa na gréine a dhéantar na hidirdhealaithe seo.
34. Mar sin a tharlaíonn sé go n-éiríonn a chúrsa níos faide gach lá, agus a chúrsa níos giorra gach oíche.
35. Agus seo é dlí agus cúrsa na gréine, agus a filleadh chomh minic agus a fhilleann sé seasca uair agus a éiríonn sé, i.e. an solas mór ar a dtugtar an ghrian, go deo na ndeor.
36. Agus an rud a éiríonn ar an mbealach seo is é an soilse mór é, agus tugtar an t-ainm sin air de réir a chuma, mar a d'ordaigh an Tiarna.
37. De réir mar a éiríonn sé, mar sin a luíonn sé agus ní laghdaíonn sé, agus ní scíthíonn sé, ach ritheann sé i rith an lae agus na hoíche, agus tá a sholas seacht n-uaire níos gile ná solas na gealaí; ach ó thaobh méide de tá an dá cheann cothrom.

CAIBIDIL 73

1. Agus i ndiaidh an dlí seo chonaic mé dlí eile a bhaineann leis an soilse níos lú, ar a dtugtar an Ghealach.
2. Agus tá a himlíne cosúil le himlíne na bhflaitheas, agus tá a carbad ina marcaíonn sí á thiomáint ag an ngaoth, agus tugtar solas di i méid cinnte.
3. Agus athraíonn a héirí agus a luí gach mí: agus tá a laethanta cosúil le laethanta na gréine, agus nuair a bhíonn a solas aonfhoirmeach is ionann é agus an seachtú cuid de sholas na gréine.
4. Agus mar sin éiríonn sí. Agus tagann a céad chéim san oirthear chun cinn ar an tríochadú maidin: agus ar an lá sin bíonn sí le feiceáil, agus is ionann í duitse agus an chéad chéim den ghealach ar an tríochadú lá mar aon leis an ngrian sa tairseach ina n-éiríonn an ghrian.
5. Agus téann leath di amach le seachtú cuid, agus tá a himlíne iomlán folamh, gan solas, seachas an seachtú cuid di, agus an ceathrú cuid déag dá solas.
6. Agus nuair a fhaigheann sí an seachtú cuid de leath a solais, is ionann a solas agus an seachtú cuid agus an leath de.
7. Agus luíonn sí leis an ngrian, agus nuair a éiríonn an ghrian, éiríonn an ghealach léi agus faigheann sí leath cuid den solas, agus an oíche sin ag tús a maidine ag tús an lae gealaí, luíonn an ghealach leis an ngrian, agus bíonn sí dofheicthe an oíche sin leis na ceithre chuid déag agus leath cuid acu.
8. Agus éiríonn sí an lá sin le seachtú cuid go díreach, agus tagann sí amach agus cúlaíonn sí ó éirí na gréine, agus sna laethanta atá fágtha aici bíonn sí geal sna trí chuid déag atá fágtha.

CAIBIDIL 74

1. Agus chonaic mé cúrsa eile, dlí di, agus conas de réir an dlí sin a dhéanann sí a réabhlóid mhíosúil.
2. Agus léirigh Úiríéil, an t-aingeal naofa atá i gceannas orthu uile, na rudaí seo dom, agus a suíomhanna, agus scríobh mé síos a suíomhanna mar a léirigh sé dom iad, agus scríobh mé síos a míonna mar a bhí siad, agus cuma a soilse go dtí go raibh cúig lá déag caite.
3. I seachtú cuid amháin comhlíonann sí a solas go léir san oirthear, agus i seachtú cuid amháin comhlíonann sí a dorchadas go léir san iarthar.
4. Agus i míonna áirithe athraíonn sí a socruithe, agus i míonna áirithe leanann sí a cúrsa féin.
5. I dhá mhí téann an ghealach faoi leis an ngrian: sna dhá gheata lár sin an tríú agus an ceathrú.
6. Téann sí amach ar feadh seacht lá, agus casann sí timpeall agus filleann sí arís tríd an tairseach ina n-éiríonn an ghrian, agus comhlíonann sí a solas go léir: agus imíonn sí ón ngrian, agus i gceann ocht lá téann sí isteach sa séú tairseach as a dtéann an ghrian amach.
7. Agus nuair a théann an ghrian amach as an gceathrú geata, téann sí amach ar feadh seacht lá, go dtí go dtéann sí amach as an gcúigiú geata agus go bhfillfidh sí ar ais i seacht lá chuig an gceathrú geata agus go gcomhlíonann sí a solas go léir: agus imíonn sí agus téann sí isteach sa chéad geata i gceann ocht lá.
8. Agus filleann sí arís i gceann seacht lá isteach sa cheathrú geata as a dtagann an ghrian amach.
9. Mar sin a chonaic mé a suíomh -- conas a d'éirigh na gealaí agus a luigh an ghrian sna laethanta sin.
10. Agus má chuirtear cúig bliana le chéile, bíonn barrachas tríocha lá ag an ngrian, agus is ionann na laethanta uile a thagann chuici i gceann de na cúig bliana sin, nuair a bhíonn siad lán, agus 364 lá.
11. Agus is ionann barrachas na gréine agus na réaltaí agus sé lá: i gcúig bliana tagann sé lá gach bliain go tríocha lá: agus titeann an ghealach taobh thiar den ghrian agus na réaltaí go dtí líon tríocha lá.
12. Agus tugann an ghrian agus na réaltaí na blianta go léir isteach go beacht, ionas nach gcuireann siad a seasamh chun cinn ná moill ar feadh aon lae amháin go dtí an tsíoraíocht; ach comhlánaíonn siad na blianta le ceartas foirfe i 364 lá.
13. I 3 bliana bíonn 1092 lá ann, agus i 5 bliana bíonn 1820 lá ann, ionas go mbíonn 2912 lá ann i 8 mbliana.
14. I gcás na gealaí amháin, is ionann na laethanta i 3 bliana agus 1062 lá, agus i 5 bliana titeann sí 50 lá ar gcúl: [i.e. leis an tsuim (de 1770) tá (1000 agus) 62 lá le cur leis.]
15. Agus i gcúig bliana bíonn 1770 lá ann, ionas go mbíonn 2832 lá ann i gcás na gealaí in 8 mbliana.
16. [Óir i 8 mbliana titeann sí ar gcúl go dtí 80 lá], is ionann na laethanta uile a thiteann sí ar gcúl in 8 mbliana agus 80.
17. Agus críochnaítear an bhliain go cruinn i gcomhréir lena stáisiúin dhomhanda agus stáisiúin na gréine, a thagann chun cinn ó na geataí trína n-éiríonn sí (an ghrian) agus a théann sí faoi ar feadh 30 lá.

CAIBIDIL 75

1. Agus baineann ceannairí na mílte, atá suite os cionn na cruthaitheachta ar fad agus os cionn na réaltaí go léir, leis na ceithre lá idirmheánacha freisin, gan scartha óna n-oifig, de réir ríomh na bliana, agus déanann siad seo seirbhís ar na ceithre lá nach n-áirítear i ríomh na bliana.
2. Agus mar gheall orthu sin téann daoine amú iontu, óir déanann na soilse sin seirbhís i ndáiríre ar stáisiúin an domhain, ceann amháin sa chéad tairseach, ceann amháin sa tríú tairseach den neamh, ceann amháin sa cheathrú tairseach, agus ceann amháin sa séú tairseach, agus baintear cruinneas na bliana amach trína thrí chéad seasca a ceathair stáisiún ar leithligh.
3. Maidir leis na comharthaí agus na hamanna agus na blianta agus na laethanta a thaispeáin an t-aingeal Úráil dom, a chuir Tiarna na glóire go deo os cionn gach soilse ar neamh, ar neamh agus ar domhan, chun go rialóidís ar aghaidh na bhflaitheas agus go bhfeicfí iad ar an talamh, agus go mbeadh siad ina gceannairí don lá agus don oíche, i.e. an ghrian, an ghealach, agus na réaltaí, agus na créatúir sheirbhíseacha uile a dhéanann a réabhlóid i ngach carbad ar neamh.
4. Ar an gcaoi chéanna, thaispeáin Uriel dhá dhoras déag dom, oscailte i dtimpeallacht charbad na gréine ar neamh, trína mbriseann gathanna na gréine amach: agus astu sin scaiptear teas thar an talamh, nuair a osclaítear iad ag a séasúir cheaptha.
5. Agus do na gaotha agus do spiorad an drúchta nuair a osclaítear iad, ina seasamh oscailte sna flaithis ag na foircinn.
6. Maidir leis na dhá gheata déag ar neamh, ag foircinn an domhain, as a dtagann an ghrian, an ghealach agus na réaltaí amach, agus gach obair na bhflaitheas san oirthear agus san iarthar.
7. Tá go leor fuinneog oscailte ar chlé agus ar dheis díobh, agus gintear teas ó fhuinneog amháin ag a séasúr ceaptha, arb ionann é agus na doirse as a dtagann na réaltaí amach de réir mar a d'ordaigh Sé dóibh, agus áit a luíonn siad de réir a líon.
8. Agus chonaic mé carbaid ar neamh, ag rith ar fud an domhain, os cionn na ngeata sin ina raibh na réaltaí nach ndeachaigh faoi choíche ag rothlú.
9. Agus tá ceann amháin níos mó ná an chuid eile go léir, agus is é sin a dhéanann a chúrsa tríd an domhan ar fad.

CAIBIDIL 76

1. Agus ag foircinn an domhain chonaic mé dhá gheata déag oscailte do gach cearn den spéir, as a dtagann na gaotha amach agus a shéideann siad thar an talamh.
2. Tá trí cinn acu oscailte ar aghaidh na bhflaitheas, agus trí cinn san iarthar, agus trí cinn ar dheis na bhflaitheas, agus trí cinn ar chlé.
3. Agus is iad na trí chéad iad siúd atá ar thaobh an oirthir, agus trí cinn atá ar thaobh an tuaiscirt, agus trí cinn ina dhiaidh sin iad siúd ar thaobh na láimhe clé den deisceart, agus trí cinn atá ar thaobh an iarthar.
4. Trí cheithre cinn díobh seo a thagann gaotha beannachta agus rathúnais, agus ó na hocht sin a thagann gaotha díobhálacha: nuair a sheoltar iad, tugann siad scrios ar an talamh uile agus ar an uisce atá air, agus ar gach a chónaíonn air, agus ar gach a bhfuil san uisce agus ar an tír.
5. Agus tagann an chéad ghaoth ó na geataí sin, ar a dtugtar an ghaoth thoir, amach tríd an gcéad geata atá san oirthear, ag claonadh i dtreo an deiscirt: as sin a thagann léirscrios, triomach, teas agus scrios.
6. Agus tríd an dara geata sa lár tagann an rud is cuí, agus as sin tagann báisteach agus torthúlacht agus rathúnas agus drúcht; agus tríd an tríú geata atá suite ó thuaidh tagann fuacht agus triomach.
7. Agus ina dhiaidh sin tagann na gaotha theas amach trí thrí gheata: tríd an gcéad gheata acu ag claonadh soir tagann gaoth the amach.
8. Agus tríd an doras lár in aice leis tagann boladh cumhra, drúcht agus báisteach, rathúnas agus sláinte amach.
9. Agus tríd an tríú geata atá suite siar tagann drúcht agus báisteach, lócaistí agus léirscrios amach.
10. Agus ina dhiaidh sin tagann na gaotha thuaidh: ón seachtú geata san oirthear tagann drúcht agus báisteach, lócaistí agus léirscrios.
11. Agus ón ngeata lár tagann sláinte agus báisteach agus drúcht agus rathúnas i dtreo díreach; agus tríd an tríú geata san iarthar tagann scamaill agus sioc liath, agus sneachta agus báisteach, agus drúcht agus lócaistí.
12. Agus ina dhiaidh seo [ceithre cinn] tagann na gaotha thiar: tríd an gcéad gheata atá tadhlach leis an tuaisceart tagann drúcht agus sioc liath, agus fuacht agus sneachta agus sioc.
13. Agus ón ngeata lár tagann drúcht agus báisteach, agus rathúnas agus beannacht amach; agus tríd an ngeata deireanach atá tadhlach leis an deisceart tagann triomach agus léirscrios, agus dóiteán agus scrios amach.
14. Agus tá dhá gheata déag cheithre cheathrú na bhflaitheas críochnaithe leis sin, agus tá a ndlíthe uile, a bplá agus a mbeanna uile léirithe agam duit, a mhic Mhathúiséil.

CAIBIDIL 77

1. Agus tugtar an oirthear ar an gcéad cheathrú, mar is í an chéad cheann í: agus an deisceart ar an dara ceann, mar go dtiocfaidh an Té is Airde anuas ann, sea, tiocfaidh an Té atá beannaithe go deo anuas ann ar bhealach ar leith.
2. Agus tugtar an ceathrú thiar "an ceann laghdaithe" air, mar ansin a laghdaíonn agus a théann gach soilse ar neamh.
3. Agus tá an ceathrú cuid, ar a dtugtar an tuaisceart, roinnte ina thrí chuid: is é an chéad cheann díobh áit chónaithe na ndaoine; agus tá farraigí uisce, agus na haibhneacha, agus na foraoisí, agus na haibhneacha, agus an dorchadas agus na scamaill sa dara cuid; agus tá gairdín na fíréantachta sa tríú cuid.
4. Chonaic mé seacht sliabh arda, níos airde ná na sléibhte uile atá ar an talamh: agus as sin tagann sioc liath, agus imíonn laethanta, séasúir agus blianta.
5. Chonaic mé seacht n-aibhneacha ar an talamh, níos mó ná na haibhneacha uile: ceann acu ag teacht ón iarthar agus ag doirteadh a huiscí isteach sa Mhuir Mhór.
6. Agus tagann an bheirt seo ón tuaisceart go dtí an fharraige agus doirteann siad a n-uiscí isteach i Muir Erythrae san oirthear.

7. Agus tagann an ceathrar eile amach ar thaobh an tuaiscirt chuig a bhfarraige féin, beirt acu go Muir Erythraea, agus beirt acu isteach sa Mhuir Mhór agus scaoileann siad iad féin ann agus deir cuid acu: isteach san fhásach.
8. Seacht n-oileán móra a chonaic mé sa bhfarraige agus sa mhórthír: dhá cheann sa mhórthír agus cúig cinn sa Mhuir Mhór.

CAIBIDIL 78

1. Agus is iad seo a leanas ainmneacha na gréine: an chéad cheann Orjârês, agus an dara ceann Tômâs.
2. Agus tá ceithre ainm ar an ngealach: Asônjâ an chéad ainm, Eblâ an dara hainm, Benâsê an tríú hainm, agus Erâe an ceathrú hainm.
3. Seo iad an dá mhór-sholas: tá a n-imlíne cosúil le himlíne na bhflaitheas, agus tá méid imlíne an dá cheann mar a chéile.
4. I gciorcal na gréine tá seacht gcuid solais a chuirtear léi níos mó ná leis an ngealach, agus i mbearta cinnte aistrítear í go dtí go mbíonn an seachtú cuid den ghrian ídithe.
5. Agus shocraigh siad síos agus chuaigh siad isteach trí gheataí an iarthair, agus rinne siad a rothlú ó thuaidh, agus tháinig siad amach trí na geataí thoir ar aghaidh na bhflaitheas.
6. Agus nuair a éiríonn an ghealach, feictear an ceathrú cuid déag ar neamh: éiríonn an solas lán inti: ar an gceathrú lá déag comhlánaíonn sí a solas.
7. Agus aistrítear cúig chuid déag den solas chuici go dtí an cúigiú lá déag nuair a shroichtear a solas, de réir chomhartha na bliana, agus nuair a éiríonn sí cúig chuid déag, agus nuair a fhásann an ghealach trí cheathrú cuid déag a chur leis.
8. Agus í ag meath, laghdaíonn an ghealach ar an gcéad lá go ceithre chuid déag dá solas, ar an dara lá go trí chuid déag den solas, ar an tríú lá go dhá cheann déag, ar an gceathrú lá go haon déag, ar an gcúigiú lá go deich, ar an séú lá go naoi, ar an seachtú lá go hocht, ar an ochtú lá go seacht, ar an naoú lá go sé, ar an deichiú lá go cúig, ar an aonú lá déag go ceithre, ar an dara lá déag go trí, ar an tríú lá déag go dó, ar an gceathrú lá déag go leath de sheachtú, agus imíonn a solas go léir atá fágtha go hiomlán ar an gcúigiú lá déag.
9. Agus i míonna áirithe bíonn naoi lá is fiche sa mhí agus uair amháin ocht lá is fiche.
10. Agus thaispeáin Uriel dlí eile dom: cathain a aistrítear solas chuig an ngealach, agus cén taobh a aistríonn an ghrian chuici é.
11. Le linn na tréimhse ar fad a bhfuil an ghealach ag fás ina solas, tá sí á aistriú chuici féin nuair a bhíonn sí os coinne na gréine le linn ceithre lá dhéag, bíonn a solas comhlánaithe ar neamh, agus nuair a bhíonn sí soilsithe ar fad, bíonn a solas comhlánaithe go hiomlán ar neamh.
12. Agus ar an gcéad lá tugtar an ghealach nua uirthi, óir ar an lá sin a éiríonn an solas uirthi.
13. Bíonn sí ina gealach lán díreach an lá a théann an ghrian faoi san iarthar, agus éiríonn sí san oíche ón oirthear, agus lonraíonn an ghealach ar feadh na hoíche go dtí go n-éiríonn an ghrian os a comhair agus go bhfeictear an ghealach os a comhair.
14. Ar an taobh as a dtagann solas na gealaí amach, ansin meathlaíonn sí arís go dtí go n-imíonn an solas go léir agus go mbíonn deireadh le laethanta uile na míosa, agus go mbíonn a himlíne folamh, gan solas.
15. Agus déanann sí trí mhí de thríocha lá, agus ag a ham déanann sí trí mhí de naoi lá is fiche an ceann, ina gcomhlíonann sí a meath sa chéad tréimhse ama, agus sa chéad doras ar feadh céad seachtó seacht lá.
16. Agus nuair a théann sí amach, feictear í ar feadh trí mhí tríocha lá an ceann, agus ar feadh trí mhí fiche naoi lá an ceann.
17. San oíche feictear í cosúil le fear ar feadh fiche lá gach uair, agus i rith an lae feictear í cosúil leis an neamh, agus níl aon rud eile inti ach a solas.

CAIBIDIL 79

1. Agus anois, a mhic, tá gach rud léirithe agam duit, agus tá dlí réaltaí uile na bhflaitheas críochnaithe.
2. Agus thaispeáin sé dom gach dlí de na dlíthe seo do gach lá, agus do gach séasúr riail iompair, agus do gach bliain, agus dá imeacht, agus don ord atá forordaithe dó gach mí agus gach seachtain:
3. Agus meath na gealaí a tharlaíonn sa séú geata: óir sa séú geata seo a chomhlánaítear a solas, agus ina dhiaidh sin tá tús an mheathlaithe:
4. Agus an meath a tharlaíonn sa chéad doras ina shéasúr, go dtí go mbeidh céad seachtó seacht lá críochnaithe: ríomhtar de réir seachtainí, cúig seachtaine is fiche agus dhá lá.
5. Titeann sí taobh thiar den ghrian agus d'ord na réaltaí cúig lá go díreach i rith tréimhse amháin, agus nuair a bhíonn an áit seo a fheiceann tú trasnaithe.
6. Sin é an pictiúr agus an sceitse de gach soilse a thaispeáin Uriel an t-ardaingeal, atá ina cheannaire orthu, dom.

CAIBIDIL 80

1. Sna laethanta sin, d'fhreagair an t-aingeal Uriel agus dúirt sé liom: "Féach, a Enoch, léirigh mé gach rud duit, agus nocht mé gach rud duit ionas go bhfeicfeá an ghrian agus an ghealach seo, agus ceannairí réaltaí na spéire agus gach duine a chasann iad, a gcuid dualgas, a n-amanna agus a n-imeachtaí."
2. Agus i laethanta na bpeacach giorrófar na blianta, Agus beidh a síol mall ar a gcuid tailte agus páirceanna, Agus athróidh gach rud ar an talamh, Agus ní fheicfear iad ina n-am: Agus coinneofar siar an bháisteach, Agus coinneoidh na flaithis siar í.
3. Agus sna hamanna sin beidh torthaí na talún ar gcúl, Agus ní fhásfaidh siad ina n-am, Agus coinneofar torthaí na gcrann siar ina n-am.
4. Agus athróidh an ghealach a hord, Agus ní bheidh sí le feiceáil ina ham.
5. Agus sna laethanta sin feicfear an ghrian agus rachaidh sé ag taisteal tráthnóna ar bharr an charbaid mhóir san iarthar, agus lonróidh sé níos gile ná mar a de réir ord an tsolais.
6. Agus sáróidh go leor ceannairí na réaltaí an t-ordú atá forordaithe. Agus athróidh siad seo a bhfithis agus a

gcúraimí, agus ní bheidh siad le feiceáil sna séasúir atá forordaithe dóibh.

7. Agus beidh ord iomlán na réaltaí i bhfolach ó na peacaigh, agus beidh smaointe na ndaoine ar an talamh ag dul amú fúthu, agus beidh siad ag athrú óna mbealaí go léir, agus beidh siad ag dul amú agus ag glacadh leo mar dhéithe.

8. Agus cuirfear olc iolrach orthu, agus tiocfaidh pionós orthu ionas go scriosfar gach duine.'

CAIBIDIL 81

1. Agus dúirt sé liom: 'Tabhair faoi deara, a Enoch, na táibléid neamhaí seo, agus léigh an méid atá scríofa orthu, agus tabhair faoi deara gach fíric ar leith.'

2. Agus bhreathnaigh mé ar na táibléid neamhaí, agus léigh mé gach a raibh scríofa orthu, agus thuig mé gach rud, agus léigh mé leabhar gach gníomha daonna, agus gach leanbh feola a bheidh ar an talamh go dtí na glúnta is faide i gcéin.

3. Agus láithreach bonn, bheannaigh mé an Tiarna mór, Rí na glóire, go deo, as ucht gur chruthaigh sé uile shaothair an domhain, agus mhol mé an Tiarna as a fhoighne, agus bheannaigh mé é thar ceann chlann na ndaoine.

4. Agus ina dhiaidh sin dúirt mé: 'Is beannaithe an fear a fhaigheann bás i bhfíréantacht agus i maitheas, nach bhfuil leabhar éagóra scríofa ina leith, agus nach bhfaighfear lá breithiúnais ina choinne.'

5. Agus thug na seachtar naofa sin mé agus chuir siad mé ar an talamh os comhair doras mo thí, agus dúirt siad liom: 'Inis gach rud do do mhac Methuselah, agus taispeáin do do chlann uile nach bhfuil aon fheoil fíréanta i radharc an Tiarna, mar is é a gCruthaitheoir é.'

6. Fágfaimid thú le do mhac ar feadh bliana, go dtí go dtabharfaidh tú do orduithe deiridh, ionas go múinfidh tú do do chlann agus go dtaifeadfaidh tú iad dóibh, agus go dtabharfaidh tú fianaise do do chlann uile; agus sa dara bliain tógfaidh siad thú as a measc.

7. Bíodh do chroí láidir, óir fógróidh na dea-dhaoine fíréantacht do na dea-dhaoine; beidh na fíréana sásta leis na fíréana, agus beannóidh siad a chéile.

8. Ach gheobhaidh na peacaigh bás leis na peacaigh, Agus rachaidh an t-easaontóir síos leis an easaontóir.

9. Agus gheobhaidh siadsan a chleachtann an fhíréantacht bás de bharr gníomhartha daoine, agus tógfar ar shiúl iad de bharr gníomhartha na ndaoine gan dia.

10. Agus sna laethanta sin scoir siad de labhairt liom, agus tháinig mé chuig mo phobal, ag beannú Tiarna an domhain.

CAIBIDIL 82

1. Agus anois, a mhic Mhathúisealá, táim ag insint na rudaí seo go léir duit agus á scríobh síos duit, agus tá gach rud nochtaithe agam duit, agus leabhair tugtha agam duit a bhaineann leis seo go léir: mar sin, a mhic Mhathúisealá, coimeád na leabhair ó láimh d'athar, agus féach go seachadfaidh tú iad do ghlúnta an domhain.

2. Thug mé eagna duit féin agus do do chlann, Agus do do chlann a bheidh agat, Chun go dtabharfaidh siad dá gclann í le glúnta, An eagna seo a sháraíonn a n-intinn.

3. Agus ní chodladh siad siúd a thuigeann é, Ach éistfidh siad le cluas ionas go bhfoghlaimeoidh siad an eagna seo, Agus taitneoidh sé leo siúd a itheann é níos fearr ná bia maith.

4. Is beannaithe na fíréin uile, is beannaithe iad siúd uile a shiúlann ar shlí na fíréantachta agus a pheacaíonn ní mar na peacaigh, i gcomhaireamh a laethanta uile ina dtrasnaíonn an ghrian an spéir, ag dul isteach agus ag imeacht ó na geataí ar feadh tríocha lá le cinn na mílte d'ord na réaltaí, mar aon leis na ceithre cinn atá idirnasctha a roinneann ceithre chuid na bliana, a threoraíonn iad agus a théann isteach leo ceithre lá.

5. Mar gheall orthu sin beidh daoine ciontach agus ní chuirfidh siad san áireamh iad i gcomhaireamh iomlán na bliana: sea, beidh daoine ciontach, agus ní aithneoidh siad iad go cruinn.

6. Óir baineann siad le háireamh na bliana agus tá siad taifeadta go fírinneach air go deo, ceann sa chéad doras agus ceann sa tríú doras, agus ceann sa cheathrú doras agus ceann sa séú doras, agus críochnaítear an bhliain i dtrí chéad seasca a ceathair lá.

7. Agus tá an cuntas cruinn agus an ríomh taifeadta cruinn; óir léirigh agus nocht Uriel dom na soilse, na míonna, na féilte, na blianta agus na laethanta, a chuir Tiarna chruthaithe an domhain slua na bhflaitheas faoi.

8. Agus tá cumhacht aige thar oíche agus lá ar neamh chun solas a thabhairt do dhaoine - an ghrian, an ghealach, agus na réaltaí, agus gach cumhacht den spéir a rothlaíonn ina gcarbad ciorclacha.

9. Agus seo iad orduithe na réaltaí, a théann faoi ina n-áiteanna, agus ina séasúir agus ina bhféilte agus ina míonna.

10. Agus seo iad ainmneacha na ndaoine a threoraíonn iad, a dhéanann faire orthu go dtiocfaidh siad isteach ina n-amanna, ina n-orduithe, ina séasúir, ina míonna, ina dtréimhsí ceannais, agus ina suíomhanna.

11. Tagann a gceathrar ceannairí isteach ar dtús a roinneann na ceithre chuid den bhliain; agus ina ndiaidh sin tá dhá cheann déag de cheannairí na n-orduithe a roinneann na míonna; agus i gcás na dtrí chéad seasca lá tá ceannairí thar na mílte a roinneann na laethanta; agus i gcás na gceithre lá idirmheánacha tá na ceannairí a roinneann na ceithre chuid den bhliain.

12. Agus tá na ceannairí seo thar na mílte idirshuite idir ceannaire agus ceannaire, gach duine taobh thiar de stáisiún, ach déanann a gceannairí an deighilt. Agus seo iad ainmneacha na gceannairí a roinneann na ceithre chuid den bhliain atá ordaithe: Mîlkî'êl, Hel'emmêlêk, agus Mêl'êjal, agus Nârêl.

13. Agus ainmneacha na ndaoine a threoraíonn iad: Adnâr'êl, agus Îjâsûsa'êl, agus 'Elômê'êl—leanann an triúr seo ceannairí na n-orduithe,

14. agus tá ceann amháin ann a leanann trí cheannaire na n-orduithe a leanann ceannairí na stáisiún a roinneann ceithre chuid na bliana.

15. Ag tús na bliana éiríonn Melkejâl ar dtús agus rialaíonn sé, ar a dtugtar Tam'âinî agus an ghrian, agus is nócha a haon lá a mhairfidh a réimeas.

16. Agus seo iad comharthaí na laethanta a fheicfear ar an talamh i laethanta a réimeas: allas, teas agus suaimhneas; agus tugann na crainn uile toradh, agus tá duilleoga ag teacht ar na crainn uile, agus fómhar na cruithneachta, bláthanna na rósanna, agus bláthanna na bpáirceanna uile, ach feoitear crainn an gheimhridh.

17. Agus seo iad ainmneacha na gceannairí atá fúthu: Berka'êl, Zêlebs'êl, agus ceann eile a bhfuil ceann míle curtha leis, ar a dtugtar Hîlûjâsĕph: agus tá laethanta réimeas an cheannaire seo thart.
18. Is é an chéad cheannaire eile ina dhiaidh ná Hêl'emmêlêk, ar a dtugtar an ghrian lonrach, agus is nócha a haon lá gach lá dá sholas.
19. Agus seo iad comharthaí a laethanta ar an talamh: teas lonrach agus tirim, agus na crainn ag aibiú a dtorthaí agus ag tabhairt a gcuid torthaí go léir aibí agus réidh, agus na caoirigh ag péireáil agus ag iompar clainne, agus bailítear isteach torthaí uile na talún, agus gach a bhfuil sna páirceanna, agus sa chófra fíona: tarlaíonn na rudaí seo i laethanta a réimeas.
20. Seo iad ainmneacha, agus orduithe, agus ceannairí na gceann mílte sin: Gîdâ'îjal, Kê'êl, agus Hê'êl, agus ainm cheann an mhíle a chuirtear leo, Asfâ'êl': agus tá laethanta a réimeas thart.

CAIBIDIL 83

1. Agus anois, a mhic Mhathúisealá, taispeánfaidh mé duit na físí uile a chonaic mé, agus inseoidh mé iad os do chomhair.
2. Dhá fhís a chonaic mé sular ghlac mé bean chéile, agus bhí an ceann acu go hiomlán difriúil ón gceann eile: an chéad cheann nuair a bhí mé ag foghlaim scríobh: an dara ceann sular ghlac mé do mháthair, nuair a chonaic mé fís uafásach. Agus maidir leo ghuigh mé chuig an Tiarna.
3. Bhí mé tar éis mé féin a luí i dteach mo sheanathar Mahalalel, nuair a chonaic mé i bhfís conas a thit an neamh agus a tógadh amach é agus a thit sé ar an talamh.
4. Agus nuair a thit sé ar an talamh, chonaic mé an talamh a shlogadh i ndubhach mhór, agus crochadh sléibhte ar shléibhte, agus chuaigh cnoic síos ar chnoic, agus stróiceadh crainn arda óna gais, agus caitheadh síos iad agus chuaigh siad go tóin poill san dubhach.
5. Agus ansin thit focal i mo bhéal, agus thóg mé mo ghlór chun glaoch os ard, agus dúirt mé: ‘Tá an talamh scriosta.’
6. Agus dhúisigh mo sheanathair Mahalalel mé agus mé i mo luí ina aice, agus dúirt sé liom: ‘Cén fáth a bhfuil tú ag caoineadh mar sin, a mhic, agus cén fáth a bhfuil tú ag caoineadh chomh mór sin?’
7. Agus d’inis mé dó an fhís ar fad a chonaic mé, agus dúirt sé liom: ‘Rud uafásach a chonaic tú, a mhic, agus tá do bhrionglóid faoi rúin pheaca uile an domhain thar a bheith tábhachtach: caithfidh sé dul isteach san aibéis agus a bheith scriosta le scrios mór.’
8. Agus anois, a mhic, éirigh agus déan achainí chuig Tiarna na glóire, ós rud é gur creidmheach thú, go bhfanfaidh iarsma ar an talamh, agus nach scriosfaidh Sé an domhan ar fad.
9. A mhic, tiocfaidh seo go léir ó neamh ar an talamh, agus beidh scrios mór ar an talamh.
10. Ina dhiaidh sin d’éirigh mé agus ghuigh mé agus d’impigh mé agus d’impigh mé, agus scríobh mé síos mo phaidir do ghlúnta an domhain, agus taispeánfaidh mé gach rud duit, a mhic Mhathúiséil.
11. Agus nuair a chuaigh mé amach thíos agus a chonaic mé an neamh, agus an ghrian ag éirí san oirthear, agus an ghealach ag dul faoi san iarthar, agus cúpla réalta, agus an domhan ar fad, agus gach rud mar a bhí aithne aige air ar dtús, ansin bheannaigh mé Tiarna an bhreithiúnais agus mhol mé é mar gur thug sé an ghrian amach as fuinneoga an oirthir, agus gur ardaigh agus gur éirigh sé ar aghaidh na bhflaitheas, agus gur leag sé amach agus lean sé air ag siúl an chosáin a taispeánadh dó.

CAIBIDIL 84

1. Agus thóg mé mo lámha i bhfíréantacht agus bheannaigh mé an tAon Naofa agus Mór, agus labhair mé le hanáil mo bhéil, agus le teanga na feola, a chruthaigh Dia do chlann na feola daonna, le go labhródh siad léi, agus thug sé anáil agus teanga agus béal dóibh le go labhródh siad léi.
2. 'Go mbeannaí tú, a Thiarna, a Rí, mór agus cumhachtach i do mhórgacht, Tiarna chruthaithe uile na bhflaitheas, Rí na ríthe agus Dia an domhain uile. Agus maireann do chumhacht agus do ríocht agus do mhórgacht go deo na ndeor, Agus ar feadh na nglún uile do cheannasacht; Agus is iad na flaithis uile do ríchathaoir go deo na ndeor, Agus an talamh uile do stól coise go deo na ndeor.'
3. Óir is tusa a chruthaigh agus is tusa a rialaíonn gach ní, agus níl aon rud ró-dheacair duit, ní imíonn an eagna ó áit do ríchathaoir, ná ní chasann sí ó do láithreacht. Agus tá a fhios agat, feiceann agus cloiseann tú gach rud, agus níl aon rud i bhfolach uait mar feiceann tú gach rud.
4. Agus anois tá aingil do neamh ciontach i gciontas, agus fanann do fhearg ar fheoil na ndaoine go dtí lá mór an bhreithiúnais.
5. Agus anois, a Dhia agus a Thiarna agus a Rí Mór, impím agus impím ort mo phaidir a chomhlíonadh, go bhfágfaidh tú sliocht dom ar an talamh, agus nach scriosfaidh tú gach feoil dhaonna, agus go ndéanfaidh tú an talamh gan áitritheoir, ionas go mbeidh scrios síoraí ann.
6. Agus anois, a Thiarna, scrios ón talamh an fheoil a spreag do fhearg, Ach bunóidh feoil na fíréantachta agus na macántachta mar phlanda den síol síoraí, Agus ná ceil d’aghaidh ó ghuí do shearbhónta, a Thiarna.

CAIBIDIL 85

1. Agus ina dhiaidh sin chonaic mé aisling eile, agus taispeánfaidh mé an aisling iomlán duit, a mhic.
2. Agus thóg Enoch a ghlór suas agus labhair sé lena mhac Methusalah: ‘Labhróidh mé leat, a mhic; éist le mo bhriathra - claon do chluas chuig aisling d’athar.’
3. Sula ndeachaigh mé le do mháthair Edna, chonaic mé i bhfís ar mo leaba, agus féach, tháinig tarbh amach as an talamh, agus bhí an tarbh bán; agus ina dhiaidh sin tháinig colpa amach, agus in éineacht leis an dara ceann seo tháinig dhá tharbh amach, ceann acu dubh agus an ceann eile dearg.
4. Agus sháigh an tarbh dubh sin an tarbh rua agus lean sé thar an talamh é, agus ansin ní raibh mé in ann an tarbh rua sin a fheiceáil a thuilleadh.
5. Ach d’fhás an tarbh dubh sin agus chuaigh an collóg leis, agus chonaic mé go raibh go leor daimh ag teacht uaidh a bhí cosúil leis agus ina dhiaidh.
6. Agus d’imigh an chéad bhó sin ó láthair an chéad tairbh sin chun an ceann rua sin a lorg, ach ní bhfuair sí é, agus chaoin sí go hard é agus chuardaigh sí é.

7. Agus d'fhéach mé go dtí gur tháinig an chéad tarbh chuici agus gur chuir sé ciúineas uirthi, agus ó shin i leith níor ghlaodh sí níos mó.
8. Agus ina dhiaidh sin rug sí tarbh bán eile, agus ina dhiaidh sin rug sí go leor tarbh agus bó dubha.
9. Agus chonaic mé i mo chodladh an tarbh bán sin ag fás mar an gcéanna agus ag éirí ina tharbh mór bán, agus as sin tháinig go leor tarbh bán, agus bhí siad cosúil leis. Agus thosaigh siad ag giniúint go leor tarbh bán, a bhí cosúil leo, ceann i ndiaidh a chéile, fiú go leor.

CAIBIDIL 86

1. Agus chonaic mé le mo shúile arís agus mé i mo chodladh, agus chonaic mé an neamh thuas, agus féuch, thit réalta ón spéir, agus d'éirigh sí agus d'ith sí agus d'fheighil sí i measc na ndamh sin.
2. Agus ina dhiaidh sin chonaic mé na daimh mhóra agus na daimh dhubha, agus féach, d'athraigh siad go léir a gcuid stallaí agus a gcuid féarach agus a gcuid eallach, agus thosaigh siad ag maireachtáil lena chéile.
3. Agus chonaic mé arís sa fhís, agus d'fhéach mé suas chun na bhflaitheas, agus féuch mé go bhfaca mé go leor réaltaí ag teacht anuas agus ag teilgean iad féin anuas ón spéir go dtí an chéad réalta sin, agus rinneadh tairbh díobh i measc na n-eallach sin agus d'fhan siad ina measc.
4. Agus d'fhéach mé orthu agus chonaic mé, agus féach, scaoil siad amach a mbaill phríobháideacha go léir, cosúil le capaill, agus thosaigh siad ag clúdach ba na ndamh, agus d'éirigh siad go léir torrach agus rug siad eilifintí, camaill agus asail.
5. Agus bhí eagla ar na daimh go léir rompu agus bhí siad scanraithe rompu, agus thosaigh siad ag greimniú lena gcuid fiacla agus ag ithe, agus ag sreabhadh lena n-adharca.
6. Agus thosaigh siad ag ithe na ndamh sin freisin; agus féach, thosaigh clann uile an domhain ag crith agus ag crith rompu agus ag teitheadh uathu.

CAIBIDIL 87

1. Agus chonaic mé arís conas a thosaigh siad ag srianadh a chéile agus ag slugadh a chéile, agus thosaigh an talamh ag béicíl os ard.
2. Agus thóg mé mo shúile suas arís chun na bhflaitheas, agus chonaic mé sa fhís, agus féuch, tháinig créatúir amach as na bhflaitheas a bhí cosúil le fir gheala: agus chuaigh ceathrar amach as an áit sin agus triúr leo.
3. Agus rug an triúr deireanach sin orm i mo lámh agus thóg siad mé suas ó ghlúin na talún, agus thóg siad mé suas go háit ard, agus thaispeáin siad dom túr ard os cionn na talún, agus na cnoic go léir níos ísle.
4. Agus dúirt duine liom: 'Fan anseo go bhfeicfidh tú gach a dtarlaíonn do na heilifintí, na camaill, na hasail, na réaltaí, na daimh, agus iad uile.'

CAIBIDIL 88

1. Agus chonaic mé duine den cheathrar sin a tháinig amach ar dtús, agus rug sé ar an gcéad réalta a thit ón spéir, agus cheangail sé a lámha agus a chosa agus chaith sé isteach san aibéis í. Bhí an aibéis sin cúng agus domhain, agus uafásach agus dorcha.
2. Agus tharraing duine acu claíomh, agus thug sé do na heilifintí, na camaill agus na hasail é: ansin thosaigh siad ag bualadh a chéile, agus chrith an talamh ar fad dá mbarr.
3. Agus mé ag féachaint sa fhís, féach, chaith duine den cheathrar a tháinig amach clocha orthu ón spéir, agus bhailigh sé agus thóg sé na réaltaí móra go léir a raibh a mbaill rúnda cosúil le baill capall, agus cheangail sé iad go léir ar láimh agus ar chos, agus chaith sé iad i ndubhach na talún.

CAIBIDIL 89

1. Agus chuaigh duine den cheathrar sin chuig an tarbh bán sin agus thug sé treoir dó i rún, gan eagla air: rugadh ina tharbh é agus rinneadh fear de, agus thóg sé soitheach mór dó féin agus chónaigh sé air; agus chónaigh trí tharbh leis sa soitheach sin agus clúdaíodh iad.
2. Agus thóg mé mo shúile suas i dtreo na bhflaitheas arís agus chonaic mé díon ard, agus seacht sruthán uisce air, agus na srutháin sin ag sileadh le go leor uisce isteach i gclós.
3. Agus chonaic mé arís, agus féach, bhí tobair oscailte ar dhromchla an imfhál mhóir sin, agus thosaigh an t-uisce ag borradh agus ag ardú ar an dromchla, agus chonaic mé an imfhál sin go dtí go raibh a dhromchla ar fad clúdaithe le huisce.
4. Agus mhéadaigh an t-uisce, an dorchadas, agus an ceo air; agus mé ag féachaint ar airde an uisce sin, bhí an t-uisce sin tar éis ardú os cionn airde an imfhálaithe sin, agus bhí sé ag sruthlú thar an imfhálú sin, agus sheas sé ar an talamh.
5. Agus bailíodh eallach an imfhálaithe sin go léir le chéile go dtí gur chonaic mé conas a chuaigh siad go tóin poill agus a shlogadh suas iad agus a fuair bás san uisce sin.
6. Ach shnámh an soitheach sin ar an uisce, agus chuaigh na daimh agus na heilifintí agus na camaill agus na hasail go léir go tóin poill leis na hainmhithe go léir, ionas nach bhfaca mé iad a thuilleadh, agus ní raibh siad in ann éalú, ach fuair siad bás agus chuaigh siad go tóin poill sna doimhneachtaí.
7. Agus chonaic mé arís sa fhís go dtí gur baineadh na srutháin uisce sin ón díon ard sin, agus gur leagadh suas scoilteanna na talún agus gur osclaíodh aibhneas eile.
8. Ansin thosaigh an t-uisce ag rith síos isteach iontu seo, go dtí gur tháinig an talamh chun solais; ach shocraigh an soitheach sin ar an talamh, agus d'imigh an dorchadas agus tháinig solas chun solais.
9. Ach tháinig an tarbh bán sin a bhí ina fhear amach as an soitheach sin, agus na trí tharbh leis, agus bhí ceann acu bán cosúil leis an tarbh sin, agus ceann acu dearg mar fhuil, agus ceann eile dubh: agus d'imigh an tarbh bán sin uathu.

10-27. Ó bhás Naoi go dtí an tEacsadas.

10. Agus thosaigh siad ag tabhairt amach beithígh na páirce agus éin, ionas gur tháinig cineálacha éagsúla chun cinn: leoin, tíogair, mac tíre, madraí, hiéiní, torca fiáine, sionnaigh, ioraí, muca, fabhcúin, bultúir, eitleoga, iolair, agus fiach dubh; agus rugadh tarbh bán ina measc.

11. Agus thosaigh siad ag greimniú a chéile; ach an tarbh bán sin a rugadh ina measc ghin sé asal fiáin agus tarbh bán leis, agus mhéadaigh na hasail fhiáine.
12. Ach ghin an tarbh sin a rugadh uaidh torc fiáin dubh agus caora bhán; agus ghin an chéad cheann acu go leor torc, ach ghin an caora sin dhá chaora dhéag.
13. Agus nuair a bhí an dá chaora dhéag sin fásta, thug siad ceann acu do na hasail, agus thug na hasail sin an chaora sin do na mac tíre arís, agus d'fhás an chaora sin i measc na mac tíre.
14. Agus thug an Tiarna an t-aon chaora déag chun cónaí leis agus chun féarach leis i measc na mac tíre: agus iolraigh siad agus rinneadh go leor tréada caorach díobh.
15. Agus thosaigh na mac tíre ag cur eagla orthu, agus chuir siad brú orthu go dtí gur scrios siad a gcuid beag, agus chaith siad a gcuid óg isteach in abhainn uisce fairsing: ach thosaigh na caoirigh sin ag caoineadh os ard mar gheall ar a gcuid beag, agus ag gearán lena dTiarna.
16. Agus theith caora a sábháladh ó na mac tíre agus d'éalaigh sí chuig na hasail fhiáine; agus chonaic mé na caoirigh ag caoineadh agus ag gol, agus ag impí ar a dTiarna le gach neart, go dtí gur tháinig Tiarna na gcaorach anuas ag guth na gcaorach ó áit chónaithe ard, agus gur tháinig sé chucu agus gur thug sé aire dóibh.
17. Agus ghlaoigh sé ar an gcaora sin a d'éalaigh ó na mac tíre, agus labhair sé léi faoi na mac tíre go dtabharfadh sí rabhadh dóibh gan teagmháil a dhéanamh leis na caoirigh.
18. Agus chuaigh na caoirigh chuig na mac tíre de réir bhriathar an Tiarna, agus bhuail caora eile léi agus chuaigh sí léi, agus chuaigh an bheirt acu isteach i dtiús na mac tíre sin le chéile, agus labhair siad leo agus thug siad rabhadh dóibh gan teagmháil a dhéanamh leis na caoirigh feasta.
19. Agus ansin chonaic mé na mac tíre, agus an chaoi a raibh siad ag cur brú mór ar na caoirigh lena neart go léir; agus ghlaodh na caoirigh os ard.
20. Agus tháinig an Tiarna chuig na caoirigh agus thosaigh siad ag bualadh na mac tíre sin: agus thosaigh na mac tíre ag caoineadh; ach tháinig tost ar na caoirigh agus stop siad láithreach ag béicíl.
21. Agus chonaic mé na caoirigh go dtí gur imigh siad ó measc na mac tíre; ach bhí súile na mac tíre dallta, agus d'imigh na mac tíre sin ag tóraíocht na gcaorach lena neart go léir.
22. Agus chuaigh Tiarna na gcaorach leo, mar cheannaire orthu, agus lean a chaoirigh uile é: agus bhí a aghaidh lonrach agus glórmhar agus uafásach le feiceáil.
23. Ach thosaigh na mac tíre ag leanúint na gcaorach sin go dtí gur shroich siad farraige uisce.
24. Agus roinneadh an fharraige sin, agus sheas an t-uisce ar an taobh seo agus ar an taobh eile os a gcomhair, agus threoraigh a dTiarna iad agus chuir sé É féin eatarthu agus na mac tíre.
25. Agus ós rud é nár chonaic na mac tíre na caoirigh fós, chuaigh siad isteach i lár na farraige sin, agus lean na mac tíre na caoirigh, agus rith na mac tíre sin ina ndiaidh isteach sa bhfarraige sin.
26. Agus nuair a chonaic siad Tiarna na gcaorach, chas siad chun teitheadh roimh a aghaidh, ach bhailigh an fharraige sin í féin le chéile, agus rinneadh mar a cruthaíodh í, agus at an t-uisce agus d'ardaigh sé go dtí gur chlúdaigh sé na mac tíre sin.
27. Agus chonaic mé go dtí gur bádh na mac tíre go léir a lean na caoirigh sin.

28-40. Iosrael san Fhásach, Tabhairt an Dlí, Dul Isteach sa Phalaistín.

28. Ach d'éalaigh na caoirigh ón uisce sin agus chuaigh siad amach i bhfásach, áit nach raibh uisce ná féar ann; agus thosaigh siad ag oscailt a súl agus ag feiceáil; agus chonaic mé Tiarna na gcaorach ag tabhairt uisce agus féar dóibh, agus an caora sin ag imeacht agus ag treorú iad.
29. Agus chuaigh an caora sin suas go barr na carraige arda sin, agus chuir Tiarna na gcaorach chucu í.
30. Agus ina dhiaidh sin chonaic mé Tiarna na gcaorach a sheas os a gcomhair, agus bhí a chuma mór agus uafásach agus maorga, agus chonaic na caoirigh sin go léir é agus bhí eagla orthu roimhe.
31. Agus bhí eagla agus crith orthu uile roimhe, agus ghlaoigh siad ar an gcaora sin a bhí ina measc: "Ní féidir linn seasamh os comhair ár dTiarna ná féachaint air."
32. Agus chuaigh an caora a threoraigh iad suas arís go barr na carraige sin, ach thosaigh na caoirigh ag dul i ndath agus ag dul ar seachrán ón mbealach a léirigh sé dóibh, ach ní raibh a fhios ag an gcaora sin é.
33. Agus bhí Tiarna na gcaorach thar a bheith feargach ina gcoinne, agus fuair an chaora sin faoi deara é, agus chuaigh sí anuas ó bharr na carraige, agus tháinig sí chuig na caoirigh, agus fuair sí an chuid is mó díobh dall agus tite ar shiúl.
34. Agus nuair a chonaic siad é, tháinig eagla agus crith orthu roimhe, agus theastaigh uathu filleadh ar a gcuid cróite.
35. Agus thug an caora sin caoirigh eile léi, agus tháinig sí chuig na caoirigh sin a bhí imithe ar seachrán, agus thosaigh sí á marú; agus bhí eagla ar na caoirigh roimh a láithreacht, agus ar an gcaoi sin thug an caora sin ar ais na caoirigh sin a bhí imithe ar seachrán, agus d'fhill siad ar a gcuid cróite.
36. Agus chonaic mé sa fhís seo gur tháinig an caora sin ina fear agus gur thóg sé teach do Thiarna na gcaorach, agus gur chuir sé na caoirigh go léir sa teach sin.
37. Agus chonaic mé go dtí gur thit an caora seo a bhuail leis an gcaora a threoraigh iad ina gcodladh: agus chonaic mé go dtí gur bhásaigh na caoirigh mhóra go léir agus gur éirigh na cinn bheaga ina n-áit, agus gur tháinig siad chuig féarach, agus gur chuaigh siad i dtreo srutha uisce.
38. Ansin tharraing an caora sin, a gceannaire a bhí ina fhear, siar uathu agus thit sé ina chodladh, agus lorg na caoirigh go léir í agus ghlaodh siad uirthi le caoineadh mór.
39. Agus chonaic mé iad go dtí gur stop siad ag caoineadh ar son na caorach sin agus gur thrasnaigh siad an sruth uisce sin, agus ansin d'éirigh an dá chaora mar cheannairí in áit na ndaoine a bhí i gceannas orthu agus thit siad ina gcodladh.
40. Agus chonaic mé go dtí gur tháinig na caoirigh go dtí áit bhreá, agus tír thaitneamhach agus ghlórmhar, agus chonaic mé go dtí gur shásaíodh na caoirigh sin; agus sheas an teach sin ina measc sa tír thaitneamhach.

41-50. Ó aimsir na mBreithiúna go dtí tógáil an Teampaill.

41. Agus uaireanta osclaíodh a súile, agus uaireanta dallfaí iad, go dtí gur éirigh caora eile agus gur threoraigh sí iad agus gur thug sí ar ais iad go léir, agus osclaíodh a súile.
42. Agus thosaigh na madraí, na sionnaigh agus na torca fiáine ag ithe na gcaorach sin go dtí gur thóg Tiarna na gcaorach caora eile, reithe, as a measc, a threoraigh iad.
43. Agus thosaigh an reithe sin ag bualadh na madraí, na sionnach agus na dtorc fiáin sin ar gach taobh go dtí gur scrios sé iad go léir.
44. Agus chonaic an caora sin a raibh a súile oscailte an reithe sin, a bhí i measc na gcaorach, go dtí gur thréig sé a ghlóir agus gur thosaigh sé ag bualadh na gcaorach sin, agus gur shaltair sé orthu, agus gur iompar sé é féin go mí-oiriúnach.
45. Agus chuir Tiarna na gcaorach an t-uan chuig uan eile agus thóg sé é chun bheith ina reithe agus ina cheannaire ar na caoirigh in ionad an reithe sin a thréig a ghlóir.
46. Agus chuaigh sé chuige agus labhair sé leis ina aonar, agus thóg sé reithe de, agus rinne sé prionsa agus ceannaire na gcaorach de; ach le linn na n-imeachtaí seo go léir, bhí na madraí sin ag cur srian ar na caoirigh.
47. Agus lean an chéad reithe an dara reithe sin, agus d’éirigh an dara reithe sin agus theith sé roimhe; agus chonaic mé go dtí gur tharraing na madraí sin an chéad reithe anuas.
48. Agus d’éirigh an dara reithe sin agus threoraigh sé an caora bheag.
49. Agus d’fhás na caoirigh sin agus d’iolraigh siad; ach bhí eagla ar na madraí, na sionnaigh, agus na torca fiáine go léir agus theith siad roimhe, agus bhuail an reithe sin na hainmhithe fiáine agus mharaigh siad iad, agus ní raibh aon chumhacht ag na hainmhithe fiáine sin i measc na gcaorach a thuilleadh agus níor ghoid siad aon rud uathu a thuilleadh. Agus ghin an reithe sin go leor caorach agus thit sé ina chodladh; agus rinneadh reithe de chaora bheag ina háit, agus rinneadh prionsa agus ceannaire de na caoirigh sin.
50. Agus tháinig an teach sin chun bheith mór agus leathan, agus tógadh é do na caoirigh sin: agus tógadh túr ard agus mór ar an teach do Thiarna na gcaorach, agus bhí an teach sin íseal, ach bhí an túr ard agus uasal, agus sheas Tiarna na gcaorach ar an túr sin agus thairg siad bord lán os a chomhair.

51-67. An dá Ríocht Iosrael agus Iúdá, go dtí Scrios Iarúsailéim.

51. Agus chonaic mé na caoirigh sin arís gur chuaigh siad ar an mbóthar mícheart arís agus gur imigh siad ar go leor bealaí, agus gur thréig siad a dteach, agus ghlaoigh Tiarna na gcaorach ar chuid acu as measc na gcaorach agus chuir sé chucu iad, ach thosaigh na caoirigh á marú.
52. Agus sábháladh duine acu agus níor maraíodh é, agus rith sé leis agus ghlaodh sé os ard os cionn na gcaorach; agus rinne siad iarracht é a mharú, ach shábháil Tiarna na gcaorach é ó na caoirigh, agus thug sé aníos chugam é, agus chuir sé faoi deara dó cónaí ann.
53. Agus chuir sé mórán caorach eile chucu le fianaise a thabhairt dóibh agus caoineadh a dhéanamh orthu.
54. Agus ina dhiaidh sin chonaic mé nuair a thréig siad teach an Tiarna agus a thúr gur thit siad ar shiúl go hiomlán, agus gur dalladh a súile; agus chonaic mé Tiarna na gcaorach an chaoi ar dhéanadh sé mórán marú ina measc ina dtréada go dtí gur thug na caoirigh sin cuireadh don sléacht sin agus gur bhrath siad a áit.
55. Agus thug sé iad i lámha na leon agus na dtíogair, agus na mac tíre agus na n-iéiní, agus i lámha na sionnach, agus na n-ainmhithe fiáine go léir, agus thosaigh na hainmhithe fiáine sin ag stróiceadh na gcaorach sin ina bpíosaí.
56. Agus chonaic mé gur thréig sé a dteach agus a dtúr agus gur thug sé iad go léir i lámha na leon, le go ndéanfaidís iad a stróiceadh agus a shlogadh, i lámha na n-ainmhithe fiáine go léir.
57. Agus thosaigh mé ag béicíl os ard le mo neart go léir, agus ag achainí ar Thiarna na gcaorach, agus ag cur i láthair dó maidir leis na caoirigh gur shlog na hainmhithe fiáine go léir iad.
58. Ach d’fhan sé gan corraí, cé gur chonaic sé é, agus bhí áthas air gur ith agus gur slogadh agus gur robáladh iad, agus gur fhág sé iad le bheith ithte i lámha na n-ainmhithe go léir.
59. Agus ghlaoigh sé seachtó aoire, agus chaith sé na caoirigh sin chucu le go bhféadfaidís iad a choinneáil ar a dtithe, agus labhair sé leis na haoirí agus lena gcomrádaithe: "Lig do gach duine agaibh na caoirigh a choinneáil ar a dtithe feasta, agus déanaigí gach a n-ordóidh mé daoibh."
60. Agus tabharfaidh mé ar láimh daoibh iad, líonta go cuí, agus inseoidh mé daoibh cé acu díobh atá le scriosadh - agus scriosfaidh sibhse iad." Agus thug sé na caoirigh sin dóibh.
61. Agus ghlaoigh sé ar dhuine eile agus labhair sé leis: “Tabhair faoi deara agus tabhair aird ar gach a ndéanfaidh na haoirí leis na caoirigh sin; óir scriosfaidh siad níos mó díobh ná mar a d’ordaigh mé dóibh.”
62. Agus gach barraíocht agus an scrios a dhéanfar trí na haoirí, taifead cé mhéad a scriosann siad de réir mo ordaithe, agus cé mhéad de réir a ngealtachta féin: taifead i gcoinne gach aoire aonair an scrios go léir a dhéanann sé.
63. Agus léigh amach os mo chomhair de réir uimhreach cé mhéad a scriosann siad, agus cé mhéad a thugann siad ar láimh le scriosadh, ionas go mbeidh sé seo agam mar fhianaise ina gcoinne, agus go mbeidh a fhios agam gach gníomh de chuid na n-aoirí, ionas go dtuigfidh mé agus go bhfeicfidh mé cad a dhéanann siad, cibé an gcloíonn siad le mo ordú a d’ordaigh mé dóibh nó nach gcloíonn.
64. Ach ní bheidh a fhios acu é, agus ní inseoidh tú dóibh é, ná ní thabharfaidh tú rabhadh dóibh, ach taifead i gcoinne gach duine aonair an scrios go léir a dhéanann na haoirí ina am féin agus cuir gach rud os mo chomhair."
65. Agus chonaic mé go raibh na haoirí sin ag innilt ina séasúr, agus thosaigh siad ag marú agus ag scriosadh níos mó ná mar a ordaíodh dóibh, agus thug siad na caoirigh sin i lámha na leon.
66. Agus d'ith na leoin agus na tíogair an chuid is mó de na caoirigh sin, agus d'ith na torca fiáine iad leo; agus dhóigh siad an túr sin agus scrios siad an teach sin.
67. Agus bhrónaigh mé go mór faoin túr sin mar gur leagadh teach na gcaorach, agus ina dhiaidh sin ní raibh mé in ann a fheiceáil an ndeachaigh na caoirigh sin isteach sa teach sin.

68-71. An Chéad Tréimhse de na Rialtóirí Aingealacha -- ó Scrios Iarúsailéim go dtí an Filleadh ón mBraighdeanas.

68. Agus thug na haoirí agus a gcomhghleacaithe na caoirigh sin do na hainmhithe fiáine go léir, le go n-ithfidís iad, agus fuair gach duine acu líon cinnte ina am féin: scríobhadh i leabhar cé mhéad díobh a scrios gach duine acu.
69. Agus mharaigh agus scrios gach duine acu i bhfad níos mó ná mar a bhí forordaithe; agus thosaigh mé ag caoineadh agus ag caoineadh mar gheall ar na caoirigh sin.
70. Agus mar sin sa fhís chonaic mé an té a scríobh, conas a scríobh sé síos gach duine a scrios na haoirí sin, lá i ndiaidh lae, agus a thug sé suas agus a leag sé síos agus a thaispeáin sé an leabhar ar fad do Thiarna na gcaorach - fiú gach rud a rinne siad, agus gach rud a chuir gach duine acu ar ceal, agus gach rud a thug siad thar an scrios.
71. Agus léadh an leabhar os comhair Thiarna na gcaorach, agus thóg sé an leabhar as a láimh agus léigh sé é agus shéalaigh sé é agus leag sé síos é.

72-77. An Dara Tréimhse -- ó aimsir Chíoras go dtí aimsir Alastair Mhóir.

72. Agus láithreach chonaic mé conas a bhí na haoirí ag féarach ar feadh dhá uair déag, agus féach, d’fhill triúr de na caoirigh sin ar ais agus tháinig siad isteach agus thosaigh siad ag tógáil suas gach a raibh tite as an teach sin; ach rinne na torca fiáine iarracht bac a chur orthu, ach ní raibh siad in ann.
73. Agus thosaigh siad ag tógáil arís mar a bhí roimhe, agus thóg siad an túr sin, agus tugadh an túr ard air; agus thosaigh siad arís ag cur boird os comhair an túir, ach bhí an t-arán go léir air truaillithe agus neamhíon.
74. Agus maidir leis seo go léir, dalladh súile na gcaorach sin ionas nach bhfaca siad, agus súile a n-aoirí mar an gcéanna; agus thug siad iad i líon mór dá n-aoirí le scriosadh, agus shaltair siad na caoirigh lena gcosa agus shlog siad iad.
75. Agus d’fhan Tiarna na gcaorach gan corraí go dtí gur scaipeadh na caoirigh go léir thar an bpáirc agus gur meascadh leo iad, agus níor shábháil siad iad ó láimh na n-ainmhithe.
76. Agus thug an té a scríobh an leabhar suas é, agus thaispeáin sé agus léigh sé os comhair Thiarna na gcaorach é, agus impigh sé air ar a son, agus d’impigh sé air ar a son agus é ag taispeáint dó gníomhartha uile na n-aoirí, agus ag tabhairt fianaise os a chomhair i gcoinne na n-aoirí uile.
77. Agus thóg sé an leabhar féin agus leag sé síos ina aice é agus d’imigh sé.

CAIBIDIL 90

1-5. An Tríú Tréimhse -- ó Alastar Mór go dtí Ceannas na Gréige agus na Siria.

1. Agus chonaic mé go dtí seo gur ghlac tríocha cúigear aoire le hithe na gcaorach, agus gur chríochnaigh siad a dtréimhsí féin mar a rinne an chéad duine; agus ghlac daoine eile leo, le hithe a thabhairt dóibh ar feadh a dtréimhse féin, gach aoire ina thréimhse féin.
2. Agus ina dhiaidh sin chonaic mé i mo fhís gach éan den spéir ag teacht, na hiolair, na bultúir, na cítíní, na préacháin; ach threoraigh na hiolair na héin go léir; agus thosaigh siad ag ithe na gcaorach sin, ag piocadh amach a súile agus ag ithe a gcuid feola.
3. Agus scread na caoirigh amach mar gheall ar na héin a bhí ag ithe a gcuid feola, agus d’fhéach mé agus chaoin mé i mo chodladh faoin aoire a bhí ag tabhairt aire do na caoirigh.
4. Agus chonaic mé go dtí gur shlog na madraí, na hiolair agus na heitleoga na caoirigh sin, agus nár fhág siad feoil ná craiceann ná féitheacha orthu, agus ní raibh ach a gcnámha ina seasamh. Thit a gcnámha ar an talamh freisin, agus níor líon mór caoirigh.
5. Agus chonaic mé go dtí gur ghlac triúr is fiche páirt sa féarach agus gur chríochnaigh siad ocht n-uaire is caoga ina dtréimhsí éagsúla.

6-12. An Ceathrú Tréimhse -- ó Cheannas na Gréige agus na Siria go dtí Éirí Amach na Macabéach.

6. Ach féach, rugadh uain ag na caoirigh bhána sin, agus thosaigh siad ag oscailt a súile agus ag feiceáil, agus ag caoineadh leis na caoirigh.
7. Sea, ghlaodh siad orthu, ach níor éist siad leis an méid a dúirt siad leo, ach bhí siad thar a bheith bodhar, agus bhí a súile dall go han-mhór.
8. Agus chonaic mé sa fhís conas a d’eitil na préacháin ar na huain sin agus gur ghabh siad ceann acu, agus gur bhris siad na caoirigh ina bpíosaí agus gur shlog siad iad.
9. Agus chonaic mé go raibh adharca ag fás ar na huain sin, agus gur chaith na préacháin a n-adharca síos; agus chonaic mé go raibh adharc mór ag fás ar cheann de na caoirigh sin, agus gur osclaíodh a súile.
10. Agus d’fhéach sé orthu agus d’oscail a súile, agus ghlaoigh sé ar na caoirigh, agus chonaic na reithe é agus rith siad go léir chuige.
11. Agus in ainneoin seo go léir, lean na hiolair agus na bultúir agus na préacháin agus na cleití sin orthu ag stróiceadh na gcaorach agus ag tuirlingt orthu agus ag slugadh iad: d’fhan na caoirigh ina dtost fós, ach chaoin agus ghlaodh na reithe.
12. Agus throid na préacháin sin agus throid siad leis agus rinne siad iarracht a adharc a leagan síos, ach ní raibh aon chumhacht acu air.

13-19. An tIonsaí Deireanach ó na Gintlithe ar na Giúdaigh (áit a bhfuil 13-15 agus 16-18 ina ndúbléid).

13. Agus chonaic mé go dtí gur tháinig na haoirí, na hiolair, na bultúir agus na heitleoga, agus gur ghlaoigh siad ar na préacháin go mbrisfidís adharc an reithe sin, agus throid siad agus throid siad leis, agus throid sé leo agus ghlaoigh sé go dtiocfadh a chabhair.
14. Agus chonaic mé go dtí gur tháinig an fear sin, a scríobh síos ainmneacha na n-aoirí agus a thug suas i láthair Thiarna na gcaorach, agus a chabhraigh leis agus a thaispeáin gach rud dó: tháinig sé anuas chun cabhair a thabhairt don reithe sin.
15. Agus chonaic mé go dtí gur tháinig Tiarna na gcaorach chucu i bhfeirg, agus theith gach duine a chonaic é, agus thit siad go léir faoina scáth óna aghaidh.

16. Bailíodh na hiolair agus na bultúir agus na préacháin agus na cleití go léir le chéile, agus tháinig leo caoirigh na páirce go léir, sea, tháinig siad go léir le chéile, agus chabhraigh siad lena chéile adharc an reithe a bhriseadh.

17. Agus chonaic mé an fear sin a scríobh an leabhar de réir ordaithe an Tiarna, go dtí gur oscail sé an leabhar sin faoin scrios a rinne an dáréag aoire dheireanacha sin, agus gur léirigh sé gur scrios siad i bhfad níos mó ná a réamhtheachtaithe, os comhair Thiarna na gcaorach.

18. Agus chonaic mé go dtáinig Tiarna na gcaorach chucu agus gur ghlac sé bata a fheirge ina láimh, agus gur bhuail sé an talamh, agus gur scoilt an talamh, agus gur thit na hainmhithe agus na héin uile ón spéir as measc na gcaorach sin, agus gur shlog an talamh iad agus gur chlúdaigh sé iad.

19. Agus chonaic mé go dtí gur tugadh claíomh mór do na caoirigh, agus chuaigh na caoirigh ar aghaidh i gcoinne gach beithíoch sa réimse chun iad a mharú, agus theith gach beithíoch agus éin an spéir rompu.

20-27. Breithiúnas na nAingeal Tite, na nAoirí, agus na nEaspóidigh.

20. Agus chonaic mé go raibh ríchathaoir tógtha sa tír thaitneamhach, agus shuigh Tiarna na gcaorach air, agus ghlac an duine eile na leabhair séalaithe agus d’oscail sé iad os comhair Thiarna na gcaorach.

21. Agus ghlaoigh an Tiarna ar na seachtar chéad fhir bána sin, agus d’ordaigh sé dóibh na réaltaí uile a raibh a mbaill phríobháideacha cosúil le baill chapall a thabhairt os a chomhair, ag tosú leis an gcéad réalta a threoraigh an bealach, agus thug siad iad uile os a chomhair.

22. Agus dúirt sé leis an bhfear a scríobh roimhe, duine de na seachtar caoirigh sin, agus dúirt sé leis: "Tóg na seachtó aoire sin ar thug mé na caoirigh dóibh, agus a mharaigh níos mó ná mar a d'ordaigh mé dóibh, trí iad a thógáil ar a n-údarás féin."

23. Agus féach, bhí siad uile ceangailte, chonaic mé, agus sheas siad uile os a chomhair.

24. Agus tugadh an breithiúnas ar dtús os cionn na réaltaí, agus tugadh breithiúnas orthu agus fuarthas ciontach iad, agus chuaigh siad go dtí áit an bhreithiúnais, agus caitheadh iad isteach i ndubhach, lán de thine agus lasracha, agus lán de cholúin tine.

25. Agus breithníodh na seachtó aoire sin agus fuarthas ciontach iad, agus caitheadh isteach sa duibheagán tine sin iad.

26. Agus chonaic mé ag an am sin conas a osclaíodh aibéis cosúil leis i lár na talún, lán tine, agus thug siad na caoirigh dallta sin, agus tugadh breithiúnas orthu go léir agus fuarthas ciontach iad agus caitheadh iad isteach sa aibéis tine seo, agus dódh iad; anois bhí an aibéis seo ar dheis an tí sin.

27. Agus chonaic mé na caoirigh sin ag dó agus a gcnámha ag dó.

28-38. An Iarúsailéim Nua, Tiontú na nGintlithe a tháinig slán, Aiséirí na bhFíréan, an Meisias.

28. Agus sheas mé suas le breathnú go dtí gur fhill siad suas an sean-teach sin; agus gur thug siad leo na piléir go léir, agus fillte suas na bíomaí agus na maisiúcháin go léir den teach leis ag an am céanna, agus thug siad leo é agus leag siad é in áit i ndeisceart na tíre.

29. Agus chonaic mé go dtí gur thug Tiarna na gcaorach teach nua níos mó agus níos airde ná an chéad cheann, agus gur chuir sé suas é in áit an chéad cheann a raibh fillte suas ann: bhí a chuid piléar uile nua, agus bhí a mhaisiúcháin nua agus níos mó ná iad siúd den chéad cheann, an seancheann a bhain sé leis, agus bhí na caoirigh uile istigh ann.

30. Agus chonaic mé na caoirigh uile a fágadh, agus na hainmhithe uile ar an talamh, agus na héin uile sa spéir, ag titim síos agus ag déanamh ómóis dóibh, ag achainí orthu agus ag géilleadh dóibh i ngach ní.

31. Agus ina dhiaidh sin, an triúr a bhí gléasta i mbán agus a rug greim orm de mo lámh, a thóg mé suas roimhe sin, agus lámh an reithe sin a rug greim orm freisin, thóg siad mé suas agus chuir siad síos mé i measc na gcaorach sin sular tugadh an breithiúnas.

32. Agus bhí na caoirigh sin uile bán, agus bhí a n-olann flúirseach agus glan.

33. Agus bhailigh gach a raibh scriosta agus scaipthe, agus gach beithíoch sa réimse, agus gach éan sa spéir, le chéile sa teach sin, agus rinne Tiarna na gcaorach áthas mór mar gheall go raibh siad go léir maith agus gur fhill siad ar a theach.

34. Agus chonaic mé go dtí gur leag siad síos an claíomh sin, a tugadh do na caoirigh, agus thug siad ar ais isteach sa teach é, agus séalaíodh é os comhair láithreacht an Tiarna, agus tugadh cuireadh do na caoirigh go léir isteach sa teach sin, ach níor choinnigh sé iad.

35. Agus osclaíodh súile a n-uile duine, agus chonaic siad an mhaith, agus ní raibh aon duine ina measc nár chonaic.

36. Agus chonaic mé go raibh an teach sin mór agus leathan agus an-lán.

37. Agus chonaic mé tarbh bán a rugadh, le adharca móra agus bhí eagla ar gach beithíoch sa réimse agus ar gach éan san aer roimhe agus rinne siad achainí air an t-am ar fad.

38. Agus chonaic mé go dtí gur athraíodh a nglúnta uile, agus gur tairbh gheala a rinneadh díobh uile; agus rinneadh uan den chéad cheann acu, agus rinneadh ainmhí mór den uan sin agus adharca móra dubha ar a cheann; agus rinne Tiarna na gcaorach áthas air agus ar na daimh uile. 39. Agus chodail mé ina measc: agus dhúisigh mé agus chonaic mé gach rud.

40. Seo í an fhís a chonaic mé agus mé i mo chodladh, agus dhúisigh mé agus bheannaigh mé Tiarna na fíréantachta agus thug mé glóir dó.

41. Ansin ghuil mé le caoineadh mór agus níor stad mo dheora go dtí nach raibh mé in ann é a sheasamh níos mó: nuair a chonaic mé, shreabh siad mar gheall ar a raibh feicthe agam; óir tiocfaidh gach rud agus comhlíonfar é, agus taispeánadh dom gach gníomh de chuid na ndaoine ina n-ord.

42. An oíche sin chuimhnigh mé ar an gcéad aisling, agus mar gheall air ghuil mé agus bhí mé buartha -- mar gur chonaic mé an fhís sin.

CAIBIDIL 91

1. ‘Anois, a mhic Mhathúisealá, glaoigh ar do dheartháireacha uile chugam, agus cruinnigh mic do

mháthar uile chugam; óir glaonn an focal orm, agus doirteadh an spiorad orm, ionas go dtaispeánfainn daoibh gach a tharlóidh daoibh go deo.'

2. Agus chuaigh Methusalah ansin agus ghlaoigh sé a dheartháireacha uile chuige agus chruinnigh sé a ghaolta le chéile.

3. Agus labhair sé le gach duine de chlann na fíréantachta agus dúirt sé: 'Éistigí, a chlann Enoch, le gach focal a deir bhur n-athair, agus éistigí go cruinn le guth mo bhéil; mar spreagaim sibh agus deirim libh, a ghrá geal: Gráigh an fíréantacht agus siúil inti.'

4. Agus ná druidim leis an ionracas le croí dúbailte, Agus ná bí i gcomhluadar leo siúd a bhfuil croí dúbailte acu, Ach siúil san fhíréantacht, a mhic. Agus treoróidh sé sibh ar chosáin mhaithe, Agus beidh an fhíréantacht mar chompánach agaibh.

5. Óir tá a fhios agam go gcaithfidh foréigean dul i méid ar an talamh, agus go gcuirfear pionós mór i bhfeidhm ar an talamh, agus go dtiocfaidh deireadh leis an éagóir go léir: gearrfar óna fhréamhacha é, agus scriosfar a struchtúr ar fad.

6. Agus cuirfear deireadh leis an éagóir ar an talamh arís, agus beidh gach gníomh éagórach agus foréigin i réim, agus beidh an chionta i ndá chéim.

7. Agus nuair a mhéadóidh peaca agus éagóir agus blaisféim, agus foréigean i ngach cineál gníomhartha, agus nuair a mhéadóidh an tréigin, an cion agus an neamhghlaine, tiocfaidh pionós mór ó neamh ar gach duine díobh seo, agus tiocfaidh an Tiarna naofa amach le fearg agus le pionós chun breithiúnas a chur i gcrích ar talamh.

8. Sna laethanta sin gearrfar an foréigean óna fhréamhacha, agus fréamhacha na héagóra mar aon leis an gcealg, agus scriosfar iad ó faoi neamh.

9. Agus tréigfear uile íol na bpáganach, agus loiscfear na teampaill le tine, agus bainfear iad den domhan ar fad, agus teilgfear iad i mbreithiúnas tine, agus rachaidh siad amú i bhfeirg agus i mbreithiúnas cráite go deo.

10. Agus éireoidh na fíréin as a gcodladh, Agus éireoidh eagna agus tabharfar dóibh í.

11. Agus ina dhiaidh sin gearrfar fréamhacha na héagóra, agus scriosfar na peacaigh leis an gclaíomh ... gearrfar amach iad ó na blaisfheara i ngach áit, agus básfar iad siúd a phleanálann foréigean agus iad siúd a dhéanann blaisféim leis an gclaíomh.

12. Agus ina dhiaidh sin beidh seachtain eile ann, an t-ochtú seachtain, seachtain na fíréantachta, agus tabharfar claíomh di chun breithiúnas fíréanta a chur i bhfeidhm ar na daoine atá ag brúchtadh an tsléibhe, agus cuirfear peacaigh i lámha na bhfíréan.

13. Agus ag a dheireadh gheobhaidh siad tithe trína bhfíréantacht, agus tógfar teach don Rí Mór i nglóir go deo na ndeor,

14. Agus féachfaidh an cine daonna ar fad ar chonair na fíréantachta. Agus ina dhiaidh sin, sa naoú seachtain, nochtfar an breithiúnas fíréanta don domhan ar fad, agus imeoidh gach saothar na ndaoine gan dia ón talamh ar fad, agus scríobhfar síos an domhan le scriosadh.

15. Agus ina dhiaidh seo, sa deichiú seachtain sa seachtú cuid, beidh an breithiúnas mór síoraí ann, ina ndéanfaidh sé díoltas i measc na n-aingeal.

16. Agus imeoidh an chéad neamh agus imeoidh sé, Agus feicfear neamh nua, Agus tabharfaidh cumhachtaí uile na bhflaitheas solas seacht n-uaire.

17. Agus ina dhiaidh sin beidh seachtainí gan uimhir ann go deo, Agus beidh gach duine i maitheas agus i bhfíréantacht, Agus ní luafar peaca níos mó go deo.

18. Agus anois deirim libh, a mhic, agus taispeánfaidh mé daoibh cosáin na fíréantachta agus cosáin na foréigin. Sea, taispeánfaidh mé daoibh arís iad ionas go mbeidh a fhios agaibh cad a tharlóidh.

19. Anois, éistigí liom, a mhic, agus siúiligí ar chosáin na fíréantachta, agus ná siúiligí ar chosáin an fhoréigin; óir rachaidh gach duine a shiúlann ar chosáin na héagóra amú go deo.'

CAIBIDIL 92

1. An leabhar a scríobh Enoch -- Scríobh Enoch an teagasc eagna iomlán seo, a mholtar ag gach duine agus breitheamh ar an talamh uile do mo chlann uile a chónóidh ar an talamh. Agus do na glúnta atá le teacht a choinneoidh ionracas agus síocháin.

2. Ná bíodh buairt ar bhur spiorad mar gheall ar na hamanna; óir tá laethanta ceaptha ag an Duine Naofa agus Mór do gach ní.

3. Agus éireoidh an fíréan as a chodladh, Éireoidh sé agus siúlfaidh sé ar chosáin na fíréantachta, Agus beidh a chosán agus a chaint go léir i maitheas agus i ngrásta síoraí.

4. Beidh sé trócaireach leis an bhfíréan agus tabharfaidh sé ionracas síoraí dó, agus tabharfaidh sé cumhacht dó ionas go mbeidh sé bronnta le maitheas agus fíréantacht. Agus siúlfaidh sé i solas síoraí.

5. Agus imeoidh an peaca sa dorchadas go deo, agus ní fheicfear a thuilleadh é ón lá sin go deo na ndeor.

CAIBIDIL 93

1. Agus ina dhiaidh sin thug Enoch agus thosaigh sé ag insint ó na leabhair. Agus dúirt Enoch: 'Maidir le clann na fíréantachta agus le daoine roghnaithe an domhain, agus le planda na hionracais, labhróidh mé na rudaí seo, sea, cuirfidh mise Enoch in iúl daoibh iad, a mhic:

2. De réir mar a thaispeáin mé sa fhís neamhaí, Agus a bhfuil aithne agam air trí bhriathar na n-aingeal naofa, Agus a d'fhoghlaim mé ó na táibléid neamhaí.

3. Agus thosaigh Enoch ag insint ó na leabhair agus dúirt sé: 'Rugadh mé sa seachtú seachtain sa chéad seachtain, Cé go raibh breithiúnas agus fíréantacht fós ann.

4. Agus i mo dhiaidh éireoidh olc mór sa dara seachtain, agus beidh meabhlaireacht ag teacht chun cinn; agus ann beidh an chéad deireadh. Agus ann sábhálfar fear; agus tar éis a chríochnaithe fásfaidh an éagóir suas, agus déanfar dlí do na peacaigh.

5. Agus ina dhiaidh sin sa tríú seachtain ag a deireadh, toghfar fear mar phlanda breithiúnais fhíréanta, agus beidh a shliocht mar phlanda na fíréanta go deo.

6. Agus ina dhiaidh sin sa cheathrú seachtain, ag a deireadh, feicfear físeanna de na naoimh agus na fíréan, agus déanfar dlí do na glúnta uile agus imfhálú dóibh.

7. Agus ina dhiaidh sin sa chúigiú seachtain, ag a deireadh, tógfar teach na glóire agus an cheannais go deo.

8. Agus ina dhiaidh sin sa séú seachtain beidh gach duine a chónaíonn ann dall, Agus tréigfidh croíthe gach duine acu an eagna go neamhdhiagach. Agus ann rachaidh fear suas; Agus ag a dheireadh dófar teach an ríoga le tine, Agus scaipfear cine iomlán na fréimhe roghnaithe.
9. Agus ina dhiaidh sin sa seachtú seachtain éireoidh glúin easumhal, agus beidh go leor gníomhartha acu, agus beidh a ngníomhartha uile easumhal.
10. Agus ag a dheireadh toghfar, na fíréin tofa de phlanda síoraí na fíréantachta, Chun treoir seacht n-uaire a fháil maidir lena chruthú go léir.
11. Óir cé atá ann de chlann na ndaoine uile atá in ann guth an Aoine Naoimh a chloisteáil gan a bheith buartha? Agus cé atá in ann a chuid smaointe a cheapadh? Agus cé atá ann a fheiceann oibreacha uile na bhflaitheas?
12. Agus conas a bheadh duine ann a d'fhéadfadh na flaithis a fheiceáil, agus cé a d'fhéadfadh rudaí na bhflaitheas a thuiscint agus anam nó spiorad a fheiceáil agus a d'fhéadfadh a rá, nó dul suas agus a gcríoch go léir a fheiceáil agus smaoineamh orthu nó déanamh mar iad?
13. Agus cé acu de na daoine uile a d'fhéadfadh a fhios a bheith aige cad é leithead agus fad an domhain, agus cé dó a taispeánadh tomhas gach ceann acu?
14. Nó an bhfuil aon duine ann a d'fhéadfadh fad na bhflaitheas a aithint agus cé chomh mór is atá a airde, agus cad air a bhfuil sé bunaithe, agus cé chomh mór is atá líon na réaltaí, agus cá bhfuil na soilse uile suite?

CAIBIDIL 94

1. Agus anois deirim libh, a mhic, gráigí an fhíréantacht agus siúilí inti; óir is fiú glacadh le cosáin na fíréantachta, ach scriosfar agus imeoidh cosáin na héagóra go tobann.
2. Agus nochtfar cosáin an fhoréigin agus an bháis do dhaoine áirithe de ghlúin áirithe, agus fanfaidh siad i bhfad uathu, agus ní leanfaidh siad iad.
3. Agus anois deirim libh, a fhíréan: Ná siúlaigí i gcosáin na huilc, ná i gcosáin an bháis, agus ná druidim leo, ar eagla go scriosfar sibh.
4. Ach iarr agus roghnaigh fíréantacht agus saol tofa duit féin, agus siúil ar chosáin na síochána, agus mairfidh tú agus beidh rath ort.
5. Agus coinnigh mo bhriathra go daingean i smaointe bhur gcroí, Agus ná lig dóibh a bheith scriosta as bhur gcroí; Óir tá a fhios agam go gcuirfidh peacaigh cathú ar dhaoine chun eagna a iarraidh go holc, Ionas nach bhfaighfear áit di, Agus nach dtiocfaidh deireadh le haon chineál cathú.
6. Is mairg dóibh siúd a thógann éagóir agus leatrom, Agus a leagann meabhlaireacht mar bhunús; Óir scriosfar iad go tobann, Agus ní bheidh síocháin acu.
7. Is mairg dóibh siúd a thógann a dtithe le peaca; óir as a mbunús go léir a thitfidh siad, agus titfidh siad leis an gclaíomh. Agus iad siúd a gheobhaidh ór agus airgead i mbreithiúnas go tobann, caillfear iad.
8. Is mairg daoibh, a shaibhre, óir chuir sibh bhur muinín i bhur saibhreas, agus imeoidh sibh ó bhur saibhreas, mar nár chuimhin libh an Teachta is Airde i laethanta bhur saibhris.
9. Rinne sibh blaisféim agus éagóir, agus tá sibh réidh do lá an áir, agus do lá an dorchadais agus do lá an bhreithiúnais mhóir.
10. Mar seo a labhraím agus a dhearbhaím libh: An té a chruthaigh sibh, cuirfidh sé deireadh libh, agus ní bheidh aon trua ann as bhur dtitim, agus beidh bhur gCruthaitheoir sásta le bhur scrios.
11. Agus beidh do fhíréanaigh sna laethanta sin ina masla do na peacaigh agus do na daoine gan Dia.

CAIBIDIL 95

1. Ó, dá mbeadh mo shúile cosúil le scamall uisce, go ndéanfainn gol ort, agus mo dheora a dhoirteadh síos mar scamall uisce: go bhféadfainn scíth a ligean ó thrioblóid mo chroí!
2. Cé a lig daoibh maslaí agus olc a chleachtadh? Agus mar sin tiocfaidh breithiúnas oraibh, a pheacaigh.
3. Ná bíodh eagla oraibh roimh na peacaigh, a fhíréanaigh; óir tabharfaidh an Tiarna iad i bhur lámha arís, ionas go mbeidh sibh in ann breithiúnas a chur i gcrích orthu de réir bhur mianta.
4. Is mairg daoibh a dhéanann briathra anaithnide nach féidir a aisiompú: Dá bhrí sin, beidh leigheas i bhfad uait mar gheall ar bhur bpeacaí.
5. Is mairg duit a dhéanann cúiteamh olc ar do chomharsa; óir gheobhaidh tú cúiteamh de réir do shaothair.
6. Is mairg daoibh, a fhinnéithe bréagacha, agus dóibh siúd a mheáíonn éagóir, óir go tobann rachaidh sibh amú.
7. Is mairg daoibh, a pheacaigh, mar go ndéanann sibh géarleanúint ar na fíréin; mar gheall ar an éagóir, déanfar sibh a thabhairt suas agus a ghéarleanúint, agus beidh a cuing throm oraibh.

CAIBIDIL 96

1. Bíodh dóchas agaibh, a fhíréanaigh; óir go tobann scriosfar na peacaigh romhaibh, Agus beidh tiarnas agaibh orthu de réir bhur mianta.
2. Agus i lá an trioblóide a bheidh ar na peacaigh, éireoidh bhur gclann suas agus suas mar iolair, Agus beidh bhur nead níos airde ná na bultúir, Agus rachaidh sibh suas agus isteach i scoilteanna na talún, Agus i scoilteanna na carraige go deo mar chóiníní os comhair na n-éagórach, Agus osnóidh na siréin mar gheall oraibh - agus caoinfidh siad.
3. Dá bhrí sin, ná bíodh eagla oraibh, a dhaoine a d'fhulaing; óir is é an leigheas a bheidh mar chuid agaibh, agus soilseoidh solas geal oraibh, agus cloisfidh sibh glór na suaimhnis ó neamh.
4. Is mairg daoibh, a pheacaigh, mar go gcuireann bhur saibhreas cuma na bhfíréan oraibh, ach ciontaíonn bhur gcroíthe gur peacaigh sibh, agus beidh an fhíric seo mar fhianaise in bhur n-aghaidh mar chuimhneachán ar bhur ngníomhartha olca.
5. Is mairg daoibh a shlogann an chruithneacht is fearr, agus a ólann fíon i mbabhlaí móra, agus a shaltaíonn faoi chois na ndaoine bochta le bhur neart.
6. Is mairg daoibh a ólann uisce as gach tobar, óir go tobann caithfear sibh agus seargfar sibh, mar gur thréig sibh tobar na beatha.
7. Is mairg daoibh a dhéanann éagóir, agus meabhlaireacht agus blaisféim: beidh sé ina chuimhneachán in ur n-aghaidh ar an olc.

8. Is mairg daoibh, a chumhachtaigh, a chuireann brú ar na fíréin le neart; óir tá lá bhur scriosta ag teacht. Sna laethanta sin tiocfaidh laethanta maithe go leor ar na fíréin - i lá bhur mbreithiúnais.

CAIBIDIL 97

1. Creidigí, a fhíréan, go mbeidh na peacaigh ina náire, Agus go gcaillfear iad i lá na héagóra.
2. Bíodh a fhios agaibh, a pheacaigh, go bhfuil an Teachta is Airde ag tabhairt aire do bhur scrios, agus go ndéanann aingil na bhflaitheas áthas faoi bhur scrios.
3. Cad a dhéanfaidh sibh, a pheacaigh, agus cá dteithfidh sibh lá an bhreithiúnais, nuair a chloisfidh sibh glór paidir na bhfíréan?
4. Sea, beidh sibh cosúil leo siúd, a mbeidh an focal seo ina fhianaise ina gcoinne: "Bhí sibh i gcomhluadar peacach."
5. Agus sna laethanta sin sroichfidh paidir na bhfíréan chuig an Tiarna, agus tiocfaidh laethanta bhur mbreithiúnais ar bhur son.
6. Agus léifear amach gach focal faoi bhur n-éagóra os comhair an Aoine Mhóir Naofa, Agus clúdófar bhur n-aghaidheanna le náire, Agus diúltóidh Sé do gach saothar atá bunaithe ar éagóra.
7. Is mairg daoibh, a pheacaigh, a chónaíonn i lár an aigéin agus ar an talamh tirim, a bhfuil olc i bhur n-aghaidh ar bhur gcuimhne.
8. Is mairg daoibh a fhaigheann airgead agus ór trí mhí-fhíréantacht agus a deir: "Táimid tar éis saibhreas a bhaint amach agus tá maoin againn; agus tá gach a raibh uainn faighte againn."
9. Agus anois déanaimis an rud a bhí beartaithe againn: Óir bhailíomar airgead, Agus is iomaí feirmeoir atá inár dtithe." Agus tá ár ngráin lán le huisce,
10. Sea, agus cosúil le huisce, sreabhfaidh do bhréaga uait; mar ní mhairfidh do shaibhreas, ach éireoidh sé uait go tapa; mar fuair tú gach rud san éagóir, agus tabharfar faoi mhallacht mhór thú.

CAIBIDIL 98

1. Agus anois mionnaím daoibh, don eagna agus don amadán, Óir beidh eispéiris iomadúla agaibh ar an talamh.
2. Óir cuirfidh sibhse, na fir, níos mó maisiúcháin ná bean, agus éadaí daite níos mó ná maighdean: I ríogacht agus i ngrásta agus i gcumhacht, Agus in airgead agus in ór agus i gcorcra, Agus i nglóir agus i mbia doirtfear amach iad mar uisce.
3. Dá bhrí sin beidh easpa teagaisc agus eagna orthu, agus rachaidh siad amú dá bharr sin mar aon lena maoin; agus lena nglóir agus lena ngrást go léir, agus i náire agus i sléacht agus i mbochtaineacht mhór, teilgfear a spioraid isteach san oigheann tine.
4. Mhionnaigh mé daoibh, a pheacaigh, mar nach ndearnadh sclábhaí de shliabh, agus nach ndearnadh banóglach mná de chnoc, mar sin níor cuireadh peaca ar an talamh, ach chruthaigh an fear é féin, agus faoi mhallacht mhór titfidh siad a dhéanann é.
5. Agus níor tugadh neamhthorrachas don bhean, Ach de bharr gníomhartha a lámha féin faigheann sí bás gan chlann.
6. Mhionnaigh mé daoibh, a pheacaigh, leis an Athair Naofa Mór, Go nochtfar bhur ngníomhartha olca go léir sna flaithis, Agus nach gclúdófar ná nach bhfoilseofar aon cheann de bhur ngníomhartha leatromacha.
7. Agus ná smaoinigh i do spiorad ná ná habair i do chroí nach bhfuil a fhios agat agus nach bhfeiceann tú go ndéantar gach peaca a thaifeadadh gach lá ar neamh i láthair an Té is Airde.
8. Ón lá seo amach, tá a fhios agaibh go bhfuil an t-éagóir uile a chuireann sibh i bhfeidhm scríofa síos gach lá go dtí lá bhur mbreithiúnais.
9. Is mairg daoibh, a amadáin, óir trí bhur n-amaideacht a rachaidh sibh amú: agus ciontóidh sibh na críonna, agus mar sin ní bheidh dea-ádh mar chuid agaibh.
10. Agus anois, bíodh a fhios agaibh go bhfuil sibh ullamh do lá an scriosta: dá bhrí sin ná bíodh súil agaibh go mairfidh sibh, a pheacaigh, ach imeoidh sibh agus gheobhaidh sibh bás; óir níl aon fhuascailt ar eolas agaibh; óir tá sibh ullamh do lá an bhreithiúnais mhóir, do lá an trioblóide agus an náire mhóir do bhur spioraid.
11. Is mairg daoibh, a chroídhe righne, a dhéanann an t-olc agus a itheann fuil: Cá as a bhfuil na rudaí maithe agaibh le hithe agus le hól agus le bheith sáite? Ó na rudaí maithe uile a chuir an Tiarna an Teachta is Airde go flúirseach ar an talamh; dá bhrí sin ní bheidh síocháin agaibh.
12. Is mairg daoibh a bhfuil grá agaibh do ghníomhartha na héagóra: cén fáth a bhfuil súil agaibh le dea-ádh oraibh féin? Bíodh a fhios agaibh go dtabharfar i lámha na bhfíréan sibh, agus go ngearrfaidh siad bhur muineál díot agus go maróidh siad sibh, agus ní dhéanfaidh siad trócaire oraibh.
13. Is mairg daoibh a dhéanann áthas i dtrioblóid na bhfíréan; óir ní thochlófar uaigh daoibh.
14. Is mairg daoibh a dhéanann neamhaird ar bhriathra na bhfíréan; óir ní bheidh aon dóchas beatha agaibh.
15. Is mairg daoibh a scríobhann síos briathra bréagacha agus neamhdhiaga; óir scríobhann siad síos a gcuid bréaga ionas go gcloisfidh daoine iad agus go ngníomhóidh siad go neamhdhiaga i leith a gcomharsa.
16. Dá bhrí sin ní bheidh suaimhneas acu ach gheobhaidh siad bás tobann.

CAIBIDIL 99

1. Is mairg daoibh a dhéanann neamhdhiadhacht, Agus a dhéanann glóir as bréaga agus a mholann iad: Rachaidh sibh amú, agus ní bheidh saol sona agaibh.
2. Is mairg dóibh siúd a chlaonann focail na fíréantachta, Agus a sháraíonn an dlí síoraí, Agus a chlaochlaíonn iad féin ina rud nárbh ea iad ina bpeacaigh: Déanfar iad a shaltairt faoi chois ar an talamh.
3. Sna laethanta sin, a fhíréan, ullmhaígí bhur paidreacha mar chuimhneachán, agus cuir iad mar fhianaise os comhair na n-aingeal, ionas go gcuirfidh siad peacaí na bpeacach mar chuimhneachán os comhair an Té is Airde.
4. Sna laethanta sin cuirfear corraíl ar na náisiúin, agus éireoidh teaghlaigh na náisiún ar lá an scriosta.
5. Agus sna laethanta sin rachaidh na daoine bochta amach agus tógfaidh siad a gcuid páistí leo, agus tréigfidh siad iad, ionas go rachaidh a gcuid páistí amú trína chéile. Sea, tréigfidh siad a gcuid páistí atá fós ina gcíoch, agus ní fhillfidh siad orthu, agus ní bheidh trua acu dá ngaolta.

6. Agus arís, a pheacaigh, tá an peaca ullmhaithe do lá fuildhoirte gan stad.
7. Agus iad siúd a adhrann clocha, agus íomhánna uaighe óir agus airgid agus adhmaid agus cloiche agus cré, agus iad siúd a adhrann spioraid neamhghlana agus deamhain, agus gach cineál íol nach bhfuil de réir eolais, ní bhfaighidh siad aon chabhair uathu.
8. Agus beidh siad gan Dia de bharr amaideacht a gcroí, Agus beidh a súile dallta de bharr eagla a gcroí, Agus de bharr físí ina mbrionglóidí.
9. Trí na rudaí seo beidh siad gan Dia agus eaglach; mar is i mbréag a dhéanfaidh siad a gcuid oibre go léir, agus adhróidh siad cloch: dá bhrí sin, i gceann nóiméid, rachaidh siad amú.
10. Ach sna laethanta sin is beannaithe iad siúd uile a ghlacann le focail na heagna, agus a thuigeann iad, agus a choinníonn cosáin an Té is Airde, agus a shiúlann i gcosán a fhíréantachta, agus nach mbíonn neamhdhiagach leis na neamhdhiagacha; óir slánófar iad.
11. Is mairg duit a scaipeann olc ar do chomharsana; óir marófar thú i Seol.
12. Is mairg daoibh a dhéanann bearta mealltacha agus bréagacha, agus dóibh siúd a chuireann searbhas ar an talamh; óir scriosfar go hiomlán iad dá bharr.
13. Is mairg daoibh a thógann bhur dtithe le saothar trom daoine eile, Agus is brící agus clocha peaca a n-ábhair thógála go léir; deirim libh nach mbeidh síocháin agaibh.
14. Is mairg dóibh siúd a dhiúltaíonn tomhas agus oidhreacht shíoraí a n-aithreacha, Agus a leanann a n-anamacha i ndiaidh íodal; Mar ní bheidh suaimhneas acu.
15. Is mairg dóibh siúd a dhéanann éagóir agus a chuidíonn le leatrom, agus a mharaíonn a gcomharsana go dtí lá an bhreithiúnais mhóir.
16. Óir caithfidh sé anuas bhur nglóir, agus cuirfidh sé anró ar bhur gcroíthe, agus spreagfaidh sé a fhearg ghéar, agus scriosfaidh sé sibh uile leis an gclaíomh; agus cuimhneoidh na naoimh agus na fíréanta uile ar bhur bpeacaí.

CAIBIDIL 100

1. Agus sna laethanta sin in aon áit amháin buailfear na haithreacha agus a mic, agus titfidh deartháireacha i mbás, go dtí go sreabhfaidh na srutháin lena gcuid fola.
2. Ní choinneoidh fear a lámh ó mharú a mhic agus mic a mhac, Agus ní choinneoidh an peacach a lámh óna dheartháir onórach: Ó bhreacadh an lae go luí na gréine maróidh siad a chéile.
3. Agus siúlfaidh an capall suas go dtí an chíoch i bhfuil na bpeacach, Agus tumfar an carbad go dtí a airde.
4. Sna laethanta sin, tiocfaidh na haingil anuas sna háiteanna rúnda, agus bailíonn siad le chéile in aon áit amháin iad siúd uile a thug peaca anuas, agus éireoidh an Teachta is Airde ar lá an bhreithiúnais sin, chun breithiúnas mór a chur i bhfeidhm i measc na bpeacach.
5. Agus os cionn na bhfíréan agus na naomh go léir ceapfaidh sé caomhnóirí as measc na n-aingeal naofa, Chun iad a chosaint mar úll súile, Go dtí go gcuirfidh sé deireadh leis an olc agus leis an bpeaca go léir, Agus cé go gcodlaíonn na fíréin codladh fada, níl aon rud le heagla orthu.
6. Agus ansin feicfidh clann an domhain na daoine críonna i slándáil, Agus tuigfidh siad gach focal atá sa leabhar seo, Agus aithneoidh siad nach mbeidh a saibhreas in ann iad a shábháil, Agus a bpeacaí á scriosadh.
7. Is mairg daoibh, a pheacaigh, lá na cráite, sibhse a chuireann isteach ar na fíréin agus a dhólann iad le tine: Íocfar oraibh de réir bhur n-oibreacha.
8. Is mairg daoibh, a chroídheirce, a bhíonn ag faire chun uilc a cheapadh: Dá bhrí sin tiocfaidh eagla oraibh, agus ní bheidh aon duine ann chun cabhrú libh.
9. Is mairg daoibh, a pheacaigh, de bharr bhur mbéal, agus de bharr ghníomhartha bhur lámha a rinne bhur n-eas-dia, i lasracha lasracha níos measa ná tine loiscfidh sibh.
10. Agus anois, bíodh a fhios agaibh go ndéanfaidh sé fiosrúchán ó na haingil faoi bhur ngníomhartha ar neamh, ón ngrian agus ón ngealach agus ó na réaltaí maidir le bhur bpeacaí mar go ndéanann sibh breithiúnas ar an talamh ar na fíréin.
11. Agus glaofaidh sé chun fianaise a thabhairt i bhur n-aghaidh gach scamall agus ceo agus drúcht agus báisteach; óir coimeádfar siar iad uile mar gheall oraibh ó theacht anuas oraibh, agus beidh siad i gcuimhne ar bhur bpeacaí.
12. Agus anois tabhair bronntanais don bháisteach ionas nach gcoiscfear í ó theacht oraibh, ná an drúcht fós, nuair a bheidh ór agus airgead faighte aici uait le go dtitfidh sí anuas.
13. Nuair a thitfidh an sioc liath agus an sneachta lena bhfuacht, agus na stoirmeacha sneachta go léir lena bplá go léir oraibh, ní bheidh sibh in ann seasamh ina n-aghaidh sna laethanta sin.

CAIBIDIL 101

1. Tabhair aird ar neamh, a chlann na bhflaitheas, agus ar gach obair de chuid an Té is Airde, agus bíodh eagla oraibh roimhe agus ná déanaigí olc ina láthair.
2. Má dhúnann Sé fuinneoga na bhflaitheas, agus má choinníonn Sé siar an bháisteach agus an drúcht ó thitim ar an talamh ar bhur son, cad a dhéanfaidh sibh ansin?
3. Agus má chuireann Sé a fhearg oraibh mar gheall ar bhur ngníomhartha, ní féidir libh achainí a dhéanamh air; óir labhair sibh focail uaibhreacha agus míshuaimhneacha i gcoinne a fhíréantachta: dá bhrí sin ní bheidh síocháin agaibh.
4. Agus nach bhfeiceann sibh mairnéalaigh na long, an chaoi a gcaitheann na tonnta a longa anonn is anall, agus a chroitheann na gaotha iad, agus a bhíonn siad i ngátar mór?
5. Agus dá bhrí sin bíonn eagla orthu mar go dtéann a gcuid maoine luachmhara go léir ar an bhfarraige leo, agus bíonn drochthuiscint acu go sloigfidh an fharraige iad agus go bhfaighidh siad bás inti.
6. Nach obair an Té is Airde an fharraige ar fad agus a huiscí uile, agus a gluaiseachtaí uile, agus nach ndearna sé teorainneacha a chur lena gníomhartha, agus í a theorannú ar fad leis an ngaineamh?
7. Agus nuair a fhaigheann sé achmhas, bíonn eagla air agus triomaíonn sé suas, agus faigheann a iasc go léir bás agus gach a bhfuil ann; Ach ní bhíonn eagla oraibh roimhe, a pheacaigh atá ar an talamh.

8. Nach é a rinne neamh agus talamh, agus gach a bhfuil iontu? Cé a thug tuiscint agus eagna do gach a ghluaiseann ar an talamh agus sa bhfarraige.
9. Nach mbíonn eagla ar mhairnéalaigh na long roimh an bhfarraige? Ach ní bhíonn eagla ar pheacaigh roimh an Ard-Uilechumhachtach.

CAIBIDIL 102

1. Sna laethanta sin nuair a thabharfaidh Sé tine ghéar oraibh, Cá dteithfidh sibh, agus cá bhfaighidh sibh saoirse? Agus nuair a scaoilfidh Sé a Bhriathar amach in bhur n-aghaidh, nach mbeidh eagla agus eagla oraibh?
2. Agus beidh na soilse uile scanraithe le heagla mór, agus beidh an domhan uile scanraithe agus crith agus scanraithe.
3. Agus comhlíonfaidh na haingil uile a n-orduithe, agus déanfaidh siad iarracht iad féin a cheilt ó láthair na Glóire Móire, agus crithfidh agus beidh crith ar chlann na talún; agus beidh mallacht oraibhse, a pheacaigh, go deo, agus ní bheidh síocháin agaibh.
4. Ná bíodh eagla oraibh, a anamacha na bhfíréan, agus bíodh dóchas agaibh, sibhse atá tar éis bháis san fhíréantacht.
5. Agus ná bíodh brón ort má chuaigh d'anam síos go dtí an tSéol i mbrón, Agus nár éirigh le do chorp i do shaol de réir do mhaitheasa, Ach fan le lá bhreithiúnais na bpeacach, Agus le lá na mallachta agus an phionóis.
6. Agus fós nuair a fhaigheann sibh bás, labhraíonn na peacaigh fút: "Mar a fhaigheann muidne bás, faigheann na fíréin bás, Agus cén tairbhe a bhaineann siad as a ngníomhartha?"
7. Féach, díreach mar a fhaigheann muidne, faigheann siadsan bás i mbrón agus i ndorchadas, Agus cad atá acu níos mó ná linne? As seo amach is comhionann sinn.
8. Agus cad a gheobhaidh siad agus cad a fheicfidh siad go deo? Féach, tá siadsan básaithe freisin, Agus feasta ní fheicfidh siad solas go deo."
9. Deirim libh, a pheacaigh, go bhfuil sibh sásta ithe agus ól, agus robáil agus peaca a dhéanamh, agus fir a lomnochtadh, agus saibhreas a fháil agus laethanta maithe a fheiceáil.
10. An bhfaca tú na fíréin mar a chríochnaíonn siad, nach bhfaightear aon chineál foréigin iontu go dtí a mbás?
11. "Mar sin féin, chuaigh siad amú agus rinneadh amhail is nárbh ann dóibh, agus chuaigh a spioraid síos go dtí an tSeol i dtrioblóid."

CAIBIDIL 103

1. Anois, dá bhrí sin, mionnaím duit, a fhíréan, ar ghlóir an Duine Mhóir agus Onórach agus Cumhachtach atá i réim, agus ar a mhórgacht mionnaím duit:
2. Tá rúndiamhair ar eolas agam, agus léigh mé na táibléid neamhaí, agus chonaic mé na leabhair naofa, agus fuair mé scríofa iontu agus greanta fúthu:
3. Go bhfuil gach maitheas agus áthas agus glóir ullmhaithe dóibh, Agus scríofa síos do spioraid na ndaoine a fuair bás i bhfíréantacht, Agus go dtabharfar ilmhaitheas duit mar luach saothair as do shaothar, Agus go bhfuil do chrannchur i bhfad níos mó ná crannchur na mbeo.
4. Agus beidh sibhse beo agus beidh áthas oraibh, agus ní rachaidh a spioraid in éag, ná a gcuimhne ó láthair an Tiarna Mhóir go glúnta an domhain: dá bhrí sin ná bíodh eagla oraibh a masla a thuilleadh.
5. Is mairg daoibh, a pheacaigh, nuair a gheobhaidh sibh bás, Má fhaigheann sibh bás i saibhreas bhur bpeacaí, Agus má deir siadsan atá cosúil libhse fút: 'Is beannaithe na peacaigh: chonaic siad a laethanta uile.'
6. Agus conas a fuair siad bás i rathúnas agus i saibhreas, Agus nár chonaic siad trioblóid ná dúnmharú ina saol; Agus fuair siad bás in onóir, Agus níor cuireadh breithiúnas i bhfeidhm orthu le linn a saoil."
7. Bíodh a fhios agaibh go dtitfidh a n-anamacha síos go dtí an tSéol, agus go mbeidh siad trua ina dtrioblóid mhór.
8. Agus rachaidh bhur spiorad isteach i ndorchadas agus i slabhraí agus i lasair dhóite ina mbeidh breithiúnas géar; agus beidh an breithiúnas mór ann do gach glúin den domhan. Is mairg daoibh, mar ní bheidh síocháin agaibh.
9. Ná habair faoi na fíréin agus na maithe atá sa saol: "Inár laethanta trioblóideacha, shaothraíomar go dian agus bhain muid gach trioblóid amach, agus bhuail muid le go leor uilc agus ídíodh sinn, agus táimid gann agus ár spiorad beag."
10. Agus scriosadh sinn agus ní bhfuaireamar aon duine le cabhrú linn fiú le focal: Céasadh agus scriosadh sinn, agus ní raibh súil againn go bhfeicfimid beatha ó lá go lá.
11. Bhí súil againn a bheith inár gceann agus is sinne an t-eireaball: D'oibrigh muid go dian agus ní raibh aon sásamh againn inár saothar; Agus is bia sinn do na peacaigh agus na héagóracha, Agus chuir siad a gcuing go trom orainn.
12. Bhí smacht acu orainn a raibh fuath acu dúinn agus a bhuail sinn; agus chrom muid ár muineál dóibh siúd a raibh fuath acu dúinn, ach níor ghlac siad trua linn.
13. Bhí fonn orainn éalú uathu le go bhféadfaimis éalú agus suaimhneas a bheith againn, ach ní bhfuaireamar áit ar bith le teitheadh chuig agus sábháilteacht uathu.
14. Agus táimid ag gearán leis na rialóirí inár dtrioblóid, Agus ag gol amach in aghaidh na ndaoine a shlog sinn, Ach níor thug siad aird ar ár nglaonna, Agus níor éist siad lenár nglór.
15. Agus chabhraigh siad leo siúd a robáil sinn agus a shlog sinn agus leo siúd a rinne beag sinn; agus cheil siad a n-éagóir, agus níor bhain siad uainn cuing na ndaoine a shlog sinn agus a scaip sinn agus a mharaigh sinn, agus cheil siad a ndúnmharú, agus níor chuimhin leo gur thóg siad a lámha inár n-aghaidh.

CAIBIDIL 104

1. Mionnaím daoibh, go gcuimhneoidh na haingil ar neamh oraibh go deo os comhair glóir an Tiarna Mhóir: agus go bhfuil bhur n-ainmneacha scríofa os comhair glóir an Tiarna Mhóir.
2. Bíodh dóchas agaibh; óir cuireadh náire oraibh roimhe seo de bharr tinnis agus trioblóide; ach anois lonróidh sibh mar shoilse na bhflaitheas, lonróidh sibh agus feicfear sibh, agus osclófar geataí na bhflaitheas daoibh.
3. Agus i do ghlaoch, glaoigh ar bhreithiúnas, agus feicfear é duit; óir beidh do thrioblaid uile ag dul i bhfeidhm ar na rialóirí, agus ar gach duine a chabhraigh leo siúd a chreach tú.

4. Bíodh dóchas agaibh, agus ná caith bhur ndóchas uaibh óir beidh áthas mór oraibh mar aingil na bhflaitheas.
5. Cad a bheidh d'oibleagáid oraibh a dhéanamh? Ní bheidh oraibh dul i bhfolach ar lá an bhreithiúnais mhóir agus ní gheofar sibh mar pheacaigh, agus beidh an breithiúnas síoraí i bhfad uait ar feadh glúnta an domhain.
6. Agus anois ná bíodh eagla oraibh, a fhíréan, nuair a fheiceann sibh na peacaigh ag dul i méid agus ag rathú ina mbealaí: ná bígí i gcomhluadar leo, ach fanaigí i bhfad óna bhforéigean; óir beidh sibh i gcomhluadar shluaite na bhflaitheas.
7. Agus, cé go ndeir sibhse, a pheacaigh: "Ní dhéanfar ár bpeacaí go léir a chuardach agus a scríobh síos," mar sin féin scríobhfaidh siad síos bhur bpeacaí go léir gach lá.
8. Agus anois taispeánaim duit go bhfeiceann solas agus dorchadas, lá agus oíche, do pheacaí uile.
9. Ná bígí gan Dia i bhur gcroí, agus ná bréagaigí agus ná hathraigh focail na macántachta, ná cuir i leith briathra an Naoimh Mhóir go bhfuil siad bréagach, agus ná tabhair aird ar bhur n-íodail; óir ní i bhfíréantacht a eascraíonn bhur mbréagadóireacht agus bhur n-easpa diaga go léir ach i bpeaca mór.
10. Agus anois tá a fhios agam an rúndiamhair seo, go n-athróidh agus go gclaonfaidh peacaigh focail na fíréantachta ar go leor bealaí, agus go labhróidh siad focail olca, agus go mbréagfaidh siad, agus go gcleachtann siad meabhlaireacht mhór, agus go scríobhfaidh siad leabhair faoina gcuid focal.
11. Ach nuair a scríobhfaidh siad síos go fírinneach mo chuid focal go léir ina dteangacha féin, agus nach n-athróidh siad ná nach laghdóidh siad aon rud ó mo chuid focal ach a scríobhfaidh síos go fírinneach iad go léir -- gach a thug mé fianaise orthu ar dtús.
12. Ansin, tá rúndiamhair eile ar eolas agam, go dtabharfar leabhair do na fíréin agus do na críonna le go mbeidh siad ina gcúis áthais agus ina n-ionracas agus ina n-eagna.
13. Agus tabharfar na leabhair dóibh, agus creidfidh siad iontu agus beidh áthas orthu, agus ansin gheobhaidh na fíréin uile a d'fhoghlaim uathu cosáin na macántachta uile luach saothair.

CAIBIDIL 105

1. Sna laethanta sin d'ordaigh an Tiarna dóibh clann an domhain a ghairm agus fianaise a thabhairt dóibh faoina n-eagna: Taispeáin dóibh é; óir is sibh a dtreoraithe, agus luach saothair thar an domhan ar fad.
2. Óir beidh mise agus mo mhac aontaithe leo go deo ar chosáin na macántachta ina saol; agus beidh síocháin agaibh: bígí ag gáire, a chlann na macántachta. Amen.

CAIBIDIL 106

1. Agus tar éis cúpla lá rug mo mhac Methusalah bean dá mhac Lámhic, agus d'éirigh sí torrach leis agus rug sí mac.
2. Agus bhí a chorp bán mar shneachta agus dearg mar bhláth rós, agus bhí gruaig a chinn agus a chuid gruaige fada bán mar olann, agus a shúile álainn. Agus nuair a d'oscail sé a shúile, las sé an teach ar fad cosúil leis an ngrian, agus bhí an teach ar fad an-gheal.
3. Agus ansin d'éirigh sé i lámha na mná cabhartha, d'oscail sé a bhéal, agus labhair sé le Tiarna na fíréantachta.
4. Agus bhí eagla ar a athair Lámach roimhe agus theith sé, agus tháinig sé chuig a athair Methusalah.
5. Agus dúirt sé leis: 'Ghin mé mac aisteach, difriúil ó dhuine agus difriúil, agus cosúil le mic Dé na bhflaitheas; agus tá a nádúr difriúil agus níl sé cosúil linne, agus tá a shúile cosúil le gathanna na gréine, agus tá a aghaidh glórmhar.'
6. Agus is cosúil domsa nach uaimse a tháinig sé ach ó na haingil, agus tá eagla orm go ndéanfar míorúilt ar an talamh ina laethanta.
7. Agus anois, a athair, táim anseo chun achainí agus impí ort dul chuig Enoch, ár n-athair, agus an fhírinne a fhoghlaim uaidh, óir tá a áit chónaithe i measc na n-aingeal.
8. Agus nuair a chuala Methusalah focail a mhic, tháinig sé chugam go foircinn an domhain; óir chuala sé go raibh mé ann, agus ghlaoigh sé os ard, agus chuala mé a ghlór agus tháinig mé chuige. Agus dúirt mé leis: 'Féach, seo mé, a mhic, cén fáth ar tháinig tú chugam?'
9. Agus d'fhreagair sé agus dúirt: 'De bharr imní mhóir a tháinig mé chugat, agus de bharr fís scanrúil a tháinig mé chugat.'
10. Agus anois, a athair, éist liom: rugadh mac do Lamech mo mhac, nach bhfuil a leithéid ann, agus níl a nádúr cosúil le nádúr an duine, agus tá dath a choirp níos gile ná sneachta agus níos deirge ná bláth rós, agus tá gruaig a chinn níos gile ná olann bhán, agus tá a shúile cosúil le gathanna na gréine, agus d'oscail sé a shúile agus ansin las sé an teach ar fad.
11. Agus d'éirigh sé i lámha na mná cabhartha, agus d'oscail sé a bhéal agus bheannaigh sé Tiarna na bhflaitheas.
12. Agus tháinig eagla ar a athair Lámach agus theith sé chugamsa, agus níor chreid sé gur eascair sé uaidh, ach go raibh sé i gcosúlacht aingeal na bhflaitheas; agus féach, táim tagtha chugat chun go gcuirfeá an fhírinne in iúl dom.'
13. Agus mise, Enoch, d'fhreagair agus dúirt mé leis: 'Déanfaidh an Tiarna rud nua ar an talamh, agus chonaic mé é seo cheana féin i bhfís, agus cuirim in iúl duit gur sháraigh cuid d'aingil na bhflaitheas focal an Tiarna i nglúin m'athar Iarád.'
14. Agus féach, déanann siad peaca agus sáraíonn siad an dlí, agus tá siad tar éis dul i gcomhar le mná agus peaca a dhéanamh leo, agus tá cuid acu pósta acu, agus tá clann acu.
15. Agus ní bheidh fathaigh á dtáirgeadh acu de réir an spioraid, ach de réir na feola, agus beidh pionós mór ar an talamh, agus glanfar an talamh ó gach neamhíonacht.
16. Sea, tiocfaidh scrios mór ar fud an domhain ar fad, agus beidh díle agus scrios mór ann ar feadh bliana.
17. Agus fágfar an mac seo a rugadh duit ar an talamh, agus sábhálfar a thriúr clainne leis: nuair a gheobhaidh gach duine atá ar an talamh bás, sábhálfar é féin agus a mhic.
18. Agus anois cuir in iúl do do mhac Lámhéch gurb é an mac atá rugadh i ndáiríre a mhac, agus tabhair Naoi mar ainm air; óir fágfar agat é, agus sábhálfar é féin agus a mhic ón scrios a thiocfaidh ar an talamh mar gheall ar an bpeaca uile agus an éagóra uile a chuirfear i gcrích ar an talamh ina laethanta.

19. Agus ina dhiaidh sin beidh níos mó éagóra ann ná mar a críochnaíodh ar dtús ar an talamh; óir tá a fhios agam rúndiamhra na naomh; óir is é an Tiarna a léirigh agus a chuir ar an eolas mé, agus léigh mé iad sna táibléid neamhaí.

CAIBIDIL 107

1. Agus chonaic mé scríofa orthu go ndéanfaidh glúin i ndiaidh glúin ciontacht, go dtí go n-éireoidh glúin fíréantachta, agus go scriosfar an ciontacht agus go n-imeoidh an peaca ón talamh, agus go dtiocfaidh gach sórt maitheasa air.
2. Agus anois, a mhic, imigh agus cuir in iúl do do mhac Lámhéch gurb é an mac seo atá rugadh ná a mhac i ndáiríre, agus nach bréag é seo.'
3. Agus nuair a chuala Methusalah briathra a athar Enoch—óir nocht sé gach rud dó i rún—d'fhill sé agus thaispeáin sé dó iad agus thug sé Noah mar ainm ar an mac sin; óir tabharfaidh sé sólás don talamh i ndiaidh an léirscriosta go léir.

CAIBIDIL 108

1. Leabhar eile a scríobh Enoch dá mhac Methusalah agus dóibh siúd a thiocfaidh ina dhiaidh, agus a choinneoidh an dlí sna laethanta deireanacha.
2. Sibhse a rinne an mhaith, fanfaidh sibhse leis na laethanta sin go dtí go mbeidh deireadh leis na daoine a dhéanann an t-olc, agus le cumhacht na ndaoine a dhéanann cion.
3. Agus fan go deimhin go dtí go mbeidh an peaca imithe, óir scriosfar a n-ainmneacha as leabhar na beatha agus as na leabhair naofa, agus scriosfar a síol go deo, agus marófar a n-anamacha, agus caoineadh agus caoinfidh siad in áit atá ina fásach mearbhall, agus dófaidh siad sa tine; óir níl aon talamh ann.
4. Agus chonaic mé rud éigin ann cosúil le scamall dofheicthe; mar gheall ar a dhoimhneacht ní raibh mé in ann breathnú thar, agus chonaic mé lasair tine ag lasadh go geal, agus rudaí cosúil le sléibhte lonracha ag ciorcláil agus ag scuabadh anonn is anall.
5. Agus d'fhiafraigh mé de cheann de na haingil naofa a bhí liom agus dúirt mé leis: 'Cad é an rud lonrach seo? Ní neamh é ach lasair tine lasrach, agus guth caointe agus caoineadh agus caoineadh agus pian mór.'
6. Agus dúirt sé liom: 'An áit seo a fheiceann tú, tá spioraid na bpeacach agus na mbacach, agus na ndaoine a dhéanann an uilc, agus na ndaoine a chlaonann gach a labhair an Tiarna trí bhéal na bhfáithe, na rudaí a tharlóidh.'
7. Óir tá cuid acu scríofa agus greanta thuas ar neamh, ionas go léifidh na haingil iad agus go mbeidh a fhios acu cad a tharlóidh do na peacaigh, agus do spioraid na ndaoine umhal, agus dóibh siúd a chuir isteach ar a gcorp, agus a fuair luach saothair ó Dhia; agus dóibh siúd a chuir drochdhaoine faoi náire:
8. A bhfuil grá acu do Dhia agus nár thug grá dóibh ór ná airgead ná aon cheann de na rudaí maithe atá ar domhan, ach a thug a gcorp chun céasadh.
9. Ó tháinig siad ar an saol, níorbh fhada gur theastaigh uathu bia talmhaí a fháil, ach gur mheas siad gach rud mar anáil shealadach, agus gur mhair siad dá réir, agus gur thriail an Tiarna iad go mór, agus fuarthas a spioraid íon ionas go mbeannaídís a ainm.
10. Agus tá na beannachtaí uile atá i ndán dóibh curtha síos agam sna leabhair. Agus shann sé a luach saothair dóibh, mar gur fuarthas amach gur daoine iad a raibh grá acu don neamh níos mó ná dá saol ar domhan, agus cé gur shaltair drochdhaoine faoi chois iad, agus gur fhulaing siad drochíde agus masla uathu agus gur cuireadh náire orthu, bheannaigh siad Mise fós.
11. Agus anois glaofaidh mé ar spioraid na ndaoine maithe a bhaineann le glúin an tsolais, agus claochlóidh mé iad siúd a rugadh sa dorchadas, nár tugadh an onóir dóibh sa fheoil mar a bhí tuillte ag a ndílseacht.
12. Agus tabharfaidh mé amach i solas lonrach iad siúd a bhfuil grá acu do m'ainm naofa, agus cuirfidh mé gach duine ina shuí ar ríchathaoir a onóra.
13. Agus beidh siad lonrach ar feadh tréimhsí gan áireamh; óir is í an fhíréantacht breithiúnas Dé; óir tabharfaidh sé dílseacht do na dílse i gcónaí ar chosáin dhíreacha.
14. Agus feicfidh siad iad siúd a rugadh sa dorchadas á dtreorú isteach sa dorchadas, agus beidh na fíréin lonrach.
15. Agus glaofaidh na peacaigh os ard agus feicfidh siad iad ina ngrásta, agus rachaidh siad san áit a bhfuil laethanta agus séasúir leagtha síos dóibh.'